დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
WWW.ASAVALI.COM

ასავალ დასავალი

2022 წლის
27 ივნისი - 3 ივლისი
N 27 1439
ფასი 3 ლარი და 90 თეთრი

ღარიბაშვილი არ უნდა გადადგეს და არც გადადგება!

2-3

ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგეს და ვინ გადმოდგეს? ვახტანგ გომელაური გადადგეს და ვინ გადმოდგეს? კახა კალაძე გადადგეს და ვინ გადმოდგეს?

მეცენატი ივანიშვილი და ოლიგარქი ჭყონიები 4

მოჭყონილთა გასაგონად!!!

შარლ შიშველის დოკუმენტი 5

პირველი ინტერვიუ გოჩა აფრასიძესთან ეცერის ტრაგედიის შემდეგ

12

„თუ ამ მკვლელებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრათ, მაშინ არ გამოვრიცხავ, ყველაფერი გავყიდო, იარაღად ვაქციო და სვანური წესით აღვასრულო სამართალი!“

13

საქართველოს მაქარაშვილ-დიღმელაშვილისნაირი პოლიტიკური მათხოვრების გადასაყენებელი პრემიერი არ ჰყავს!

მიფურთხებულები 7

ვახტანგ ნოზაძე:

ვინმე არტიომას ბიჭი გიგა მაქარაშვილი ვერ მასწავლის ჩემი ქვეყნის სიყვარულს!

25

მანჩო გიორგობიანი: იცნობდეთ გამყიდველებსა და მოღალატეებს!

„ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდია ამბობდა გოგი ხოშტარიაზე, „კაგებეს“ შემოგზავნილიაო და საბოლოოდ დაამტკიცეს!“



„რა უნდა პარლამენტში წითლიძეს, ამ გაუზრდელ ქალს...“

„თუ ვინმე არის დღეს ოლიგარქი საქართველოში, ეს კეზერაშვილთან და სააკაშვილთან ერთად სწორედ ხაზარაძეა!“ 8

„საქართველოში მოქმედებს უნიტაზის მწერლების მაფია!“

„გადაგდეს ღარიბაშვილი და მისი მთავრობა! მოვიდეს ეროვნული თანხმობის მთავრობა!“ — ითხოვენ გიგა მაქარაშვილი, შოთა დიღმელაშვილი, გარსევან წვერიკმაზაშვილი და ალმასხან ღობეგლეჯიაშვილი.

ღარიბაშვილი არ უნდა გადადგეს და არც გადადგება!

— კი მაგრამ, ვინ ეშმაკები არიან ესენი? — დაინტერესდება მკითხველი.

გარსევან წვერიკმაზაშვილსა და ალმასხან ღობეგლეჯიაშვილს, თქვენი არ იყოს, არც ჩვენ ვიცნობთ, ძვირფასო მკითხველო, აი, **მაქარაშვილი და დიღმელაშვილი** კი ცნობილი რევოლუციონერები არიან, რომლებიც მთავრობის გადატრიალებას უკვე რამდენი ხანია, ცდილობენ, მაგრამ ყოველ მცდელობას იმით ამთავრებენ, რომ მათზე უფრო სახელგანთქმული რევოლუციონერის — **კამოს საყვარელ „ძლვენს“ შეექცევიან.**

სინამდვილეში, ღარიბაშვილისა და მისი მთავრობის გადადგომას **მაქარაშვილი და დიღმელაშვილი** კი არა, **სააკაშვილი, მელია, ბარამიძე, უგულავა, ბოკერია, ხოშტარია, ნაყოფია, დეკანოიძე, წითლიძე, ხაბეიშვილი, სამადაშვილი, გოცირიძე და სხვა ნაცები** ითხოვენ, უბრალოდ, ისინი პარლამენტის წინ მიტინგის სცენაზე ვერ გამოდიან, რათა იქ შეკრებილი ისედაც ცოტა ხალხი არ დაფრთხეს და სახლში არ წავიდეს.

ხომ წარმოგიდგენიათ, რა მდგომარეობაა — **ნაცები იმ კონტინგენტის წინაშეც კი ვერ ყოფენ თავს, რომელიც „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებიდან წასვლის მომხრეა! დიახ, იმ საზოგადოებაშიც კი, რომელსაც ეს მთავრობა არ უნდა და მის სახლში გაშვებას ცდილობს, ნაცები კეთროვნები და საფრთხობელები არიან!**

ამიტომაც არის, რომ მათ მაგივრად მიტინგზე **მაქარაშვილები და დიღმელაშვილები** ლაპარაკობენ, ისინი ახმიანებენ ნაცების სათქმელს ვითომდა „დამოუკიდებელი სამოქალაქო აქტივისტების“ რანგში. რეალურად, არც ერთია დამოუკიდებელი სამოქალაქო აქტივისტი და არც — მეორე, **ორთავენი ბედკრული ნაცმოძრაობის შვილები არიან, რომლებსაც დედაპარტიამ დაჭეჭყილ ელემენტებზე მომუშავე მეგაფონის ფუნქცია დააკისრა — წადით და ჩემ მაგივრად იხავლეთო!**

ასე და ამრიგად, ღარიბაშვილის გადადგომას ითხოვს ნაცსექტა, რომელსაც ოპოზიციურ მიტინგზეც კი არ გამოეყოფა ცხვირი!

„ქართული ოცნების“ წასვლასა და ეროვნული თანხმობის მთავრობის მოსვლას ითხოვს ოპოზიცია, რომელსაც ყველაზე პოზიტიურ და ხალხში გამოსაჩენ სახეებად მაქარაშვილი და დიღმელაშვილიღა შერჩენია!

თუმცა, ნაცმოძრაობას კიდევ რა უჭირს, თქვენ ის იკითხეთ, მისი **ევროპელი და ამერიკელი პატრონები** რა დღეში არიან, საქართველოში „ფერადი რევოლუციისა“ თუ „მშვიდობიანი გადატრიალების“ მოწყობას **მაქარაშვილისა და დიღმელაშვილის** მსგავსი პოლიტიკური შარლატანების იმედად რომ აპირებენ!

არადა, **კუბილიუსებმა, ფოტიზებმა და ფონ კრამონებმა** რამდენი იშრომეს, რომ ევროპარლამენტს ისეთი რეზოლუცია მიეღო, რომელიც ნაცმოძრაობას ე.წ. ტოპკას აუგდებდა ხალხის ასაბუნტებლად და ხელისუფლების დასამხობად! **იქით ცალკე უკრაინის**

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

სააკაშვილი თავისი ოჯახით არის მთავარი ოლიგარქი, სააკაშვილის ბიძა **თემურ ალასანია და დედა გიული ალასანია** არიან ოლიგარქები, 100 მილიონის ქონება აქვს სააკაშვილის დედას. **სააკაშვილი** ახლა **ციხიდან ოცნებობს,** მანამდე **ციხის გარეთ ოცნებობდა,** ამ ოცნებებს ასრულება არ უწერია — **არავითარი ტექნიკური მთავრობა და რიგგარეშე არჩევნები აქ არ იქნება!**

„ინტერპრესნიუსი“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

პოლიტპატიმრების ეპოქა ჩავაბარეთ წარსულს — **საქართველოს პოლიტპატიმრები არ ჰყავს,** ჰყავს კონკრეტული კრიმინალები, კონკრეტული დამნაშავეები.

„იმედინიუსი“

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

დეოლიგარქიზაციის კანონი რომ მოქმედებდეს, **ოლიგარქებად აღიარებული იქნებოდნენ ხაზარაძე-ჯაფარიძე** და **სააკაშვილ-კეზერაშვილი** — ასე რომ, ოლიგარქები მოიკითხეთ თქვენკენ და მოემზადეთ დეოლიგარქიზაციისთვის!

„ინტერპრესნიუსი“

ყასიმ-ჟომარტ ტოკაევი
ყაზახეთის პრეზიდენტი

არ ვაღიარებთ **არც „სამხრეთ ოსეთს“, არც — აფხაზეთს, არც — დონეცკისა და ლუგანსკის** კვაზისახელმწიფოებრივ ტერიტორიებს.

„რეზონანსი“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტის თავმჯდომარე

ევროპა ამბობს, რომ საჭიროა **დეპოლარიზაცია,** აქციის მონაწილეები კი **ამის საპირისპიროს** აკეთებენ.

„რეზონანსი“

დღეს საქართველოს მაქარაშვილ-დიღმელაშვილისნაირი პოლიტიკური მათხოვრების გადასაყენებელი პრემიერი არ ჰყავს!

ხელისუფლებამ რამდენი იჯახირა, რომ ნაცბანდისათვის მხარი მიეცა — აბა, მიაწექით, ახლა მაინც შეძელით ძალაუფლების ხელში ჩაგდებაო! საბოლოოდ კი რა გამოვიდა? რა შერჩა ხელთ კუბილიუს-ბიჟიმანტასებისა და არახამია-ზელენსკების ბანდას? მხოლოდ პოლიტიკური ვირის თავ-ფეხი, ანუ მაქარაშვილისა და დიღმელაშვილისნაირ პოლიტიკურ მათხოვართა უბადრუკი აღლუმი!

ისე, ღარიბაშვილის წასვლასა და ეროვნული თანხმობის მთავრობის მოსვლას რომ ითხოვენ, ვისა და ვის შორის უნდა შედგეს ეს ეროვნული თანხმობა? **ნაცმოძრაობა და „ლელო“, ბოკერია და ხოშტარია, ელისაშვილი და ხვიჩია, დიდი და პატარა ვაშაძე ერთმანეთს რომ შეუთანხმდებიან, ეს იქნება ეროვნული თანხმობა და ამათმა უნდა დააკომპლექტონ ეროვნული თანხმობის მთავრობა?** აბა, ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობა ნაცსექტასთან, მის განაყოფებთან და შენაერთებთან არასოდეს შეთანხმდება!

ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობა დიდი ხანია, შეთანხმებულია იმაზე, რომ სააკაშვილის მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმი საქართველოს ხელისუფლებაში ვერასოდეს და ვერანაირი სახით ვერ დაბრუნდება! დიახ, ქვეყანა რომ დაიქცეს, ვერც „კოალიციური მთავრობის“, ვერც „ეროვნული თანხმობის მთავრობის“ და ვერც „ტექნიკური მთავრობის“ შირმით ნაცები ძალაუფლებას ვერ დაიბრუნებენ, რადგან ქართველი ერი კოლექტიური სუიციდის სინდრომით არ არის შეპყრობილი და დანას ყელში საკუთარი ხელით არ გამოისვამს!

გადადგეს ღარიბაშვილი და მისი მთავრობაო!

კი მაგრამ, რატომ უნდა გადადგეს? აჰ, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი რომ არ მოგვცეს, ეს ღარიბაშვილის ბრალია და ამიტომ უნდა წავიდეს? კი, მართლა ღარიბაშვილის ბრალია, იმიტომ, რომ **ღარიბაშვილმა არ დაუშვა რუსეთისათვის მეორე ფრონტის გახსნა და საქართველოს ომში ჩაბმა!** ღარიბაშვილმა არ აქცია ეს ქვეყანა ზესახელმწიფოთა ომის პოლიგონად! **ღარიბაშვილმა არ გაითვალისწინა** უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა მოწოდებები — დროა, სოხუმსა და ცხინვალში ტანკებით შეგრიალდეთო! **ღარიბაშვილმა არ დაუშვა,** საქართველოში ყოფილიყო ბუჩა და მარიუპოლი! **ეს ყველაფერი მართლაც ღარიბაშვილის ბრალია და ამ ყველაფრის ბრალია, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე უარი გვითხრეს!** აბა, გახსნილიყო საქართველოში მეორე ფრონტი, აბა, რუსეთს უკრაინელი ქალებისა და ბავშვების ხოცვის გარდა ქართველი ქალებისა და ბავშვების დასახოცადაც მოეცალა, როგორც ამას უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანი დანილოვი ითხოვდა ქართული სახელმწიფოსაგან და მაშინ სულ ტაშის გრიალით ჩაგვახუტებდნენ კანდიდატობას! **კი, ნამდვილად გვექნებოდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ აღარ გვექნებოდა ქვეყანა და სახელმწიფო!** არის ეს ღარიბაშვილის ბრალი? დიახ, ღარიბაშვილის ბრალია და სწორედ ამიტომ არ უნდა გადადგეს ღარიბაშვილი!

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, **საქართველოს მაქარაშვილისა და დიღმელაშვილისნაირი პოლიტიკური მათხოვრების გადასაყენებელი პრემიერი არ ჰყავს!**

ქართველ ხალხს **ვაშაძეების, ხაზარაძეების, სამადაშვილებისა და ხოშტარიების** გადასაყენებელი ხელისუფლება არ აურჩევია!

ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგეს და ვინ „გადმოდგეს“ — ნიკანორ მელია თუ ჭიჭე ვაშაძე?

ვახტანგ გომელაური გადადგეს და ვინ „გადმოდგეს“ — ვანო მერაბიშვილი თუ ბაჩო ახალაია?

გრიგოლ ლილუაშვილი გადადგეს და ვინ „გადმოდგეს“ — დათა ახალაია თუ ამირან მესხელი?

კახა კალაძე გადადგეს და ვინ „გადმოდგეს“ — გიგი უგულავა თუ ზურაბ ჭიაბერაშვილი?

დღევანდელ ვითარებაში ირაკლი ღარიბაშვილი რომ გადადგეს, ეს მისი მხრიდან საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების იმაზე დიდი ღალატი იქნება, ვიდრე თავის დროზე გიორგი გახარიას გადადგომა იყო!

ღარიბაშვილმა ეს არ უნდა ქნას და არც იზამს!

რაც შეეხება ნაცრევანშისტების მიერ **მაქარაშვილ-დიღმელაშვილის** პირით დაანონსებულ **„ეროვნულ დაუმორჩილებლობასა“ და „ქვეყნის წალეკვას“,** აბა, ერთი დააპირონ და მერე ქართველი ხალხისაგან რასაც მიიღებენ, **სააკაშვილ-კუბილიუს-არახამიებს** თანაბრად გაუნაწილონ!

ნუ ცდით ქართველი ხალხის მოთმინებას, თორემ წალეკვა მერე ნახეთ, თქვე წუპაკო მამაძაღლებო!

დღევანდელ ვითარებაში ირაკლი ღარიბაშვილი რომ გადადგეს, ეს მისი მხრიდან საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების იმაზე დიდი ღალატი იქნება, ვიდრე თავის დროზე გიორგი გახარიას გადადგომა იყო!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ხიდირბეგიშვილი
არნო
„საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი

მიტინგით „შინ ევროპისაკენ!“ საქართველოში ევრომაიდანი დაიწყო! მიტინგის ჩატარების თარიღი **2022 წლის 20 ივნისი** შემთხვევით როდი აირჩიეს — სახელმწიფო გადატრიალების წინა სერიოზული მცდელობა ე.წ. „გავრილოვის ღამის“ სახით — ზუსტად 3 წლის წინათ **2019 წლის 20 ივნისს** მოხდა!

იმავე **2022 წლის 22 ივნისს,** ფაშისტების თავდასხმის 81-ე წლისთავზე, პრემიერ-მინისტრმა **ირაკლი ღარიბაშვილმა** საქართველოს პარლამენტში **„ნიურნბერგის პროცესი“** მოუწყო **მიშტლერის ნაცისტურ რეჟიმს!**

ლალი
მოროშკინა
პიარსპეციალისტი

გუშინ დაიბადა ახალი ეროვნული ლიდერი! გუშინ ირაკლი ღარიბაშვილმა „იჩუქა“ კრიტიკული მასა, რომელიც მის ერთ დაძახებაზე გადაავსებს ქუჩებს, სოფლებს, მთებს...

გუშინ, პირველად უახლესი საქართველოს ისტორიაში, ქვეყნის პირველმა პირმა არ დაიხია უკან და ყველას საკადრისი პასუხი გასცა! გუშინ დასრულდა კოჰაბიტაცია! **გილოცავთ!** ჩვენ გვყავს ნამდვილი ეროვნული ლიდერი!

დიდი პროცესები იწყება, საქართველო კავკასიის ეკონომიკური და კულტურული ჰაბი ხდება!

„რეპორტიორი“

ანა ფოტიგა
ევროპარლამენტარი

წლებია, ვიცი, რომ **ქართველი ხალხი მსოფლიოში ყველაზე პროევროპულია** — ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი ოცნება ასრულდეს.

„ინტერპრესნიუსი“

ტომ ვანდენდრიშე
ევროპარლამენტარი

უკრაინა ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა, არ შეიძლება ის ევროკავშირს შეუერთდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროკავშირი გადაიქცევა სიგიჟეში.

„იმედინიუსი“

მეცენატი ივანიშვილი და ოლიგარქი ჭყონიები

ორიოდე სიტყვა „მოჭყონილთა საზოგადოების“ გასაგონად

გაიუს ცილინიუს მეცენატი რომის ყველაზე უფრო ძლევამოსილი იმპერატორის ოქტავიანე ავგუსტუსის უახლოესი მეგობარი და, ფაქტობრივად, იმპერიის კულტურის მინისტრი იყო, რომელიც მწერლებს, პოეტებს, მხატვრებსა და, ზოგადად, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს გულუხვად ასაჩუქრებდა და ეხმარებოდა.

ამ დამსახურების გამო მეცენატის გვარი ორი ათასი წელია, თიკუნად, ტიტულად და სტატუსად იქცა იმ ადამიანთათვის, რომლებიც ყველას და ყველაფერს ეხმარებიან! ქართველებს დიდი და სახელოვანი **მეცენატები** გვყავდა — **დავით სარაჯიშვილი, ედიშერ ხოშტარია, ძმები ზუბალაშვილები,** მაგრამ **ბიძინა ივანიშვილის** დარი ქველმოქმედება საქართველოს ისტორიაში ჯერ არავის გაუწევია!

რაც შეეხება **ოლიგარქს,** ეს ტერმინი ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეში პირველად

პლატონმა და მისმა მოწაფემ **არისტოტელემ** გამოიყენეს. ოლიგარქია **„მცირეთა მმართველობას“ ნიშნავს, რომელიც შესაძლოა, განპირობებული იყოს მავანთა ან არისტოკრატიული წარმომავლობით, ანდა ტიმოკრატიით, ანუ ქონებრივი შესაძლებლობით.** თანამედროვე გაგებით, **ოლიგარქი ნიშნავს ადამიანს, რომელიც დაახლოებულია სახელისუფლებო წრეებთან, მათი მფარველობით ჩაყენებულია პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ეწევა ბიზნესს!**

საქვეყნოდ ცნობილი ფაქტია, რომ **ბიძინა ივანიშვილს** საქართველოში არავითარი ბიზნესი არა აქვს, მას თავისი მილიონები და მილიარდები საქართველოში არ უშოვია, მაგრამ, **სამაგიეროდ, ფული აქ დახარჯა და უამრავი მეგაპროექტი განახორციელა.** კაცმა საქართველოს ექვსასზე მეტი ეკლესია აღუდგინა, წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი ააშენა და სხვას ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ქვეყანას ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი აჩუქა. აღარაფერს ვამბობ დენდროპარკზე, „ბლექსი-არენაზე“, სასტუმრო „პარაგრაფზე“, საქართველოს უკლებლივ ყველა თეატრის აშენება-აღდგენა-რესტავრაციასა და ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვაზე, მთაწმინდის ფერდობის გამწვანებაზე, რაგბის განვითარებაში ჩადებულ მილიონებზე, იმ **დახმარებებსა და სტიპენდიებზე, რომელსაც, მაგალითად, ბუბა კიკაბიძე და მისთანა უმადურები ყოველთვიურად 5 ათასი ლარის ოდენობით წლების განმავლობაში იჯიბავდნენ,** მაგრამ, როგორც კი სააკაშვილის სექტაში დურთეს თავი, მაშინვე კბილებდაკრეჭილ მაქციებად იქცნენ და უკადრებელს კადრულობენ!

მოკლედ, **ივანიშვილი ნამდვილი მეცენატია** და ამას წყალი არ გაუვა, მაგრამ აი, მაგალითად, **ისეთი გონებაშეზღუდული პიროვნება, როგორიც თემურ ჭყონია გახლავთ,** ნამდვილად **ოლიგარქია,** რომელმაც ფული და ქონება სწორედ შევარდნაძის ფეხსაცმლების ლოკვით და სახელმწიფო კრედიტების თქვლეფით იშოვა!

საქვეყნოდ ცნობილი ამბავია, რომ **თემურ ჭყონიამ ედუარდ შევარდნაძის ლოცვა-კურთხევით 5-მილიონიანი თურქული კრედიტი შეთქვლიფა.** სხვათაშორის, თუ რა უზედურებებსა და მაქინაციებში იყო გახვეული **ოლიგარქი ჭყონია,** ამის შესახებ თავის დროზე საქმეს იძიებდა ტრანსპორტის პროკურორი და აწ უკვე ადვოკატი **იასონ ბესელია.**

ოლიგარქი **თემურ ჭყონია** დღეს აფინანსებს **ჭუტელების ტელევიზია „პირველს“ და გიგა მაქარაშვილს,** რომელსაც გორში ნეხვით სავსე ვედრო თავზე ჩამოაცვეს!

ოლიგარქია მამუკა ხაზარაძეც, რომელმაც მილიარდზე მეტი ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება სწორედ ხელისუფლებასთან — შევარდნაძე-სააკაშვილთან შეძრომ-ქვემძრომობით იშოვა, ქართველი მეანაბრეები გაძარცვა და საცოდავ პენსიონერებს, რომლებიც თანხას შავი დღისთვის ინახავდნენ, დასამარხი ფული შეუჭამა. დღეს **ხაზარფაშა მამუკაც,** რომელმაც 1989 წლის 18 თებერვალს ეროვნული მოძრაობის მიტინგი ზონდერ-კომკავშირელებს დაარბევინა და **სულმნათ მერაბ კოსტავაზე** ხელი აღმართა, ჭყონიასთან ერთად **ჭუტელების ტელევიზიას** აფინანსებს და **„საბაში“ დაფრთიანებული „უბორნიის პოეტებისა“ და ტუალეტის მჯღაბნელების** მეშვეობით ხალხს მიტინგზე ეპატიჟება — არიქა, **უკან ევროპაშიო!**

მოკლედ, გარყვნილმა სააკაშვილმა ეს წყეულები იმ ცხრა წლის განმავლობაში იმდენი ბურჯგნა, ტანჯა, აწვალა და ათრია, უკან რამე თუ არ გაიკეთეს — ან ცოცხი, ან ევროპა და ან რეზინის ხელკეტი, ისე ვერ ისვენებენ!

ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, ქართველი ოლიგარქები — **თემურ ჭყონია, ხაზარფაშა მამუკა,** მეწამლე **კახა ოქრიაშვილი,** კაზრეთის ოქროში ჩავარდნილი **კობა ნაყოფია** და **ჭუტა წერეთელი** დღევანდელ საქართველოში წარმოადგენენ **„მოჭყონილთა საზოგადოებას“,** რომელმაც ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება ისე უნდა დაძაბოს, რომ ქართველი კაცი სიმწრისგან დაჭყანოს!

საქართველოს დამაქცევრებმა 1991-1992 წლების გასაყარზე ეს მოახერხეს, როცა ქვეყანას ტყვიები და რუსული ჰაუბიცები დაუშინეს, მაგრამ ახლა ეს ამბავი არ გამოვა...

ფრთხილად, ოლიგარქო ხაზარაძეებო და ჭყონიებო, საქართველო მერაბ კოსტავა არ არის, ხელის აღმართვა გაპატიოთ!

ნამეტანი ჭკუით იყავით, ისე ჩამოძონძილი და დაჭყანულები არ დარჩეთ, როგორც მოხუცი მებადურისა და ოქროს თევზის რუსული ზღაპარი მთავრდება!

დიტო ჩუბინიძე



კობა ნაყოფია, კახა ოქრიაშვილი, ავთანდილ (ჭუტა) წერეთელი, მამუკა ხაზარაძე, თემურ ჭყონია

კვირგვინოსნები

რობერტ სტურუა
რეჟისორი



ჩემმა უმცროსმა ბიჭმა, 5 წლის რომ იყო, დაიჩემა — ვიოლინო მიყიდეთო. ვუყიდეთ პატარა ვიოლინო! გახარებულმა ისე მოჰკიდა ხემს ხელი — გავოცდით. ამოიდო პროფესიულად ინსტრუმენტი ნიკაპქვეშ, ბებიას ცრემლებით დაენამა თვალები, ველოდებით პაგანინის „კაპრისით“ რომ დაგვატკბობს მოლოდინით აკანკალებულ ოჯახს... მაგრამ პაუზის შემდეგ ანერვიულებულმა ბიჭმა იკითხა: **„კი მაგრამ, ინსტრუქცია არ მოჰყვა? მაშინ ამიხსენით, როგორ დავუკრა?!“** ნაცისტებიც ასე არიან. დაკვრა არ იციან, მაგრამ **ინსტრუქციას ან ამერიკელები, ან ევროპელები, ან რუსები უგზავნიან,** როგორ არიონ ქვეყანა!

„ფეისბუქი“

ანდრიუს კუბილიუსი
ევროპარლამენტარი

ქართველი ერი **პროევროპელია** და უნდა ჰყავდეს **პროევროპული** მთავრობა, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს — **ვუსურვებ ქართველებს ისეთ მთავრობას,** რომელიც ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე დაბრკოლება კი არა, ხალხის ლიდერი იქნება.

„ინტერპრესნიუსი“

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

ამორალურია, **როცა საზოგადოებას უკიჟინებ, რუსული ორცხობილაც კი არ მიირთვას** და თუ მიირთმევს, ერის მოღალატეა, ამ დროს ჩუმად ინახავ ინფორმაციას, რომ **მილიონობით რუბლი და ასიათასობით დოლარი რუსეთის ბიუჯეტიდან ჩამოგდის.**

„ინტერპრესნიუსი“

ირაკლი ზარქუა
პარლამენტარი

ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა, **აქცია თავისზე გაეფორმებინა,** მაგრამ ახალგაზრდებმა **ტრიბუნაზე არ აუშვეს,** ბანერი კი, სააკაშვილზე რომ აიტანეს, **უკან ჩამოაბუნძულებინეს.** „პირველი არხი“

მეფე შიშველია!

შარლ შიშველის დოკუმენტი

ახლა ქართველი ხალხი ჰანს ქრისტიან ანდერსენის ცნობილი ზღაპრის პერსონაჟის როლშია — იმ პატარა ბიჭუნას ამპლუაში, რომელმაც სახალხოდ დაიყვირა: „მეფე შიშველია!“

და ვინ არის **შიშველი მეფის** ამპლუაში?

შიშველი მეფის ამპლუაში წარმოგვიდგება ბიუროკრატიული ევროპა, თავისი ევროპარლამენტით, ევროკომისიითა და ევროსაბჭოთი, ანუ პოლიტიკური და მორალური ხრწნილების ფაზაში შესული ინსტიტუტებით, რომლებმაც ქართველ ხალხს პირდაპირ უთხრეს — **სანამ ნაციონალურ მოძრაობას არ შეიყვარებ, გულში არ ჩაიხუტებ და თავზე ხელს არ გადაუსვამ, მანამდე ევროკავშირის წევრობას კი არა, წევრობის კანდიდატობასაც ვერ ეღირსებიო!**

დიახ, ყბადაღებული „პოლარიზაციის შემცირება“, რასაც ორმაგი სტანდარტების ჭაობში მობუყბუყე ევროჩინოვნიკები საქართველოსაგან დაჟინებით ითხოვენ, სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ქართულმა სახელმწიფომ და ქართველმა საზოგადოებამ მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელებთან კოჰაბიტაცია გააგრძელონ! ამასვე გულისხმობდა 2021 წლის 19 აპრილს ხელმოწერილი ე.წ. **შარლ მიშელის დოკუმენტიც,** რომელიც დღეისათვის ანულირებულია, მაგრამ ევროპა საქართველოსაგან მაინც **„19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით“** მოქმედებას ითხოვს!

ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი **შარლ მიშელი** და ევროსტრუქტურების სხვა ხელმძღვანელები ქართულ სახელმწიფოსა და ქართველ ხალხს მკაფიოდ მიანიშნებენ — **ევროპულ ოჯახში მხოლოდ იმათთან ერთად მიგიღებთ, ვინც მშვიდობიან მანიფესტაციებს სისხლში ახშობდა, ცემით მოკლული მომიტინგეების ცხედრებს ჯიხურის სახურავზე მალავდა, უდანაშაულო ადამიანებს ქუჩაში ხვრეტდა, პატიმრებს აწამებდა და აუპატიურებდა, მედიასა და ბიზნესს ატერორებდა და მართლმსაჯულებას პოლიტიკური ტერორის იარაღად იყენებდაო!**

შესაბამისად, ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხისადმი **კოლექტიური შარლ მიშელის გზავნილში** დავარცხნილი და დიპლომატიურ ყალიბში ჩამოსხმული ფრაზების მიღმა პირდაპირ იკითხება — **კოლექტიურ სააკაშვილთან, კოლექტიურ მერაბიშვილთან, კოლექტიურ ადეიშვილთან, კოლექტიურ მეგის ქარდავასთან და კოლექტიურ თემურ უბირიასთან პოლიტიკურ სიამტკბილობას თუ არ ინებებთ, ევროკავშირისაკენ არც გამოიხედოთო!**

აი, ასე პოლიტიკურად და მორალურად **გაშიშვლებული ევროპა** დგას დღეს საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინაშე!

აი, ასე პოლიტიკურად და მორალურად გაშიშვლებული კონკრეტული და კოლექტიური შარლ მიშელი, გნებავთ, **შარლ შიშველი** წყვეტს საქართველოს ევროპული მომავლის ბედს!

აი, ასე აძალებენ საქართველოსა და ქართველ ხალხს, იცხოვროს არა საკუთარი კონსტიტუციის, კანონებისა და მორალურ-ზნეობრივი კოდექსების, არამედ **შარლ შიშველის** დოკუმენტის სულისკვეთებით!

ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზაცია დაასრულეთ! — გვკარნახობს **შარლ შიშველის** დოკუმენტის სულისკვეთება, თუმცა, რეალურად, საქართველოში არავითარი პოლიტიკური პოლარიზაცია არ არსებობს! უბრალოდ, ერთ მხარეს არის ქართველი ხალხის უდიდესი ნაწილი, რომელიც მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელ ნაცბანდას ხელისუფლებაში არასოდეს დააბრუნებს და მეორე მხარეს არის მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელი ნაცბანდა, რომელსაც ქართველი ხალხის უდიდესი ნაწილის ნებაზე ძალადობით სურს ძალაუფლების დაბრუნება!

ამას ეძახის „პოლარიზაციას“ **შიშველი მეფის** მდგომარეობაში მყოფი ევროპა!

ამის „დეპოლარიზაციას“ ცდილობს **შარლ შიშველის** დოკუმენტი!

წარმოგიდგენიათ, რომ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლს მოუწოდონ, საკუთარ ჯალათთან „პოლარიზაცია შეამციროს“ ან მოკლულის ჭირისუფალს მკვლელთან „პოლარიზაციის შემცირება“ მოსთხოვონ? არადა, საქართველოსაგან სწორედ ამას ითხოვს პოლიტიკურად და მორალურად **გაშიშვლებული ევროპა,** სწორედ ამას გულისხმობს **შარლ შიშველის** დოკუმენტის სულისკვეთება!

საქართველოს, თავისი დიდი ისტორიის მანძილზე, ბევრჯერ ჰქონია შემთხვევა, როცა ევროპამ ზურგი აქცია და განსაცდელში მიატოვა, მაგრამ ევროპა საქართველოს წინაშე ასე ბოლომდე არასოდეს გაშიშვლებულა და ასე უტიფრად არასდროს გამოუმჟღავნებია თავისი ორპირი და უსამართლო ბუნება!

სხვათაშორის, ევროპას **შიშველი მეფის** მდგომარეობაში არამხოლოდ საქართველო ხედავს, არამედ მის **პოლიტიკურ და მორალურ სიშიშვლეს** თავად ევროკავშირის წევრი ზოგიერთი სახელმწიფოს ლიდერიც ამჩნევს. მაგალითად, უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა **პიტერ სიიარტომ** საქართველოსათვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის არმინიჭება ასე შეაფასა: ***„ჩვენ გვწამს, რომ ბრიუსელში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც საქართველოს არ მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი, ეწინააღმდეგება ევროკავშირის გაძლიერების ამოცანებს. ეს გახლავთ კიდევ ერთი დაკარგული შესაძლებლობა. ეს არის უპატივცემულობა საქართველოს მიმართ“.***

ევროკავშირი, რომელიც უკვე 4 თვეა, ევროპის შუაგულში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას ოდნავადაც ვერ აფერხებს, საკუთარი უძლურების პიკში იმყოფება და დაშლისათვის არის განწირული, ხოლო საქართველო იყო, არის და იქნება უკუნითი უკუნისამდე, რადგან ქართველი ერის ცხოვრების წესი და სამოქმედო პროგრამა **არა შარლ შიშველის დოკუმენტში, არამედ შოთა რუსთაველის, დავით გურამიშვილის, ილია ჭავჭავაძისა და ვაჟა-ფშაველას წიგნებშია გაწერილი!**

ამან გადაარჩინა საქართველო და ეს გადაარჩენს ნამდვილ ევროპასაც, რომელიც კოლექტიურმა **შარლ შიშველმა** პოლიტიკური და მორალური სიკვდილის სარეცელზე გააკრა!

ჯაბა ხუბუა

ევროპის ლიდერები ევროკავშირის სამიტზე. 2022 წლის 23 ივნისი

კვირგვინოსნები

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

რა კანონიც მიიღო უკრაინამ, იმ კრიტერიუმებით ამ რადიკალურ ოპოზიციას ჰყავს, მინიმუმ, **4 ოლიგარქი — ხაზარაძე, ჯაფარიძე, კეზერაშვილი, სააკაშვილი. ბიძინა ივანიშვილს** არაფერი აქვს დასამტკიცებელი, დასამტკიცებელი თუ ვინმეს რამე ექნება, აქ ჩამოთვლილ გვარებს ექნებათ.

„რეზონანსი“

რატი ბრეგაძე
იუსტიციის მინისტრი

ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯების კუთხით აშკარა უპირატესობა „ქართული ოცნების“ მხარესაა, **ნაციონალურ მოძრაობაში რეინკარნირებული საბჭოთა ბოლშევიკები** კი ჟან-მონეობას, რობერტ შუმანობას და საერთოდ, პანევროპული მოძრაობის დაარსებასაც კი იბრალებენ. ეს არის პროპაგანდა, რომელიც მხოლოდ არაკეთილმოსურნეს აძლევს ხელს.

„რეზონანსი“

თეა წულუკიანი
კულტურის მინისტრი

ამ ქვეყანაში **დესტაბილიზაცია** უკვე მეათე წელია, ვერ ხდება და, ალბათ, იმისთვის, რომ **ჩვენმა ქვეყანამ ევროპულ გზაზე წარმატებული სვლა გააგრძელოს,** აუცილებელია, ოპოზიცია დასერიოზულდეს.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

როდესაც მოუწოდებ ქვეყანას, რომ **პოლარიზაცია შემცირდეს,** რატომ ხუჭავ თვალს იმაზე, რომ **ნაციონალურ მოძრაობას ხალხის ქუჩაში გამოყვანა და ხელისუფლების დამხობა უნდა.**

„TV იმედი“

ირაკლი ჩიქოვანი
პარლამენტარი

ნაცმოძრაობის, „სირცხვილიასა“ და ბევრი მათი სატელიტის მოქმედებებსა და გეგმებში **ევროპული არაფერია.**

„აიპრესი“

ხაზარაძეს 30 ვერცხლი დაუყადაღეს!

„თიბისი ბანკის" დამფუძნებლებსა და აქციონერებს, პოლიტიკური პარტია „ლელოს" ლიდერებს — მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 30 მილიონი ლარი დაუყადაღა. ეს მოხდა „თიბისი ბანკის" უცხოელი აქციონერის, დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე იან მალქოლმ ჰოქის სარჩელის საფუძველზე, რომლითაც იგი ხაზარაძისა და ჯაფარიძისაგან 40 მილიონი დოლარის ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს.

საქმე ეხება მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ 2008 წელს ჩადენილ თაღლითობას, როცა „თიბისი ბანკის" მიერ ავთანდილ წერეთლის კომპანიებზე სესხის სახით გაცემული 17 მილიონი დოლარი ხაზარაძისა და ჯაფარიძის პირად ანგარიშებზე ჩაირიცხა, დაახლოებით ერთ თვეში კი ბანკმა სესხს „უიმედო კრედიტის" კლასიფიკაცია მიანიჭა და ჩამოწერა. ამის შემდეგ „თიბისიმ" სესხის დაფარვის ვალდებულება გადაიტანა ოფშორულ ზონაში, სულ რაღაც, ერთი თვის დარეგისტრირებულ კომპანიაზე, რომელიც საქართველოში არავითარ ფინანსურ აქტივს არ ფლობდა. რაც მთავარია, აღნიშნული ოფშორული კომპანიის მინდობილი პირი გახლდათ **ხაზარაძე-ჯაფარიძის მეგობარი და პარტნიორი, იმხანად „თიბისი ბანკის" გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე პაატა ლაძაძე, რომელიც დღეს „თიბისი დაზღვევას" ხელმძღვანელობს.**

როგორც მოგეხსენებათ, სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ **მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე** ჯგუფურ თაღლითობაში დამნაშავეებად ცნო და 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, თუმცა, დანაშაულის ხანდაზმულობის გამო სასჯელის საპატიმრო დაწესებულებაში მოხდისაგან გაათავისუფლა.

ასე მიიღეს **მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ „ხანდაზმული თაღლითების"** თიკუნი, მაგრამ **ვერ მიიღებენ 30 მილიონ ლარს,** რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში „თიბისი ბანკისგან" დივიდენდის სახით უნდა მიეღოთ!

დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე და „თიბისი ბანკის" აქციონერი იან მალქოლმ ჰოქი, რომლის სარჩელის საფუძველზეც სასამართლომ „ლელოს" ლიდერებს **30 მილიონი ლარი** დაუყადაღა, მიიჩნევს, რომ **ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ ბანკის მენეჯმენტზე წვდომით ბოროტად ისარგებლეს, ორგანიზაციის კუთვნილი 17 მილიონამდე დოლარი არამართლზომიერად მიითვისეს და ამით ბანკს თითქმის 40 მილიონ დოლარამდე პოტენციური შემოსავალი დააკარგვინეს.**

„თიბისი ბანკის" ბრიტანელი აქციონერის ქართველი ადვოკატი **დიმიტრი ტორაძე** აცხადებს, რომ **იან მალქოლმ ჰოქი** კომუნიკაციაშია ბანკის სხვა აქციონერებთანაც და არამხოლოდ საკუთარი, არამედ მათი საერთო ინტერესების დასაცავად იბრძვის. ადვოკატისვე თქმით, **ბატონ ჰოქს** სრული უფლება აქვს, ხაზარაძისა და ჯაფარიძისაგან „თიბისი ბანკისათვის" მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს, რაც ბანკის იმიჯსაც წაადგება და სამომავლოდ აქციონერების შემოსავლებსაც გაზრდის.

მოკლედ,

გამორიცხული არ არის, იან მალქოლმ ჰოქის გზას მალე „თიბისი ბანკის" სხვა უცხოელი აქციონერებიც დაადგნენ და ხაზარაძე-ჯაფარიძის ბანდემს თაღლითურად მითვისებული 17 მილიონი დოლარი ცხვირში

ძმრად ამოადინონ,

რასაკვირველია, სამართლებრივი და დემოკრატიული საშუალებების გამოყენებით.

ისე კი, ყაჩაღ-ბანკირისა და მევახშის სახალხო ტიტულებით შემკობილ ხაზარაძესთან საქმის დაჭერა ერთობ საჩოთირო და სახათაბალო რომ არის, ამის შესახებ „თიბისი ბანკის" უცხოელ აქციონერებს **„ასავალ-დასავალის" ფურცლებიდან ჯერ კიდევ მანამდე ვაფრთხილებდით,** სანამ ქართული მართლმსაჯულების ორგანოები ხაზარაძეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცემდნენ და ჯგუფური თაღლითობის ჩადენას დაუმტკიცებდნენ.

დიახ, **სრულიად გულწრფელად გვსურდა, „თიბისი ბანკის" უცხოელ აქციონერებს სცოდნოდათ, რომ მამუკა ხაზარაძესთან პარტნიორობა მათ პიროვნულ და საქმიან რეპუტაციას სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა, რადგან იგი „სახალხო საინვესტიციო კორპორაციიდან" ქართველი ხალხის ანაბრების მიტაცებაში, საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის წინააღმდეგ ზონდერ-კომკავშირულ ბრძოლაში, მშვიდობიანი დემონსტრაციების დარბევაში, საქართველოს ეროვნულ გმირზე — მერაბ კოსტავაზე ფიზიკურ ძალადობაში, სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმთან მჭიდრო თანამშრომლობასა და მის ფინანსურ ზონდერობაში, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, პატრიარქისა და ეროვნული ღირებულებების წინააღმდეგ მებრძოლი ჯგუფების — „ტუალეტის მჯღაბნელებისა" და „უბორნიის პოეტების" დაფინანსებაშია მხილებული!**

შეიძლება ითქვას, რომ „ასავალ-დასავალის" კეთილგანზრახულმა მცდელობამ, ხაზარაძის მორალურ და რეპუტაციულ ტლაპოში **„თიბისი ბანკის" უცხოელ აქციონერებსაც** არ ჩაედგათ ფეხი, ნაგვიანევი შედეგი მაინც გამოიღო და **იან მალქოლმ ჰოქის** სახით **გამოჩნდა „პირველი მერცხალი", რომელიც ცდილობს, საკუთარ თავსაც და სხვა აქციონერებსაც ხაზარაძის თაღლითობის გამო წაცხებული ლაქა ჩამორეცხოს!**

ამ პროცესის პირველი შედეგი ის არის, რომ **ხაზარაძეს 30 მილიონი ლარი დაუყადაღეს!**

უკეთ რომ ვთქვათ,

ხაზარაძისათვის დაყადაღებული 30 მილიონი თავისი მორალური ექვივალენტით 30 ვერცხლია და, საერთოდაც,

„ასავალ-დასავალის" კეთილგანზრახულმა მცდელობამ, ხაზარაძის მორალურ და რეპუტაციულ ტლაპოში „თიბისი ბანკის" უცხოელ აქციონერებსაც არ ჩაედგათ ფეხი, შედეგი მაინც გამოიღო!

ხაზარაძე 30 ვერცხლის კაცია!

დიახ, **მამუკა ხაზარაძე 30 ვერცხლს იხვეჭდა მაშინაც,** როცა აფხაზეთის ომის დროს ქართველ მეანაბრეებს ძარცვავდა და ბანკს აარსებდა!

მამუკა ხაზარაძე 30 ვერცხლს იხვეჭდა მაშინაც, როცა მერაბ კოსტავას მიტინგს სკამის ფეხებით არბევდა თავის ზონდერ-კომკავშირელებთან ერთად!

მამუკა ხაზარაძე 30 ვერცხლს იხვეჭდა მაშინაც, როცა თავისი ბანკის მეშვეობით **სააკაშვილ-ადეიშვილის კრიმინალურ ბანდას** ქართველი ბიზნესმენების ცოცხლად გატყავებაში ეხმარებოდა და დილეგში ჩაგდებული ხალხის ქონებას ეპატრონებოდა!

მამუკა ხაზარაძე 30 ვერცხლს იხვეჭდა მაშინაც, როცა **კოლექტიურ ლაშა ბუღაძეს** — ამ „ტუალეტის მჯღაბნელთა" და ქართველი ერის სულის კომპრაჩიკოსთა სექტას პრემიებით ასაზრდოებდა!

მამუკა ხაზარაძე 30 ვერცხლს იხვეჭდა მაშინაც, როცა „თიბისი ბანკიდან" 17 მილიონი დოლარი ჯგუფური თაღლითობის გზით ჩაიჯიბა და საკუთარ პარტნიორებს — ბანკის უცხოელ აქციონერებს ფული „მოუტეხა"!

მამუკა ხაზარაძე 30 ვერცხლის მოხვეჭას ცდილობდა მაშინაც, როცა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ტენდერი თავისი დოსტის — პრემიერ კვირიკაშვილის დახმარებით მოიგო, მერე კი ამ კერძო პროექტის განხორციელება სახელმწიფოს ფულით მოინდომა!

30 ვერცხლის კაცები თავიანთ სიცოცხლეს როგორ ამთავრებენ, კაცობრიობამ კარგად იცის! რა თქმა უნდა, მამუკა ხაზარაძეს დიდხანს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ვუსურვებთ, აი, მისი პოლიტიკური ცხოვრება კი ნამდვილად არღავანის ხეზე თავის ჩამოკიდებით დასრულდება!

ხაზარაძისათვის 30 ვერცხლის დაყადაღება ამის კიდევ ერთი ნიშანია!

ჯაბა ხუბუა

მიფურთხებულები

„მთავარი არხის“, „ტვ პირველისა“ და „ფორმულას“ გადამღებ ჯგუფს აგინებენ და აფურთხებენ ყველგან, სადაც კი ისინი გამოჩნდებიან. მარტო გასულ კვირას თბილისში ორი ასეთი შემთხვევა მოხდა: „ტვ პირველის“ კორესპონდენტსა და ოპერატორს დოლიძის ქუჩაზე მოქალაქეთა ერთმა ჯგუფმა ცოცხალ-მკვდარი ამოუტრიალა, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის ეზოში კი ერთმა მხცოვანმა კაცმა „მთავარი არხის“ კორესპონდენტს ლამის თავზე დააფურთხა!

საქმე ის არის, რომ **„მთავარი არხის“ თმახუჭუჭა კორესპონდენტი,** რომელიც საქართველოში კრემლის პროპაგანდასთან დაკავშირებით ნაცპროპაგანდულ სიუჟეტს ამზადებდა, „ევრაზიის ინსტიტუტის“ ხელმძღვანელ **გულბაათ რცხილაძის** სახლში ჩართული ტელეკამერით მიადგა, მაგრამ დაუპატიჟებელ სტუმარს კარი არ გაუღეს. ამის შემდეგ ჟურნალისტმა სცადა, ეზოდან გამოლაპარაკებოდა რცხილაძის ოჯახის წევრს, რომელიც აივანზე იყო გადმომდგარი:

— ***სახლში არის ბატონი გულბაათი?***

მხცოვანმა მამაკაცმა ნაცტელევიზიის ჩიტკორს ხელის მოძრაობით უპასუხა — ***არა!***

— ***სად არის?*** — *არ მოეშვა ჩიტკორი.*

— ***შენ ვინა ხარ?*** — *კითხვა დაუბრუნა აივანზე გადმომდგარმა მხცოვანმა კაცმა.*

— ***მე ჟურნალისტი ვარ?***

— ***საიდან?***

— ***„მთავარი არხიდან“.***

და ამაზე მხცოვანი მამაკაცის მყისიერი პასუხი იყო აივნიდან გადაფურთხება: ***ხი-თფუ!***

ხი-თფუ!

– ეს არის ყველაზე ნატურალური და ადეკვატური რეაქცია იმ აგრესიასა და ბოღმაზე, რომელსაც კოლექტიური ნოდარმელაძე ქართველი ხალხისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ანთხევს!

ხი-თფუ! – ეს არის საქართველოს საშუალო სტატისტიკური მოქალაქის პასუხი იმ საინფორმაციო შხამის, ბინძური პროპაგანდისა და ღვარძლისადმი, რომელსაც ნაცტელე-კანალიზაციები უწყვეტ რეჟიმში ანთხევენ!

ხი-თფუ! — ეს არის ყველაზე ნატურალური და ადეკვატური რეაქცია იმ აგრესიასა და ბოღმაზე, რომელსაც კოლექტიური ნოდარმელაძე ქართველი ხალხისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ იჩენს!

ხი-თფუ! — ეს არის **კონსტიტუციის ჩარჩოში მოთავსებული და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ჩატეული ეფექტიანი ქმედება** კოლექტიური **ეკაკვესიტაძიზმის** და კოლექტიური **გიორგითარგამაძიზმის** წინააღმდეგ!

და მაინც, რატომ ხდება, რომ ნაცტელევიზიების წარმომადგენელთა დანახვისას საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი **ფურთხებისა და გინების ხასიათზე** დგება? წესით, დამოუკიდებელი, კრიტიკული, ობიექტური, სამართლიანი და ოპოზიციურად განწყობილი ჟურნალისტები საზოგადოებას უნდა უყვარდეს, ხალხი მათ პატივს უნდა სცემდეს და გულშემატკივრობდეს! თუმცა, პრობლემა სწორედ ის არის, რომ **სააკაშვილ-გვარამია-კეზერაშვილის** ტელევიზიები დამოუკიდებელი, ობიექტური, კრიტიკული, სამართლიანი და ოპოზიციური მედიასაშუალებები კი არა, **ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეკლესიური წარმონაქმნები** არიან, რომელთა ერთადერთი მიზანიც საქართველოს ხელისუფლებაში **მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების** მოყვანაა!

ქართველი ხალხი ამას ძალიან კარგად ხედავს, ხვდება და აანალიზებს!

ქართველ ხალხს ოპოზიციური და ანტისახელმწიფოებრივი მედიის, ოპოზიციონერი და ანტიეროვნული ჟურნალისტის ერთმანეთისაგან გარჩევა არ ეშლება!

ქართველმა ხალხმა იცის, რომ ნოდარ მელაძის, ეკა კვესიტაძის, ვახო სანაიასა და მსგავსთა მათთა პირით სანდროსა და ბუტას მკვლელები, სერგო თეთრაძის მწამებლები, ოდიშის ტყეში მაგიდაზე დაბმული ქართველი კაცის გამაუპატიურებლები მეტყველებენ!

ქართველი ხალხის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ იცის, რომ „მთავარი არხის“, „ტვ პირველისა“ და „ფორმულას“ ლოგოს ქვეშ მას არა რომელიმე კონკრეტული ჟურნალისტი, არამედ კრებსითი სააკაშვილი, კრებსითი მერაბიშვილი, კრებსითი ადეიშვილი, კრებსითი კეზერაშვილი, კრებსითი ბოკერია და კრებსითი მეგის ქარდავა ელაპარაკება!

ქართველმა ხალხმა იცის, რომ ნოდარ მელაძის, ეკა კვესიტაძის, ვახო სანაიასა და მსგავსთა მათთა პირით სანდროსა და ბუტას მკვლელები, სერგო თეთრაძის მწამებლები, ოდიშის ტყეში მაგიდაზე დაბმული ქართველი კაცის გამაუპატიურებლები მეტყველებენ!

რაც შეეხებათ ნაცტელევიზიების ჩიტკორესპონდენტებს, მათ დროზე უნდა გააცნობიერონ, რატომ იღებენ ფურთხს საქართველოს მოქალაქეებისაგან?

დროზე უნდა მიხვდნენ, რომ ჟურნალისტიკისა და სიტყვის თავისუფლების სახელით ბოროტების მანქანას არ უნდა ემსახურონ და არ იყვნენ იარაღი სისხლიანი ნაცხროვის ხელში, რომელიც მზად არის, საკუთარი რევანშისტული მიზნების გამო ამ ქვეყნისაგან ქვა ქვაზე არ დატოვოს!

კოლექტიურ ნოდარმელაძეს გადარჩენის შანსი აღარ აქვს — **ის ნაცხროვასთან ერთად ჩაირეცხება ისტორიის კანალიზაციაში, მაგრამ გადარჩენის შანსი ჯერ კიდევ აქვთ იმ პატარა გოგო-ბიჭებს, რომლებსაც „მთავარის“, „ტვ პირველისა“ და „ფორმულის“ მაჩალკაშემოხვეული მიკროფონები ისე დააკავებინეს ხელში, როგორც კაცების გამაუპატიურებელი ნაცჯალათის — თემურ უბირიას ყავარჯენი!**

თუ სულის, სინდისისა და მორალის გადარჩენა გინდათ, ეგ მიკროფონები სასწრაფოდ უნდა გადაყაროთ, ბიჭებო და გოგოებო!

გააკეთეთ ეს მანამ, სანამ თქვენი ნამუსი ჯერ კიდევ გიტოვებთ შანსს, ქართველი ხალხის ფურთხი ჟუჟუნა წვიმად არ მოგეჩვენოთ!

ჯაბა ხუბუა



რამდენიმე დღის წინათ პარლამენტში მისულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას საჯაროდ წარუდგინა სალომე სამადაშვილი — იცნობდეთ ქვეყნის მოღალატესო! კიდევ ვინ არიან ქვეყნის ამრევნი და დამაქცევარნი? პრემიერის დაწყებულ ჩამონათვალს სამოქალაქო აქტივისტი, ბლოგერი მანჩო გიორგობიანი აგრძელებს:



„თუ ვინმე არის დღეს ოლიგარქი საქართველოში, ეს კეზერაშვილთან და სააკაშვილთან ერთად სწორედ ხაზარაძეა!“

მანჩო გიორგობიანი: იცნობდეთ

„ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდია ამბობდა გოგი ხოშტარიაზე, „კაგებეს“ შემოგზავნილიაო და საბოლოოდ დაამტკიცეს!“



— **ყველა სიტყვაში ვეთანხმები პრემიერს, კახური პირდაპირობითა და სორბონაში მიღებული განათლებით მასტერკლასი ჩაუტარა ქვეყნის მოღალატეებს!** შეადარონ ახლა ხოშტარია-გახარიას მოსკოვის უნივერსიტეტები და სორბონას უნივერსიტეტი ერთმანეთს! ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტში გამოსვლისას აბსოლუტურად სწორად მოიქცა, როდესაც **სალომე სამადაშვილს** სიმართლე პირში მიახალა და მოღალატე უწოდა. **აკო მინაშვილსაც** შეახსენა **მეგის ქარდავასთან** მეგობრობა. ის მარტო არ სჩადიოდა დანაშაულს, სწორედ მინაშვილის მსგავსი ადამიანები უმაგრებდნენ ზურგს, უპირველესად კი, სააკაშვილი, რომელმაც ეს ჯალათი ორჯერ დააჯილდოვა. დადგა დრო, ყველას და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას, ყველა დოკუმენტი გამოქვეყნდეს! **დღეს „ოცნების“ ამომრჩევლთაგან თუკი ვინმე მმართველ პარტიაზეა განაწყენებული, მხოლოდ იმიტომ, რომ კოჰაბიტაცია შემოიღეს, არ აკრძალეს ნაციონალური მოძრაობა და სიმართლე ბოლომდე არ თქვეს!**

— რა არის სიმართლე, რომელიც მთელმა ერმა უნდა იცოდეს?

— სიმართლე არის ის, რომ მთელი ნაციონალური მოძრაობა თავისი სატელიტი პარტიებითა და არასამთავრობო ორგანიზაციებით მოღალატეობრივ საქმიანობას ეწევა, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა, ენერგეტიკა, ტურიზმი არ განვითარდეს, ინვესტიციები შეჩერდეს. უცხოელებს შეუქმნან წარმოდგენა, თითქოს დღე-დღეზე უნდა მოხდეს რევოლუცია და საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებას არ იმსახურებს. ეს არის პირდაპირი დივერსია ქვეყნის წინააღმდეგ!

გიორგი კანდელაკი ევროპაში კაბინეტიდან კაბინეტში დადიოდა და დეპუტატებს არწმუნებდა, საქართველოს ვიზალიბერალიზაციას ხმა არ მისცეთო. რა არის ეს, თუ არა ქვეყნის ღალატი?!

ელენე ხოშტარია საკუთარი თავის გარდა, ყველას რომ ადანაშაულებს ქვეყნის ღალატში, თვითონ არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყნის გამყიდველი. ერთხელ დედამისს ვუთხარი — მოსკოვში 9 აპრილის შემდეგ რატომ გაუშვით სასწავლებლად-მეთქი? არ გაინტერესებთ, რა მიპასუხა? მტრის ენა და ქმედებები კარგად რომ შეესწავლაო. **თურმე, ელენე ხოშტარიამ და მისმა ოჯახმა მთელი მგიმო და სპეცსამსახურების ელიტა გააბრიყვეს, ისე შეეპარათ დესანტად, რომ ვერაფერს მიუხვდნენ.**

„ამასწინათ ელენე ხოშტარია „GERA“-ს, საქართველოს საავტორო უფლებამფლობელთა ასოციაციის გენერალურ დირექტორს თათო გვარიშვილს მიუვარდა — რატომ არ ამბობთ უარს რუსეთიდან ფულის გადმორიცხვებზე, მე და ჩემმა ოჯახმა 2008 წლის ომის შემდეგ ვთქვით უარი სოლიკო ვირსალაძის ჰონორარის მიღებაზეო. დავაკონკრეტებ, ეს ხდება ერთი თვით ადრე, ვიდრე ელენე ხოშტარიას ოჯახის წინააღმდეგ ცნობილი სკანდალი გამომზეურდებოდა. წარმოგიდგენიათ, რა დონის უტიფარია?“

ამასწინათ ელენე ხოშტარია „GERA“-ს, საქართველოს საავტორო უფლებამფლობელთა ასოციაციის გენერალურ დირექტორს **თათო გვარიშვილს** მიუვარდა — რატომ არ ამბობთ უარს რუსეთიდან ფულის გადმორიცხვებზე, მე და ჩემმა ოჯახმა 2008 წლის ომის შემდეგ ვთქვით უარი **სოლიკო ვირსალაძის** ჰონორარის მიღებაზეო. დავაკონკრეტებ, ეს ხდება ერთი თვით ადრე, ვიდრე ელენე ხოშტარიას ოჯახის წინააღმდეგ ცნობილი სკანდალი გამომზეურდებოდა. წარმოგიდგენიათ, რა დონის უტიფარია?

კვირგვინოსნები

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

ის ხალხი, ვინც **ბიძინა ივანიშვილს ფეხსაცმელს ულოკავდა და ფულს ემათხოვრებოდა,** დღეს მისი ფულის დაყადაღებას ითხოვს — **ეს უმადურობის აპოგეაა!**

„რეპორტიორი“

გოგი ხოშტარია
საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი



ქვეყნის კურსი მიდის პუტინისკენ. **ივანიშვილი ატარებს პუტინის პოლიტიკას.**

„აიპრესი“

ალეკო ელისაშვილი
პარტია „მოქალაქეების“ ლიდერი

ხოშტარიას ადგილზე ყველაფერს ნათელს გავხდიდი, ჭკუის დარიგება არ მინდა, მაგრამ **რუსული რუბლი რომ ჩამერიცხოს, შეიძლება, გული გამისკდეს.**

„პირველი არხი“

გიორგი მარგველაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

პირდაპირ გვითხრეს, **6 თვეში დეოლიგარქიზაცია,** ქვეყნის პოლიტიკურ ენაზე ეს არის **6 თვეში რიგგარეშე არჩევნები,** რომელიც ახალ ხელისუფლებას მოიყვანს სათავეში.

„პირველი არხი“

პეტრე ცისკარიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ცხადია, **თავისუფლება მიშას** რომ იქნება მოთხოვნა, სხვანაირად როგორ გვინდა? **პოლიტპატიმართა თავისუფლება** არის ერთ-ერთი მკაფიო მოთხოვნა.

„პირველი არხი“

ვლადიმერ ბოჭაძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

ყველა სცენარი **მასობრივი არეულობისკენ** მიდის!

„ახალი თაობა“

„რა უნდა პარლამენტში წითლიძეს, ამ გაუზრდელ ქალს, რომელსაც მოღალატესაც კი ვერ ვუწოდებ. მისი ფუნქცია მხოლოდ მაგიდებზე მაიმუნივით ხტუნვა და პროვოკაციების მოწყობაა!“

„ვინ არის ნონა მამულაშვილი, რა უსწავლია, რა დამსახურებებისთვის მოხვდა პარლამენტში, გარდა იმისა, რომ ძაღლივით იყეფება და არავის აცლის მუშაობას?!“

ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, რატომ გადაიხდის მარინის ან მოსკოვის დიდი თეატრი ამხელა ჰონორარს დეკორაციებში, როდესაც ამ ფასად მსგავს დეკორაციებს წელიწადში ცხრას გააკეთებენ?! **მართლაც რომ ექუთვნოდეთ ეს თანხა, გამორიცხულია, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდირებულმა თეატრებმა ანტირუს პოლიტიკოსს „კაგებეს“ მე-9 განყოფილების ნებართვის გარეშე გადაუხადონ.** გერგიევს არანაირი უფლება არა აქვს, მათთან შეთანხმების გარეშე რომელიმე პოლიტიკოსის ანგარიშზე ფული გადარიცხოს. ვის აბრიყვებენ?!

— ამასთან დაკავშირებით გოგი ხოშტარიამ უკვე გააკეთა განმარტება — აბა რა ვქნათ, სოლიკო ვირსალაძის ჰონორარი რუსებს დავუტოვოთ ტანკების შესაძენადო?!

გამყიდველებსა და მოღალატეებს!

— პირადად მე არ მაქვს პრობლემა, სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებმა მიიღონ ჰონორარები, თუნდაც რუსეთიდან. აქ საუბარია იმაზე, რომ ელენე ხოშტარია და ნაციონალები ამუნათებენ ხალხს. მაგალითად, **ზურა ყიფშიძეს** უკიდურესად უჭირს, მთელი თავისი შემოსავალი ბინის გამოსყიდვაში მიუდის, რომელიც ოჯახმა ახლობელს დახმარების მიზნით ბანკში ჩაუდო და გადააგდეს. მისი შემოსავალი დღეს კინოა, მაგრამ უკრაინის ამბების შემდეგ უარი თქვა ფილმში მონაწილეობაზე. მაშინ რას ვერჩით ამ ადამიანებს? **გამოდის, ხოშტარიების ოჯახი მთელ საქართველოს გვადებილებს?!**

ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდია ამბობდა **გოგი ხოშტარიაზე,** „კაგებეს“ შემოგზავნილიაო და საბოლოოდ დაამტკიცეს. „კაგებეში“ მიღებულია მემკვიდრეობითობა. **ადგეს ახლა პროკურატურა და გამოიძიოს, საიდან და რატომ ერიცხებოდათ ამხელა თანხა ხოშტარიების ოჯახს. გამოიკვლიონ ისიც, საერთოდ დაიდგა თუ არა ბოლო თვეების განმავლობაში რუსეთში სოლიკო ვირსალაძის სცენოგრაფიით სპექტაკლები?! ეს ადამიანები გველაპარაკებიან რუსეთუმეობაზე?**

რა უნდა პარლამენტში **წითლიძეს,** ამ გაუზრდელ ქალს, რომელსაც მოღალატესაც კი ვერ ვუწოდებ. მისი ფუნქცია მხოლოდ მაგიდებზე მაიმუნივით ხტუნვა და პროვოკაციების მოწყობაა, ან ვინ არის ნონა მამულაშვილი, რა უსწავლია, რა დამსახურებებისთვის მოხვდა პარლამენტში, გარდა იმისა, რომ ძაღლივით იყეფება და არავის აცლის მუშაობას?! როდემდე უნდა ვუსმინოთ ამ საქათმის კრიახს?!

გიორგი ვაშაძე, როგორც იუსტიციის სახლის ხელმძღვანელი, ჯერ კიდევ მაშინ უნდა დაეპატიმრებინათ, როდესაც აღმოჩნდა, რომ **ვანო მერაბიშვილს** მეორე, ყალბი პირადობის მოწმობა ჰქონდა. რატომ აპატიეს? ეს არ იყო დანაშაული და ღალატი? რამდენი ასეთი პირადობა აქვს გაცემული კიდევ, იცის ვინმემ? გიორგი ვაშაძე, წესით, აქამდე უნდა გასამართლებულიყო. მას არა აქვს მორალური უფლება, ხალხის სახელით ხელისუფლებას აკრიტიკებდეს ისევე, როგორც **რომან გოცირიძე.**

— რომან გოცირიძეს რა დანაშაული აქვს?

— **რომან გოცირიძე** ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების გადატრიალებაში იღებდა აქტიურ მონაწილეობას და ამაზე დიდი შავი ლაქა რაღა გინდათ?! როდესაც რომან გოცირიძე, იგივე „კუპონა“ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გახდა, ერთ-ერთი პირველი, რაც გააკეთა, თანამშრომლებს ყოფილი პრეზიდენტის დანიშნული მე-13 ხელფასი მოუხსნა. მაშინ, როცა მისი წინამორბედი უგანათლებულესი, უპროფესიონალესი და უპატიოსნესი ადამიანი **ირაკლი მანაგაძე** 3 ათას ლარს იღებდა ხელფასის სახით, გოცირიძემ მოსვლისთანავე **18 ათასი ლარი** დაინიშნა, ხოლო ვითომ შაბათ-კვირის მუშაობისთვის დამატებით 2500 ლარს იწერდა. ეს კაცი არის ფულის ხამი, ასეთი ადამიანი შეიძლება ქვეყანას გამოადგეს?!

„გიორგი ვაშაძე, როგორც იუსტიციის სახლის ხელმძღვანელი, ჯერ კიდევ მაშინ უნდა დაეპატიმრებინათ, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ვანო მერაბიშვილს მეორე, ყალბი პირადობის მოწმობა ჰქონდა!“

„რომან გოცირიძე ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების გადატრიალებაში იღებდა აქტიურ მონაწილეობას და ამაზე დიდი შავი ლაქა რაღა გინდათ?!“



„ეს არის ჩვეულებრივი მოღალატე, რომელსაც არა აქვს უფლება, ქართველი კაცის სახელით ილაპარაკოს!“

ტუტუცი და ქვეყნის მოღალატეა დავით არახამია! ქართველი კი არა, საერთოდ, რაიმე კავშირი თუ აქვს საქართველოსთან, ვერ მიხვდები. დადის ამერიკაში კარდაკარ და ამტკიცებს, პუტინის პირადი ჯიბე

გაგრძელება მე-10 გვერდზე

კვირგვინოსნები

რომან გოცირიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ელენე ხოშტარიას ოჯახის შემოსავლის გამო მასზე თავდასხმა არაზნეობრივია, ოჯახის წევრის არცერთ ქმედებაზე შვილი პასუხს არ აგებს, მითუმეტეს, აქ არასამართლებრივი არაფერია. **ფული რუსეთიდან შემოვა თუ სხვა ქვეყნიდან,** სადაც ეს სპექტაკლები დაიდგა, **ეს სამართლებრივად და მორალურად სწორია.**

„პირველი არხი“

გიორგი ვაშაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერი

თუ „ქართული ოცნება“ გონს არ მოეგება, მათთვის უფრო **კატასტროფული რეალობა** შეიქმნება. მათთვის იქმნება ახალი განრიგი, რომელიც მხოლოდ **ოლიგარქებისთვის სანქციების დაწესებას კი არა, ოფიციალური პირებისთვის ვიზების გაუქმებასაც გულისხმობს.** ზოგიერთს ხომ არ ჰგონია, ყველაფერი **ივანიშვილისთვის** სანქციების დაწესებით დამთავრდება და თავად მშრალად ამოვლენ წყლიდან? ნურას უკაცრავად!

„კვირის პალიტრა“

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ დამფუძნებელი

მაიდანს სამი თვე დასჭირდა, ჩვენც მაგდენი დაგვჭირდება, თუ სიმულაციურ პროცესებს არ შევაქმნევინებთ „ოცნებას“ და გადავარჩენთ.

„პირველი არხი“

ზურაბ დუმბაძე
„ნაციონალური მოძრაობა — გაერთიანებული ოპოზიციის“ წევრი

ან — ბიძინა ივანიშვილი ან — ევროკავშირი! დიდი ბრძოლა გვჭირდება. ქვეყანა **ისტორიულ გზაგასაყარზე** დგას.

„ახალი თაობა“

შოთა მალაშხია
„ქრისტიანულ-კონსერვატიული პარტიის“ თავმჯდომარე

„ქართული ოცნება“ **იდეაზე არ დგას** და მის დაშლას არაფერი უნდა.

„ახალი თაობა“

მანჩო გიორგობიანი:
დადგა დრო, ყველას და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას, ყველა დოკუმენტი გამოქვეყნდეს!

„მართლა მეცოდება ბიძინა ივანიშვილი. დათა თუთაშხიას გმირისა არ იყოს, ვისაც ჩააცვა, სწორედ იმან გახადა. რაც მას დანები ურტყეს ზურგში, მიკვირს, ამდენი ხანი რომ არ წავიდა საქართველოდან, მაგრამ ისევ თავისი ქვეყნის სიყვარული აჩერებს და აკეთებინებს ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეებს!“



დასაწყისი მე-8 გვერდზე

აბრამოვიჩი მშვიდობის მტრედია, გვეხმარება მოლაპარაკებებში, ხოლო ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი და რუსეთის ბიზნესზე მიბმული არისო.

ეს არის ჩვეულებრივი მოღალატე, რომელსაც არა აქვს უფლება, ქართველი კაცის სახელით ილაპარაკოს! ე.წ. ბიზნესმენ არახამიას, კაპიკი არა აქვს საქართველოსთვის დახარჯული, მათ შორის, არც აფხაზეთიდან დევნილებისთვის. რა უფლებით ახსენებს ქველმოქმედ ბიძინა ივანიშვილს?!

საზოგადოება **მამუკა ხაზარაძეს** უნდა იცნობდეს, როგორც მატყუარასა და მევახშეს. გასაკულაკებელი მეცენატი ბიძინა ივანიშვილი კი არ არის, როგორც ამას დავით არახამია და ნაციონალები ითხოვენ, არამედ **მამუკა ხაზარაძეა.** თუ ვინმე არის დღეს ოლიგარქი საქართველოში, **ეს კეზერაშვილთან** და **სააკაშვილთან** ერთად სწორედ ხაზარაძეა. გაიხსენეთ, როგორ მოექცა **ანზორ ქოქოლაძეს** — ბიზნესი წაართვა. ასე ექცეოდა უამრავ ბიზნესმენს, რომელსაც რეჟიმი მასთან აღებინებდა საპროცესოებისთვის კრედიტებს. მისგან გამწარებული ასობით ადამიანია. ანაკლია დღეს რომ აშენებული არ არის, ესეც ხაზარაძის ბრალია.

— რატომ?

— გადაამოწმეთ, შეასრულა პირობები? 400 მილიონიდან რა დახარჯა? ვალდებულებების 95 პროცენტი არ შეუსრულებია. ბოლოს იქით მოითხოვა — მოგების დაზღვევა მინდაო. **ეს არის მატყუარა ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, თავისი დანაშაული უტიფრად გადააბრალოს სხვას.**

— დღეს პოლიტიკოსებზე არანაკლებად აქტიურობს სამოქალაქო სექტორი...

— ე.წ. ცნობილი ადამიანებიდან ვინც მეტს ყვირის, სწორედ ისინი არიან ყველაზე მეტად კომპრომეტირებულნი. სამალავებში აღმოჩენილი 24 ათასი ფაილიდან 10 ათასამდე მათზე არის, რაც ღალატისკენ უბიძგებს.

იარაღის გადამყიდველ **კეზერაშვილის** ტელევიზიაში რომ ზის **თამრიკო ჩოხონელიძე** და ბიძინა ივანიშვილის ნაჩუქარი სახლიდან ერთვება ისევე, როგორც **გია ხუხაშვილი,** რა ჰქვია ამას?! **მართლა მეცოდება ბიძინა ივანიშვილი. დათა თუთაშხიას გმირისა არ იყოს, ვისაც ჩააცვა, სწორედ იმან გახადა.** რაც მას დანები ურტყეს ზურგში, მიკვირს, ამდენი ხანი რომ არ წავიდა საქართველოდან, მაგრამ ისევ თავისი ქვეყნის სიყვარული აჩერებს და აკეთებინებს ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეებს.

როგორ გაბოროტდა **გია დვალი,** არადა, როგორ გვიყვარდა. მსოფლიო დონის მეცნიერია და არა რცხვენია? **მას შემდეგ იქცა ხელისუფლების ოპოზიციად და დაიწყო ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებების გაკეთება, რაც ქუთაისის მილიარდიანი უნივერსიტეტის რექტორობა არ ჩააბარეს.** სიმართლეს რომ ამბობდეს, არ მეწყინებოდა, მაგრამ გულსატკენია, მეტიც, ღალატის ტოლფასია, როდესაც იტყუება, თითქოს „ოცნებამ“ ევროპულ გზას გადაუხვია. **ამ ხელისუფლების პირობებში მიიღო ქვეყანამ ვიზალიბერალიზაცია, ევროპული პერსპექტივები, განსხვავებით სააკაშვილის ხელისუფლებისგან, რომელმაც დასავლეთიდან საქართველოში წამოსული მილიარდობით გრანტი გაანიავა, 2008 წლის ომის შემდეგ კი ნაცვლად რუსეთისთვის სანქციების დაწესებისა, მის საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას დაუჭირა მხარი.** არაერთი კონკრეტული მაგალითის დასახელება შეიძლება, მათ შორის, რუსეთისთვის საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის ჩაბარება, რომელიც ადასტურებს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ რუსეთის საქმე გააკეთა!

„როგორ გაბოროტდა გია დვალი, არადა, როგორ გვიყვარდა. მსოფლიო დონის მეცნიერია და არა რცხვენია?“

„ძალიან კარგად მოიქცა თეა წულუკიანი, ამ მაფიას რომ დაუპირისპირდა! ჯერ სად არიან, ყველაფრისთვის მიეზღვებათ, რაც დაიმსახურეს!“

ბულაძეებს თავისი ინტრიგებითა და პრეტენზიებით აქამდე ყველა კულტურის მინისტრი იღლიაში ჰყავდათ ამოდებული. რადგანაც თეა წულუკიანი თავის სიმაღლეზე დგას, ძველებურად ველარ იღებენ ფონდებიდან დაფინანსებებს და სულ გამწარდნენ. მოდით, სიმართლე ვთქვათ — ლაშა ბუღაძისა და ძმათა მისთა სახით საქართველოში მოქმედებს უნიტაზის მწერლების მაფია, რომელიც ვიწრო წრეში ანაწილებს თანხებს. მათ შეჭამეს ფრანკფურტის ბაზრობისთვის გამოყოფილი 16 მილიონიც. არაჩვეულებრივი ქართველი მწერლების ნაწარმოებები თბილისში დატოვეს და ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე მხოლოდ თავიანთი წრის ნაგავი წაიღეს, რომელიც იმდენად მდარე ხარისხის იყო, რომ საერთაშორისო გამომცემელს ერთი წიგნიც არ უყიდია. მოგვჭრეს თავი! ისეთი ღორია ლაშა ბუღაძე, რომ თავის თავს 5-ჯერ მოაგებინა „საბა“. არაფრის რცხვენია. მამამისის შვილია — ფულის გამო უკადრებელს იკადრებს! **ძალიან კარგად მოიქცა თეა წულუკიანი, ამ მაფიას რომ დაუპირისპირდა! ჯერ სად არიან, ყველაფრისთვის მიეზღვებათ, რაც დაიმსახურეს!**

— მგონი, კიდევ ბევრი ანტისაზოგადოებრივი ელემენტი გამოგვრჩა...

** აღარაფერს ვამბობ ბერძენიშვილებზე, ცნობილ მოღალატეებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან მტრობდნენ ქვეყანას! რამდენი ხალხი ჩაუშვეს და გაამწარეს. სოციალურ ქსელში ჩემს გვერდზეც მედო მათი „კაგებესთვის“ მიცემული ჩვენებები.**

სამწუხაროდ, ძალიან გრძელია მოღალატეების სია, რომლის თავშიც **სააკაშვილი** დგას — ამ ქვეყნის ყველაზე დიდი მოღალატე და გამყიდველი!!! კიდევ ერთხელ ვამბობ: **დადგა დრო, ყველას ჩამოეხსნას ნიღაბი და სიტყვებიდან საქმეზე გადავიდეთ, საბოლოოდ დასრულდეს ე.წ. კოჰაბიტაცია, ვიცნობდეთ გამყიდველებსა და მოღალატეებს, რომლებიც ქვეყნის წინსვლას აფერხებენ!** ყაჩაღებთან და მოღალატეებთან ნორმალური მუშაობა, რომელთა საქმიანობაც მხოლოდ დივერსიისკენ და ძალაუფლების კვლავ ხელში ჩაგდებისკენ არის მიმართული, დაუშვებელია!

„ლაშა ბუღაძისა და ძმათა მისთა სახით საქართველოში მოქმედებს უნიტაზის მწერლების მაფია, რომელიც ვიწრო წრეში ანაწილებს თანხებს. მათ შეჭამეს ფრანკფურტის ბაზრობისთვის გამოყოფილი 16 მილიონიც!“

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲗᲥᲕᲐ ᲘᲡ, ᲠᲘᲡᲘ ᲮᲛᲐᲛᲐᲦᲚᲐ ᲗᲥᲛᲐᲪ 1992 ᲬᲚᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲐᲠᲪᲔᲠᲗ ᲮᲔᲚᲘᲡᲣᲤᲐᲚᲡ ᲐᲠ ᲒᲐᲣᲑᲔᲓᲐᲕᲡ!

ᲔᲠᲗᲐᲓᲔᲠᲗᲘ ᲡᲘᲛᲐᲠᲗᲚᲔ!

რამდენიმე დღის წინათ, ყატარის ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა: „ჩვენ არ ვართ მიამიტები, გვესმის, რომ საქართველოს აქვს ტერიტორიული პრობლემები, უნდა გადავწყვიტოთ ჯერ ეს საკითხი და შემდეგ გავხდეთ ნატოს წევრი“.

ე.ი. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ნატოს წევრი უნდა გახდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი ქართული სახელმწიფოს იურისდიქციაში დაბრუნდება!

მაშასადამე, **პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი გამორიცხავს, რომ საქართველო ნატოში აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე შევიდეს!**

რა თქვა ცუდი, არასწორი და არასახელმწიფოებრივი პრემიერმა ღარიბაშვილმა?

არც არაფერი!

პირიქით, **რაც ღარიბაშვილმა თქვა, სწორედ ეს არის ერთადერთი სიმართლე და სწორედ ასე ფიქრობს ყველა პატრიოტი და სამშობლოს გულშემატკივარი ქართველი**!

სამაგიეროდ, **ᲜᲐᲪᲚᲘᲑᲔᲠᲐᲡᲢᲘ ᲙᲠᲐᲮᲜᲔᲑᲘ** ბუდიდან წამოიშალნენ და ღარიბაშვილს დაესივნენ — **მისი განცხადება რუსული პროპაგანდის ჭრილში ზის, კრემლის წისქვილზე ასხამს წყალს და საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებაო**! კი, ზუსტად ასე **ᲗᲥᲕᲔᲡ ᲜᲐᲪᲔᲑᲛᲐ ᲓᲐ ᲜᲐᲪᲔᲑᲗᲐᲜ ᲐᲤᲘᲚᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲛᲐ ᲔᲥᲡᲞᲔᲠᲢ-ᲐᲜᲐᲚᲘᲢᲘᲙᲝᲡᲔᲑᲛᲐ,** რომლებსაც სერიოზული საკითხების ექსპერტიზასა და ანალიზს კი არა, ორ ბატს ვერ მიაბარებ!

ᲒᲔᲡᲛᲘᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜ, ᲠᲐᲡ ᲣᲑᲔᲠᲐᲕᲔᲜ ᲓᲐ ᲡᲐᲘᲗ ᲣᲑᲔᲠᲐᲕᲔᲜ ᲜᲐᲪᲚᲘᲑᲔᲠᲐᲡᲢᲘ ᲛᲐᲕᲜᲔᲑᲚᲔᲑᲘ? Ე.Ი. ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲮᲕᲐᲚᲕᲔ ᲠᲝᲛ ᲨᲔᲡᲗᲐᲕᲐᲖᲝᲜ ᲐᲤᲮᲐᲖᲔᲗᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲐᲩᲐᲑᲚᲝᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲜᲐᲢᲝᲨᲘ ᲒᲐᲬᲔᲕᲠᲘᲐᲜᲔᲑᲐ, ᲙᲘᲡᲠᲘᲡᲢᲔᲮᲘᲗ ᲣᲜᲓᲐ ᲨᲔᲕᲪᲘᲕᲓᲔᲗ ᲨᲘᲒᲝ! ᲡᲝᲮᲣᲛᲡ ᲓᲐ ᲪᲮᲘᲜᲕᲐᲚᲡ ᲛᲝᲣᲙᲕᲓᲐ ᲞᲐᲢᲠᲝᲜᲘ, ᲔᲒᲔᲜᲘ ᲛᲐᲘᲜᲪ ᲒᲐᲛᲝᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲒᲕᲧᲐᲕᲡ ᲓᲐ ᲕᲓᲣᲠᲗᲝᲗ ᲗᲐᲕᲘ ᲩᲠᲓᲘᲚᲝ-ᲐᲢᲚᲐᲜᲢᲘᲙᲣᲠ ᲐᲚᲘᲐᲜᲡᲨᲘ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲠᲣᲡᲔᲗᲘᲡ ᲐᲒᲠᲔᲡᲘᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲓᲐᲒᲕᲘᲪᲐᲕᲡᲝ!

დიახ, საქართველოს მოსახლეობას ყურს უხედნიან, მოხერხებულად და ეშმაკურად აპარებენ აზრს, რომ ნატოში გაწევრიანების სანაცვლოდ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე უარის თქმა „მოსულა!“

სხვათაშორის, ეს ვერაგული პროპაგანდა ნაცლიბერასტებსა და მათ უცხოელ აპეკუნებს დღეს არ წამოუწყიათ, **ისინი უკვე რამდენიმე წელია, ცდილობენ, ქართველ ხალხს კბილი მოუსინჯონ, თუ რამდენად მიიღებს იგი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე ნატოში შესვლის იდეას.** მაგალითად, 2018 წელს კვლევითმა და ანალიტიკურმა ცენტრმა Heritage Foundation გამოაქვეყნა მკვლევარ **ᲚᲣᲙ ᲙᲝᲤᲘᲡ ᲜᲐᲠᲙᲕᲔᲕᲘ,** რომელშიც იგი ამტკიცებდა, რომ საქართველოს მთავრობის წევრები პირად საუბრებში ეთანხმებიან ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წესდების მეხუთე მუხლი, რომელიც კოლექტიურ თავდაცვას გულისხმობს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე არ გავრცელდება.

არადა, ნატოს მთავარი ხიბლი, ყოველ შემთხვევაში, ფორმალურად მაინც, სწორედ **ᲙᲝᲚᲔᲥᲢᲘᲣᲠ ᲗᲐᲕᲓᲐᲪᲕᲐᲨᲘ** მდგომარეობს, როცა ალიანსის ერთ წევრზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა ალიანსის ყველა წევრზე თავდასხმად ითვლება და ისინი ნებისმიერი სახით, მათ შორის, სამხედრო ძალით დაეხმარებიან საფრთხის ქვეშ მყოფ თანაალიანსელს.

და რა აზრის კულტივირებას ცდილობენ ქართველ საზოგადოებაში ნაცლიბერასტები და მათი უცხოელი ბატონ-პატრონები? შეიძლება, ნატოში ისე მიგიღოთ, რომ **ᲙᲝᲚᲔᲥᲢᲘᲣᲠᲘ ᲗᲐᲕᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲞᲠᲘᲜᲪᲘᲞᲘ** თქვენს ოკუპირებულ რეგიონებს არ შეეხოსო! **ანუ ვალდებულებას ვერ ავიღებთ, რომ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებაში დაგეხმაროთო! ანუ თქვენ გამო რუსეთს ვერ ვეომებითო! ანუ თქვენს ტერიტორიაზე ნატოს რაკეტები დაგვაყენებინეთ, რათა მათი მოსკოვამდე მიღწევის პოტენციური დრო შემცირდეს, სოხუმი და ცხინვალი კი დაივიწყეთო!**

არ გეგონოთ, რომ ამას მხოლოდ რიგითი მკვლევარის, **ᲕᲘᲜᲛᲔ ᲚᲣᲙ ᲙᲝᲤᲘᲡ** პირით გვაპარებენ, უფრო მაღალი დონის პატივცემული გვამებიც იმავე ნესტრით გვჩხვლეტენ! მაგალითად, 2019 წელს თბილისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა **ᲐᲜᲓᲔᲠᲡ ᲤᲝᲒ ᲠᲐᲡᲛᲣᲡᲔᲜᲛᲐ** განაცხადა: **„მე ვფიქრობ, თქვენ საქართველოს შიგნით უნდა გქონდეთ დისკუსია, მისაღებია თუ არა ალიანსში საქართველოს გაწევრიანება იმ პირობით, რომ მეხუთე მუხლმა დაფაროს მხოლოდ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები და ამას პასუხი უნდა გავცეთ ნატოშიც“.** იმავე კონფერენციაზე მაკკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა **ᲙᲣᲠᲢ ᲕᲝᲙᲔᲠᲛᲐ** თქვა: **„ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, მაგრამ გარკვეული პერიოდი გამოვრიცხავთ მე-5 მუხლის ამოქმედებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რათა კონფლიქტის პრევენცია მოვახდინოთ“.**

მოკლედ, აქ ყველაფერი დღესავით ნათელია: **ᲜᲐᲢᲝ ᲢᲔᲠᲘᲢᲝᲠᲘᲣᲚᲘ ᲛᲗᲚᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ ᲐᲦᲓᲒᲔᲜᲐᲨᲘ ᲕᲔᲠ ᲓᲐᲒᲕᲔᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐ!** ნატო საქართველოს გამო რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტს არ გააჩაღებს! **ნატოსთვის საქართველო საინტერესოა არა როგორც სუვერენული სახელმწიფო, არამედ, როგორც რუსეთის მოსაზღვრე ტერიტორია, რომელზეც საკუთარი რაკეტებისა და სამხედრო ბაზის განლაგება შეუძლია!** ნატოს რუსეთის ყურის ძირში საკუთარი რაკეტებისა და სამხედრო ბაზების განსალაგებლად საქართველოს ტერიტორია აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშეც ყოფნის!

თუმცა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის **ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ** განცხადება — **ჯერ ტერიტორიული მთლიანობა უნდა ალვიდგინოთ და ნატოში მერე გავწევრიანდებითო, ამ მოცემულობაში დისონანსის შემტანია!**

პოპულარული გამოთქმა რომ გამოვიყენოთ,

ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲔᲡ ᲒᲐᲜᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲐ ᲓᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲬᲘᲜᲐᲐᲦᲛᲓᲔᲒᲝᲓ ᲪᲣᲠᲕᲐᲐ, ᲓᲦᲔᲕᲐᲜᲓᲔᲚ ᲓᲠᲝᲡᲐ ᲓᲐ ᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐᲨᲘ ᲙᲘ ᲐᲡᲔᲗᲘ ᲒᲐᲜᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲙᲔᲗᲔᲑᲐᲡ ᲓᲘᲓᲘ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲞᲘᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲡᲘᲛᲐᲛᲐᲪᲔ ᲡᲭᲘᲠᲓᲔᲑᲐ!

დიახ, ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა ის, რისი ხმამაღლა თქმაც 1992 წლის შემდეგ საქართველოს არცერთ ხელისუფალს არ გაუბედავს!

ქართველი ერი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე ნატოში შესვლას არასოდეს დათანხმდება!

საქართველო თავის აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს, თავის აფხაზ და ოს შვილებს მშვიდობითა და სიყვარულით დაიბრუნებს და არა სოხუმსა და ცხინვალში „ტანკების შესეირნებით“, როგორც ამას **ᲣᲙᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲓᲦᲔᲕᲐᲜᲓᲔᲚᲘ ᲮᲔᲚᲘᲡᲣᲤᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲐᲛᲖᲐᲓᲐ ᲩᲘᲜᲝᲕᲜᲘᲙᲔᲑᲘ** — კოლექტიური გონჩარენკოები მოგვიწოდებენ!

ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ ᲔᲠᲘ ᲐᲤᲮᲐᲖᲔᲗᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲐᲩᲐᲑᲚᲝᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲜᲐᲢᲝᲨᲘ ᲨᲔᲡᲕᲚᲐᲡ ᲐᲠᲐᲡᲝᲓᲔᲡ ᲓᲐᲗᲐᲜᲮᲛᲓᲔᲑᲐ!

ᲯᲐᲑᲐ ᲮᲣᲑᲣᲐ

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲗᲐᲛᲐᲠ ᲢᲐᲚᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
პარლამენტარი

ოპოზიციას არ მოსწონს, როდესაც **პრემიერ-მინისტრი დგას თავისი ხალხის გვერდით, ერთგულად და პრინციპულად,** რადგან სწორედ ასეთი ლიდერი აკლდა ქვეყანას 2008 წელს, როდესაც ნამდვილად ჯარიც და ხალხიც, ერიც და ბერიც იყო მიტოვებული ბრძოლის ველზე.

„ᲘᲛᲔᲓᲘᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲚᲔᲚᲐ ᲐᲤᲪᲘᲐᲣᲠᲘ
უფლებადამცველი

მე ნამდვილად **ვერ წავალ აქციაზე და ვერ დავდგები კრიმინალების გვერდით,** იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ერთი ხელით ამას აკეთებენ და მეორე ხელით ჩემს ქვეყანას მართლა საფრთხეს უქმნიან. ამით გამოვხატავ იმას, რომ **მე ევროპისკენ მინდა წასვლა.**

„TV ᲘᲛᲔᲓᲘ“

ᲓᲘᲛᲘᲢᲠᲘ ᲮᲣᲜᲓᲐᲫᲔ
პარლამენტარი

ევროპულ გზაზე **საზოგადოებას სიფრთხილე სჭირდება,** რომ უკეთესის ძიებაში უარესი არ მივიღოთ.

„ᲘᲛᲔᲓᲘᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲡᲝᲖᲐᲠ ᲡᲣᲑᲐᲠᲘ
პარლამენტარი

ითქვა, რომ **ხელისუფლება უნდა წალეკონ,** თუ გვინდა ევროპაში, ვისწავლოთ თანამშრომლობა, **დაველოდოთ არჩევნებს,** იქ კიდევ ერთხელ ეტყვის ხალხი ოპოზიციას, სადაც არის მათი ადგილი.

„ᲘᲛᲔᲓᲘᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲕᲐᲟᲐ ᲝᲗᲐᲠᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
პოლიტოლოგი

არ დაუჭიროთ მხარი **ხელისუფლების ძალადობრივ შეცვლას,** ისევ გაუბედურებული ხალხი მოიმკის მერე ამის მწარე შედეგებს.

„GTMEDIA“

პირველი ინტერვიუ გოჩა აფრასიძესთან ეცერის ტრაგედიის შემდეგ

მთელმა ქვეყანამ იცის, რომ 2004 წლის 24 მარტს გარყვნილი სააკაშვილის კვაზიფაშისტურმა რეჟიმმა მესტიის რაიონის სოფელ ეცერში სისხლიანი სპეცოპერაცია ჩაატარა. ეგზეკუციაში სამხედრო ვერტმფრენები და დაახლოებით 5 ათასამდე სპეცრაზმელი, ჯარისკაცი და პოლიციელი იღებდნენ მონაწილეობას. სააკაშვილის პირადი ბრძანების საფუძველზე სამხედრო ავიაციამ ჰაერიდან დაბომბა ევგენი აფრასიძის სახლი, სადაც იმ მომენტში შმაგი აფრასიძის შვილები — ოთხი მცირეწლოვანი ბავშვი იმყოფებოდა. ბავშვები სიკვდილს ბედად გადაურჩნენ, ხოლო ოჯახის უფროსი ევგენი აფრასიძე ალმოდებულ სახლში ჩაიფერფლა; მისი ვაჟი ომეხ აფრასიძე ეზოში ხელებშეკრული დახვრიტეს და თითიდან ოქროს ე.წ. პერსტენი რომ ვერ წააძვრეს, მკვდარს თითი წააჭრეს; სიკვდილს შემთხვევით, ღვთის განგებით გადაურჩა გოჩა აფრასიძე, რომელიც ხელებშეკრული ტალახში სახით ჩააგდეს და გულის მხარეს ზურგში დანა ჩასცეს.

ნაცსექტის უბინძურესი რაიხსმარშალი, ***შინაგან საქმეთა ზესამარცხვინო მინისტრი გიორგი ბარამიძე,*** *რომელიც სისხლიან სპეცოპერაციას ადგილზე ხელმძღვანელობდა, აფრასიძეების გადაბუგული სახლის ნაკვერჩხლებს ეფიცხებოდა და მეზობლის ქალებს უსირცხვილოდ ეღლაბუცებოდა — სვანებმა კარგი კუბდარი იცით და დაგვანაყრეთო!*

გოჩა აფრასიძე, რომელმაც თავის ძმასთან შმაგი აფრასიძესთან ერთად სააკაშვილის ციხეში სრული ცხრა წელი გაატარა, „ასავალ-დასავალს“ ექსკლუზიურ ინტერვიუს აძლევს და ამდენი ხნის დუმილის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს საგანგებოდ მიმართავს:

— **ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი** ამ ხელისუფლებაში ის ერთადერთი ადამიანია, ვისიც მწამს! ამიტომ მივმართავ სწორედ მას, საგანგებო კონტროლზე აიყვანოს ჩვენი საქმე, რათა, ბოლოს და ბოლოს, საშველი დაადგეს სასამართლო პროცესს და გაირკვეს, არიან თუ არა ბარამიძე და სააკაშვილი მკვლელები, რომლებმაც უკანონო სპეცოპერაცია განახორციელეს და ჩემი ოჯახი გაანადგურეს? **სააკაშვილი არის ქათამი და მაგის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას სწორედ ჩვენი ოჯახის ამოწყვეტის მუხლით!** ყველანაირი მტკიცებულება და სააკაშვილის ვიდეოაღიარება, რომ აფრასიძეების ოჯახის დაბომბვის ბრძანება პირადად გასცა, სახეზეა. ამიტომ ველოდებით სასამართლოს, რომელიც ათი წელია, არა და არ იმართება... ნაცებმა იციან, რომ ეს საქმე სააკაშვილსა და ბარამიძეს ალესილი ნაჯახივით ადევთ კისერზე, ამიტომ ყოველნაირად ცდილობენ ჩემს პროვოცირებას, რათა ისევ ციხეში შემაბრუნონ! ამ ბოლო ხანს ეს მათ შეძლეს კიდეც და შვიდი თვით რუსთავის ციხეში გამომკეტეს.

— გოჩა, მაინც რა მოგიწყვეს?

— მოგეხსენებათ, მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა და ბარამიძემ ჩემი ოჯახი გადაბუგეს, იმის შემდეგ დედაჩემი **დოდო სიდიანი** წალკაში ცხოვრობს. მე და ჩემი ძმა **შმაგი აფრასიძე** 2013 წელს ციხიდან რომ გამოვედით, წალკის რაიონის სოფელ წინწყაროში ძველი სასოფლო საბჭოს შენობა გავარემონტეთ და დედაჩემთან ერთად იქ დავსახლდი. ამ ქათამმა **ნოდარა მელაძემ,** რომელმაც წალკის რაიონის არაფორმალურ მმართველად გამომაცხადა *(იცინის),* **ტელეკომპანია „პირველის“** ჟურნალისტები მომიქსია. ისინი პირდაპირ პროვოკაციაზე წამოვიდნენ და კირკიტი დამიწყეს — **ეს სახელმწიფო შენობაა, დარეგისტრირებული არ გაქვს და აქ რატომ ხარო?**

ამ პროვოკატორებს ვერაფერი რომ ვერ შევაგნებინე, ბოლოს მწყობრიდან გამოვედი, „პირველის“ მიკროფონს თავზე წამოცმული „მაჩალკა“ მოვაძვრე და ერთ-ერთ პროვოკატორს თავში ვესროლე.

სხვათაშორის, ოპერატორი სწორედ ის ბიჭი იყო, ახლა რომ სკანდალშია გახვეული.

— სულ ეს იყო?

— **არა, იმ გათახსირებულებს ვაგინე კიდეც!** ამის გამო დამიჭირეს და შვიდი თვით ჩამსვეს. ახალი წლის შემდეგ გამოვედი. სხვათაშორის, სააკაშვილი რომ დაიჭირეს, მაშინ რუსთავის ციხეში ვიჯექი. **ქათამი სააკაშვილი რომ ციხის ეზოში შემოიყვანეს, მთელი ციხე ფეხზე იდგა და მაგ**

გოჩა აფრასიძე:

არ მინდა უბედურება, არ მინდა სისხლისღვრა, კანონი დაიცავით და მკვლელ სააკაშვილ-ბარამიძეს საკადრისი მიუზღეთ!

ნაძირალას უკანასკნელი სიტყვებით აგინებდა. სააკაშვილი ისე იყო შეშინებული, ეზოში ტირილი დაიწყო — ციხეში არ მინდა, მომკლავენო! ძალიან ბევრი რამ ტელევიზიით არ უჩვენებიათ, თორემ სააკაშვილი ციხეში რა დღეშიც იყო, ხალხმა რომ ნახოს, ნამდვილი სენსაცია იქნება!

— 2004 წლის 24 მარტს, სპეცოპერაციის დღეს, იმ ჯოჯოხეთში ცოცხალი როგორ გადარჩი?

— სააკაშვილმა და ბარამიძემ, ფაქტობრივად, მომკლეს! რამ გადამარჩინა, არ ვიცი... როცა დამაპატიმრეს, დაჭრილი არ ვყოფილვარ.

ხელები თეთრი, პლასტმასის „შნურებით“ შემიკრეს და ეზოში, ტალახში სახით ჩამაგდეს. ზურგიდან მომიახლოვდა ნიღბიანი სპეცრაზმელი და დანა მთელი ძალით ზურგში, გულის მხარეს, ჩამარტყა. დანის წვერი მეორე მხარეს გამოვიდა, რომელმაც გაგლიჯა ფილტვი, მაგრამ გულს მცირედით ასცდა. ოპერაცია ქუთაისში ყოველგვარი ნარკოზისა და ანესთეზიის გარეშე გამიკეთეს.

— რას ამბობთ?!

— დიახ, გულზე ოპერაცია გამიკეთეს ნარკოზის გარეშე და როცა მტანჯველი ტკივილებისგან რა მექნა, აღარ ვიცოდი, ამ სიტყვებით მაჩერებდნენ — **გაჩერდი, ნუ მოძრაობ, თორემ გულთან ახლოს ვმუშაობთ და შესაძლოა, დავაზიანოთო!** ოთხი დრენაჟი ისე ჩამიდგეს, ტკივილგამაყუჩებელიც კი არ მოუციათ. ბორკილები იმდენად მიჭერდა, ხელები ბურთივით გამიხდა. სწორედ საოპერაციოში ამხსნეს ბორკილები.

— კი მაგრამ, რომელმა სადისტმა გაგიკეთათ ასეთი ოპერაცია ნარკოზის გარეშე?

— ახლა არ მახსოვს მისი გვარი, მაგრამ ოპერაცია ქუთაისში, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაკეთდა!

— თუ სააკაშვილისა და ბარამიძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე თქვენი ოჯახის გადაბუგვისა და ევგენი აფრასიძისა და ომეხ აფრასიძის მკვლელობის მუხლით არ აღიძვრება, მაშინ რას უნდა ველოდოთ?

— მაშინ პირადად მე არავისთვის არაფრის მპატიებელი არ ვარ, **გავყიდი ყველაფერს, შევიძენ იარაღს, გავალ ტყეში და თუ სააკაშვილსა და ბარამიძეს ვერ მივწვდები, რომელ ნაცსაც გადავეყრები, იმას დავუბნელებ სიცოცხლეს!** ამასწინათ დავრეკე პატრულში, მოვიდნენ და იმათაც ვუთხარი — **თუ სამართალი არ დადგება და სააკაშვილისა და ბარამიძის წინააღმდეგ მამაჩემისა და ჩემი ძმის მკვლელობის მუხლით საქმე არ აღიძვრება, მაშინ სამართალს მე თვითონ აღვადგენ-მეთქი!**

— პატრულმა რა გიპასუხათ?

— არაფერი უთქვამს, წავიდა და იმის შემდეგ კაციშვილი არ შემხმიანებია.

— კი მაგრამ, საიდან ააგორეს თქვენი ოჯახის წინააღმდეგ ბინძური პიარი, თითქოს ადამიანებს აუპატიურებდით და იტაცებდით? რა მიზანს ემსახურებოდა ეს ყველაფერი?

— ვინც სააკაშვილს არ იცნობს, მინდა, ვუთხრა, რომ ეს

კვირგვინოსნები

ქუცნა ამირეჯიბი
ჰაბუა ამირეჯიბის ვაჟი, რეჟისორ-დოკუმენტალისტი

სანამ ნაციონალური მოძრაობა არ დაგმობს მიშას საქციელს, რომელიც მან პრეზიდენტობის მეორე ვადაში ჩაიდინა, არაფერი გამოვა. მამა ევროპის მხარეს იქნებოდა. უყვარდა თქმა, **შენს ქვეყანაში შენი ოჯახის დესპანი ხარ, ქვეყნის გარეთ — შენი სამშობლოსიო.** საქართველო გაიმარჯვებს იმ შემთხვევაში, თუ ეყოლება განათლებული და ერთად მოფიქრალი, ურთიერთთანამშრომლობის სულით განმსჭვალული ლიდერები, რომლებიც **ღირსეული დესპანები იქნებიან** და სამშობლოსაც სამშვიდობოს გაიყვანენ.

„კვირის პალიტრა“

ქეთი დოლიძე
რეჟისორი

ნაციონალურ მოძრაობასთან მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს: **როგორ შეიძლება შენს ერს უცხო ქვეყანაში ასმენდე და ამცირებდე მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ არ ხარ ხელისუფლებაში?!** არ მიგვიღებს ევროკავშირი და ნუ მიგვიღებს — აი, დარდი! **ან რა უნდა გვასწავლოს ევროკავშირმა, რომელიც თავად არის აბურდული და დაშლილი?** როგორც დიდი ბრიტანეთი გამოეცალა მათ და ინგლისელები ახლა თავისთვის ცხოვრობენ, **ასე ნაწილებად დაიშლება ეგ თქვენი ევროკავშირიც!**

„კვირის პალიტრა“

გიული ალასანია
მიხეილ სააკაშვილის დედა

დიახ, სიმართლეა, რომ წევრობის სტატუსის მოსაცემად **მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას** გათავისუფლებას ითხოვენ.

„TV პირველი“

გიორგი ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

აქციაზე არცერთმა სიტყვით გამომსვლელმა არ ახსენა ადამიანები, **ვინც ამ ოლიგარქიულ რეჟიმს ებრძვის და დღეს ციხეში არიან** — ეგ არაა სამართლიანი და სწორი.

„აიპრესი“

„სააკაშვილმა და ბარამიძემ, ფაქტობრივად, მომკლეს!“

„თავიდანვე მინდა, გითხრათ, რომ ჯერ ინტერვიუ არავისთვის მიმიცია და პირველი თქვენ ხართ, ვისაც ჩემს გულისტკივილსა და დარდს ვუზიარებ! “



აფრასიძეების განადგურებული კარ-მიდამო სპეცოპერაციის შემდეგ

არის ქათამი! **ეს ბინძური ხმები გაავრცელეს იმისათვის, რათა ჩვენთვის სახელი გაეტეხათ და მერე დანარჩენების დასაშინებლად მოეწყოთ ის, რაც მოაწყვეს!** ახლაც არ ამომდის თვალებიდან ის სურათი, როცა ეს არაკაცი ციხის ეზოში შემოათრიეს, მთელი ციხე აგინებდა და სააკაშვილი შიშისაგან იღრიჯებოდა და ტიროდა. **ჩვენ რომ ხალხი გაგვეუპატიურებინა და მოგვეტაცებინა, სვანეთი მაგას გვაპატიებდა?**

მამაჩემს შევარდნაძე ჭირივით სძულდა, მაგრამ შევარდნაძემ როცა შეიტყო, თუ ვინ იყო მამაჩემი სინამდვილეში და რას წარმოადგენდა ჩვენი ოჯახი, შემოგვირიგა და არც იარაღის წასართმევად გამოუგზავნია სპეცრაზმი — ჰქონდეთ, მაგ იარაღით ეგენი საქართველოს საზღვარს იცავენო! მამაჩემი, **ევგენი აფრასიძე,** ბატონ ზვიად გამსახურდიას აღმერთებდა და როგორ გგონიათ, ჩვენს ოჯახში ისეთი საძაგლობა, როგორიცაა ხალხის გაუპატიურება და გატაცება, მოხდებოდა? **ბატონი ზვიადი რომ ჩეჩნეთიდან საქართველოში დაბრუნდა, მამაჩემი ზუგდიდში ჩავიდა და ბატონ ზვიადს ოცდახუთი სვანი ვაჟკაცი ჩაუყვანა.** ზვიად გამსახურდიამ მამაჩემს კაპიტნის წოდება მიანიჭა და იმ ოცდახუთკაციანი შეიარაღებული რაზმის უფროსად დანიშნა.

ზვიად გამსახურდიას რომ მამაჩემისთვის დაეჯერებინა, ახლაც ცოცხალი იქნებოდა!

— რას გულისხმობთ?

— მამაჩემმა სამეგრელოში მყოფ ზვიად გამსახურდიას შესთავაზა, სვანეთში წაჰყოლოდა, სადაც ისეთ საიმედო ადგილზე დააბინავებდა, ვერავინ ვერაფერს დაუშავებდა! სამწუხაროდ, ზვიად გამსახურდიამ მამაჩემს არ დაუჯერა და სვანეთში არ გაჰყვა.

— მაინც რატომ ჭიანურდება თქვენი საქმის განხილვა, რა არის ამის მიზეზი?

— ცხადია, ამის მიზეზი არიან ის ნაცები, რომლებიც „ქართულ ოცნებაში“ ჩანერგეს! გარდა ამისა, ამ საქმის განხილვას ხელს უშლის კიდევ ერთი ადამიანი, ძალიან გავლენიანი პიროვნება, რომელსაც დიდი თანამდებობა აქვს!

— ვინ არის ეს პიროვნება?

— ცნობისათვის, ეს პიროვნება ნაცი არ არის, სააკაშვილი და მისი ხალხი სძულს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემს საქმეს სწორედ ეგ ამუხრუჭებს. ვნახოთ, მომავალში მისი ვინაობა შესაძლოა, გავამჟღავნო!

— საინტერესოა, ნაცირალა ბარამიძესთან თუ გქონიათ ამ ხნის განმავლობაში კომუნიკაცია, რამე ბოდიშის მაგვარი ხომ არ შემოუთვლია?

— არა, ბარამიძემ რა უნდა შემომითვალოს?! **ბარამიძემ და მისთანებმა, უბრალოდ, ილოცონ, რომ ქვეყანა არ აირიოს, თორემ, თუ საქმე საქმეზე მიდგება, ჩვენ, გამწარებული ხალხი, იმდენი ვართ, ყველას ვეყოფით და მაგათ სათითაოდ გავუსწორდებით.**

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ:

თუ ჩემს საქმეში დღის სინათლე ირაკლი ღარიბაშვილმაც ვერ შეიტანა და ამ მკვლელებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრათ, მაშინ არ გამოვრიცხავ, ყველაფერი გავყიდო, იარაღად ვაქციო და სვანური წესით აღვასრულო სამართალი!

ესენი სხვა გზას არ მიტოვებენ და ამას გავაკეთებ! არ მინდა უბედურება, არ მინდა სისხლისღვრა, კანონი დაიცავით და სასამართლო გადაწყვეტილებით მკვლელ სააკაშვილსა და ბარამიძეს საკადრისი მიუზღეთ! არ გააკეთებთ ამას? მაშინ სამართალს აღვასრულებ მე!

— რატომ მაინცდამაინც „ასავალ-დასავალი“, რატომ არ მიმართეთ სხვა მედიასაშუალებებს?

— თავიდანვე მინდა, გითხრათ, რომ ჯერ ინტერვიუ არავისთვის მიმიცია და პირველი თქვენ ხართ, ვისაც ჩემს გულისტკივილსა და დარდს ვუზიარებ! რაც შეეხება იმას, თუ რატომ მაინცდამაინც „ასავალ-დასავალი“, ამის ერთადერთი მიზეზი ის გახლავთ, რომ თქვენ ემსახურებით სიმართლეს!

„ასავალ-დასავალის“ ძალა ციხეში ყოფნის დროს ვიგრძენი, როცა მთელი ციხე თქვენს გაზეთს კითხულობდა და სააკაშვილსა და სანაცეთს მკვდარსა და ცოცხალს უტრიალებდა.

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, „ასავალ-დასავალი“ ყველაზე უკეთ გაიგებს ჩემს გასაჭირს!

— ქვეყანაში ვითარება არეულია, ნაცები ხელისუფლებაში დაბრუნებისთვის იბრძვიან... რას იტყვით, რა იქნება?

— არაფერიც არ იქნება! **ეგენი ვერაფერს შეძლებენ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ: თუ საჭირო გახდა, მე და ჩემისთანა ხალხი გავყიდით ყველაფერს, ვიყიდით იარაღს და მაგათ ქუჩაში გავუსწორდებით!** სააკაშვილისა და მისი ბანდის დაბრუნება გამორიცხულია, ამას ხალხი არ დაუშვებს!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ბექა დავითულიანი
პარლამენტარი

ოლიგარქი ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ძალაუფლებას კერძო ინტერესებისთვის იყენებს. **ივანიშვილი** საქართველოს ხელისუფლებით ფულს შოულობს?! **საქართველოში ივანიშვილი ოლიგარქი არც ყოფილა და არც არის.**

„ახალი თაობა“

ზურაბ ქადაგიძე
ექსპერტი

საჭირო მომენტში გვარამიას შეაწყალებინებენ, რომელიც ოპოზიციის ლიდერად ჰყავთ მოაზრებული. **პრეზიდენტის ერთადერთი სამართლებრივი ბერკეტი,** რომელიც ზოგიერთმა ევროპულმა თუ ამერიკულმა ჯგუფმა ხელისუფლების წინააღმდეგ შეიძლება გამოაყენებინონ, **სწორედ შეწყალებაა,** რადგან **პრეზიდენტი დავალებულია ლობისტებთან.**

„ახალი თაობა“

გიგა ბუკია
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი



საქართველოში **ბოლო წლებში თუ ვინმეს ოცნებები ახდა,** ეს, პირველ რიგში, **ნარკომანები და ნარკოტიკების გამსაღებლები** არიან.

„ახალი თაობა“

მამუკა გამყრელიძე
ყოფილი დეპუტატი

ჩვენს ამომრჩეველს უნდა ავუხსნათ, რომ **„ქართული ოცნების“ მოსპობას არავინ აპირებს, კოჰაბიტაცია გვინდა.**

„ახალი თაობა“

«დე-ოლი-გარ-ქი-ზა-ცია», ანუ ვინ ოცნებობს ქართულ მაიდანზე

ნანა კაკაბაძე

„მოაცილეთ ოლიგარქი ივანიშვილი ქვეყნიდან და ხელისუფლებიდან, თორემ საქართველო ვერ მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს!“ — ასეთი მოწოდებები სულ უფრო ხშირად გაისმის საქართველოს შიგნითაც და გარეთაც. როგორც უკრაინაში გააგდეს 2014 წელს იანუკოვიჩი „ღირსების რევოლუციით“, ისე უნდა გავაძევოთ საქართველოს ხელისუფლებიდან ბიძინა და მისი გუნდი! — ასეთი აზრის მფრქვეველი, „ძააალიან ჭკვიანი“ ქართველი აქტივისტები პოლიტიკოსებშიც ბევრი არიან, ასო-ებშიც და ჟურნალისტებშიც.

სხვა საქმეა, **იანუკოვიჩი** კარგი იყო თუ ცუდი, დასამხობი იყო თუ არა, მაგრამ ხელისუფლების ჟინით შეპყრობილი ასეთი **„უუუჭკვიანესი“ ქართველები** საერთოდ არ ფიქრდებიან იმაზე, რომ უკრაინამ 2014 წლის „ღირსების რევოლუციის“ შემდეგ დაკარგა ყირიმი და დონბასი **(დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქები)**, ლტოლვილად ექცა 13 მილიონი ადამიანი **(თითქმის მთელი მოსახლეობის მესამედი)**, სამჯერ გაიზარდა დოლარის კურსი **(8-დან 24 გრივნამდე)**, რევოლუციის გზით არჩეული პრეზიდენტი **პოროშენკო** თავის გარემოცვიანად კორუმპირებულად გამოცხადდა და გაპრეზიდენტებული **ზელენსკის** კვალდაკვალ რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას.

ქართველ „ძააალიან ჭკვიანებს“ მიაჩნიათ, რომ საქართველო განსაკუთრებული ქვეყანაა და მას უკრაინის მსგავსი საფრთხეები არ ემუქრება და თუ ემუქრება, მერე რა მოხდა — **მთავარია, ჩვენ მოვიპოვოთ ძალაუფლება და მერე მოვუვლით ყველა საქმეს, ხოლო, თუ ხელისუფლებაში არ ვიქნებით, ჰირსაც წაუღია საქართველო!**

ასეთებს რომ ჰკითხო — რა იქნება მერე? — იწყება სიტყვების რახარუხი და აბდაუბდა პასუხები: **„შევქმნით კოალიციურ მთავრობას“, „გავატარებთ სასამართლო და საარჩევნო რეფორმებს“, „აღმოვფხვრით კორუფციას“**, მეტ და ქმედით დახმარებას გავუწევთ უკრაინას, ხოლო ამ ყველაფრის სანაცვლოდ ჩვენ დაგვეხმარება დასავლეთი.

აი, ასე იტყუებენ თავს და სხვების მოტყუებასაც ცდილობენ ქართველი „უუუჭკვიანესები“ და იმის გახსენებაც არ უნდათ, რა მოუტანა საქართველოს ორმა სახელმწიფო გადატრიალებამ — ერთ შემთხვევაში შევარდნაძის ათწლიანი ქაოსი, სამოქალაქო ომი და უბედურება, ხოლო მეორე შემთხვევაში — არაადამიანური, ანტიდემოკრატიული და რეპრესიული სააკაშვილის რეჟიმი.

დღეს ჩვენი ქვეყნის „დაუძინებელი მეგობრები“ პირდაპირ მოუწოდებენ ხელისუფლების ცვლილებისკენ. ეს კი შეიძლება ძალადობრივი გზითაც მოხდეს და მშვიდობიანადაც.

დღევანდელი „პოლიტიკოსების“ ლექსიკონიდან გასაგები ხდება, რომ ისინი შეეცდებიან მასობრივი გამოსვლებით სახელმწიფო სტრუქტურების პარალიზებას და ხელოვნური საპარლამენტო კრიზისის შექმნას. უფრო მეტიც, როდესაც პრემიერი გადადგება, ხოლო ახალ პრემიერს რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად, პარლამენტი ვერ **(უფრო სწორად, არ)** აირჩევს, დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები.

ფორმალურად ამას დაერქმევა კონსტიტუციური გზით ხელისუფლების ცვლილება.

რეალურად ეს იქნება ძალადობრივი გზით გამოწვეული, ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი კონსტიტუციური გზით ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის იმიჯის შესაქმნელად. როგორც იტყვიან, **„ჩვენ ეს კინო ნანახი გვაქვს“.**

საინტერესოა, რატომ დაირაზმა დასავლეთი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ და რატომ აუნთო მწვანე შუქი ქართველ ანტიდემოკრატებს, ანტიევროპელებს და დიქტატორული რეჟიმის ადეპტებს.

სააკაშვილის რეჟიმის შემქმნელებისა და მის განმტკიცებაში მონაწილეების გარდა, ქართული ოპოზიციის რეიტინგი 1-3 პროცენტს არ აღემატება, რის გამოც მას ხელისუფლებასთან მისვლის შანსი, პრაქტიკულად, არ გააჩნია და ამას არც მტაცებელი სააკაშვილის გუნდი დაუშვებს.

გამოდის, რომ დასავლეთს არ აინტერესებს, რა რეჟიმი იქნება საქართველოში, მთავარია, აქ იყოს მათი ნებისმიერი სურვილის შემსრულებელი, თუნდაც ფორმალურად **ანტირუსული ხელისუფლება,** რომელიც ამ გამწვავებულ საერთაშორისო ვითარებაში თავისი ქვეყნის საზიანოდ **ანტირუსულ სანქციებსაც** დათანხმდება, მეორე ფრონტსაც გახსნის და საზარბაზნე ხორცადაც გააგზავნის ომში ქართველებს.

დასავლეთი ხედავს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება საქართველოს დამაზიანებელ მოთხოვნებს არ თანხმდება, ამიტომაც ის ხელს შეუწყობს ხელისუფლებაში ისეთი ძალის მოსვლას, რომელიც არათუ **დათანხმდება** ამაზე, არამედ თავისი პოლიტიკის საფუძვლად აიღებს საკუთარი ქვეყნის იგნორირებით უცხო ქვეყნების ინტერესების გატარებას.

სხვა ახსნას ვერ მოუძებნი — კერძო საკუთრების, თავისუფალი მედიისა და სასამართლოს წინააღმდეგ მებრძოლ, არჩევნების ტოტალურად გამყალბებელ, ქუჩებში მოქალაქეთა ჩამცხრილავ, საპატიმროებში ადამიანთა მწამებელ ხელისუფლებას **„დემოკრატიის შუქურას“** ეძახდე, **ხოლო ამ ყველაფრის აღმომფხვრელ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას — ანტიდასავლურს, პრორუსულს და ოლიგარქიულს.**

მართალია, ბიძინა ივანიშვილი დღეს ჩამოცილებულია ხელისუფლებას, მაგრამ ყველამ იცის, რომ „ქართულ ოცნებას“ მრავალი მხარდამჭერი სწორედ მისი ავტორიტეტის გამო ჰყავს. **ძალაუფლებაზე დაგეშილ პოლიტიკოსთა გათვლაც მზაკვრულია — ბიძინას ნეიტრალიზაციით ხელისუფლება ჩამოიშლება.** ამიტომ ცდილობენ დასავლელი „პარტნიორები“ და საქართველოს ავის მოსურნენი დაჟინებით ივანიშვილის სანქცირების მიღწევას და არჩევნებამდე **(თუნდაც ვადამდელ არჩევნებამდე)** ისეთი გარემოს შექმნას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ხალხის თვალში წარმავალ, ხოლო საკუთარი თავი — მომავალ ძალად წარმოაჩინონ.

მათ კარგად იციან — ხვალ რომ არჩევნები ჩატარდეს, პატიოსან და ობიექტურ ჭიდილში ისევ „ოცნება“ გაიმარჯვებს და ნაცები ისევ ოპოზიციურ ძალად დარჩებიან. ამიტომ სჭირდებათ, ბიძინას არჩევნებამდე განეიტრალება და ხელისუფლებაში მოსასვლელად მოედნის მოსუფთავება.

რაც შეეხება **დე-ოლი-გარ-ქი-ზა-ციას,** ეს სწორედ ამ მიზნით შექმნილი **ხელოვნური ტერმინია,** თორემ ყველამ კარგად იცის ივანიშვილის ფულის წარმოშობის წყაროც და ქველმოქმედების ის უზარმაზარი მასშტაბებიც, რომელსაც ის საქართველოში ახორციელებს.

ტყუილებში, რომელიც ბიძინას „პრორუსულობას“ ეხება, სხვებს არწმუნებენ, **თორემ თვითონ კარგად იციან, რომ რეალურად სწორედ ოპოზიცია აკეთებს რუსულ საქმეს!** ცნობილი გამოთქმაა, რომ **რევოლუციას გეგმავენ გენიოსები, ახორციელებენ ავანტიურისტები, ხოლო მისი შედეგებით სარგებლობენ ნაძირალები.**

ასევე ყველა გულანთებულმა და პატრიოტმა ახალგაზრდამ უნდა იცოდეს, რომ რევოლუციებს ძირითადად ნგრევა და უბედურება მოაქვს, თანაც ქართული რევოლუციის დამგეგმავებს მაინცდამაინც დიდი გენიოსობა არც ეტყობათ და არც იმაზე ფიქრობენ, რომ თავი არ გამოაყენებინონ შინაურ თუ გარეულ ავანტიურისტებს.

ფრთხილად, მაიდანი კარიბჭესთანაა!

ეს მაიდანი კი იმ მაიდანზე სასტიკი და დამანგრეველი იქნება!



პლაკატი ნაცების აქციიდან, რომლის პათოსსაც ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობა პრინციპულად არ იზიარებს!

კვირგვინოსნები

თორნიკე შარაშენიძე
პოლიტოლოგი

ევროპული პერსპექტივა მოგვცეს, რაც ნამდვილად სანატრელი იყო. ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნაა **პოლიტიკური პოლარიზაციის დასრულება,** რაშიც ორივე მხარეა დამნაშავე, მაგრამ მის დაწყებაში ნაციონალებს მიუძღვით ბრალი.

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი



შემაშფოთებლად მომეჩვენა საფრანგეთის პრეზიდენტ **ემანუელ მაკრონის** განცხადება, რომ **ევროკავშირს არ შეუძლია მოლდოვა და უკრაინა ერთმანეთისგან გამიჯნოს, ხოლო საქართველო „გეოპოლიტიკურად განსხვავებულ ადგილზეა“.** მაკრონი უკრაინასთანაც ცდილობდა მოლაპარაკებას, რომ დაეთმო ტერიტორიის ნაწილი, რომ **რუსეთი ღირსეულად გამოსულიყო ამ დაპირისპირებიდან.** უკრაინამ არაფერი დათმო. საინტერესოა, საქართველოთი ხომ არ მოხდა ჩანაცვლება?

„კვირის პალიტრა“

რამაზ საყვარელიძე
ექსპერტი

თუკი „ოცნება“ ხელისუფლებიდან წავა, რა თქმა უნდა, **ისევ ნაციონალები ბრუნდებიან,** ხალხს კი, როგორც ვხედავთ, **არც ომი უნდა და არც — ციხეში წამება და ძალადობა.** გარანტია არ არსებობს, რომ ხელისუფლებაში უკან დაბრუნებული ნაციონალები ამას არ იზამენ.

„რეზონანსი“

გიორგი ხელაშვილი
პარლამენტარი

დეოლიგარქიზაცია ოპოზიციისთვის შესაძლოა, **საკუთარ ფეხში გასროლილი ტყვია** აღმოჩნდეს.

„რეზონანსი“

გენერალისიმუსი

№8 (132) ★2022 წლის 27 ივნისი★ გამოდის 2003 წლიდან

როინ მეტრეველი:

სტალინის გარეშე სისხლისმღვრელი ომი საბჭოთა კავშირის გამარჯვებით ვერ დასრულდებოდა!

★ **აკადემიკოსის სიტყვა**

წინა კვირას დიდი სამამულო ომის დაწყებიდან 81 წელი შესრულდა. ეს საშინელი და სისხლისმღვრელი ომი თავისი შედეგებით საქართველოსთვისაც დამანგრეველი აღმოჩნდა. გაანგარიშებულია, რომ საქართველოს მოსახლეობის 16 პროცენტი ჰიტლერის წინააღმდეგ იბრძოდა და ამ ბრძოლას, რომელსაც გენერალისიმუსი სტალინი უძღვებოდა, პროცენტულად ყველაზე მეტად სწორედ ქართველები შეეწირნენ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი, აკადემიკოსი *როინ მეტრეველი* ***მეორე მსოფლიო ომში ქართველთა მონაწილეობას საგანგებოდ აფასებს და მიიჩნევს, რომ ახლა, როცა თითქმის ყველა ისტორიული არქივი გახსნილი და ხელმისაწვდომია*** *(მოსკოვისა და სანკტ-პეტერბურგის არქივების ჩათვლით)*, ***არქივებში არსებული მდიდარი მასალა მთელი საბჭოთა პერიოდისა*** *(მათ შორის, მსოფლიო ომის მიმდინარეობის შესახებ)* ***და სტალინისა და ბერიას პიროვნებების შესახებ დეტალურად უნდა იქნას შესწავლილი:***

— როგორც კი დიდი სამამულო ომი დაიწყო, 1941 წლის 27 ივნისს საქართველოდან ჯარის ნაწილებში გაიგზავნა 6 ათას 183 უფროსი და საშუალო მეთაური, 7 ათას 86 უმცროსი მეთაური, 68 ათას 385 რიგითი ჯარისკაცი. შეიარაღებულ ძალებს გადაეცა 4 ათას 319 ავტომანქანა, 334 ტრაქტორი, 18 ათას 226 ცხენი. თადარიგიდან გაიწვიეს 1 ათას 206 ქალი, უმეტესად ექიმები, ფერშლები და მედიცინის დები. ომის დაწყებიდან პირველ ათ დღეში საქართველოში 6 ათას 422 მოხალისე გამოცხადდა სამხედრო კომისარიატებში. აღსანიშნავია, რომ ომის დაწყების მომენტში წითელ არმიაში სამხედრო სამსახურს საქართველოდან 126 ათას 39 მეთაური და რიგითი ჯარისკაცი ისედაც გადიოდა. ქართველების დიდი ნაწილი სამხედრო ბეგარას ქვეყნის დასავლეთ საზღვრებთან იხდიდა, ამიტომ ყველაზე პირველებმა სწორედ მათ მიიღეს ფაშისტური გერმანიის საშინელი სამხედრო მანქანის გამანადგურებელი დარტყმები.

1941 წლის ივნისიდან 1942 წლის 15 აპრილამდე სხვადასხვა ფრონტებსა და სამხედრო ოლქებში საქართველოდან 354 ათას 332 კაცი გაიგზავნა. 1941 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნა 62 საევაკუაციო ჰოსპიტალი, ფაშისტი პარაშუტისტებისა და დივერსანტებისგან სტრატეგიული ობიექტების დასაცავად დაკომპლექტდა ე.წ. „გამანადგურებელი ბატალიონები“, თითოეული 200-250 კაცის შემადგენლობით. 1941 წლის 4 დეკემბრიდან თბილისმა მხოლოდ მახაჩყალიდან 15 ათასზე მეტი დევნილი მიიღო, იმავე წლის ზაფხულში თბილისში კალინინის ოლქიდან ნაწილ-ნაწილ 7 ათას 484 კაცი ჩამოვიდა. ალბათ, ბევრმა არ იცის, რომ პოეტმა **ირაკლი აბაშიძემ** ბაქსანის ხეობაში ნამდვილად ნახა კაპიტან ბუხაიძის საფლავი, ხოლო ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი **დავით გვრიტიშვილი** სტალინგრადში იბრძოდა.

საერთო ჯამში, მეორე მსოფლიო ომს 300 ათასზე მეტი ქართველი შეეწირა და აქედან 90 ათასამდე ჩვენი თანამემამულე მხოლოდ ქერჩსა და სევასტოპოლში დაიღუპა. ქერჩისა და სევასტოპოლის ტრაგედია **გენერალ მეხლისის** კისერზეა, რომელიც თვითნებობდა და არავის უსმენდა. ასე რომ, დიდ სამამულო ომში პატარა საქართველომ დაახლოებით იმდენი ჯარისკაცი და ოფიცერი დაკარგა, რამდენიც დიდმა ბრიტანეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა.

— ბატონო როინ, როგორ შეაფასებთ სტალინის პიროვნებას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირს წარმოადგენდა?

— მიმაჩნია, რომ ამა თუ იმ ისტორიული პიროვნების შეფასებისას აუცილებელია დიფერენცირებული მიდგომა. თუ სტალინის პიროვნებას ამ მეთოდით შევისწავლით და მეორე მსოფლიო ომში მის მოქმედებას შევაფასებთ, მაშინ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ დიდ სამამულო ომში მოპოვებულ გამარჯვებაში სტალინის პიროვნული როლი შეუფასებელია. პირდაპირ უნდა ითქვას — **სტალინის გარეშე ის სისხლისმღვრელი ომი საბჭოთა კავშირის გამარჯვებით ვერ დასრულდებოდა!** იოსებ სტალინი გახლდათ ძლიერი ნებისყოფის პიროვნება, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. სტალინმა ზეპირად იცოდა და უზუსტესი მონაცემები ჰქონდა მთელი საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების კონკრეტული არმიების, ფრონტების, დივიზიების, პოლკებისა და სხვა საჯარისო შენაერთების შეიარაღების, შემადგენლობის, სამხედრო მეთაურებისა და სარდლების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში სტალინს პირადად ჰქონდა კავშირი თითოეულ სამხედრო მეთაურთან, სამხედრო ქარხნის თუ ნებისმიერი სამრეწველო დაწესებულების ხელმძღვანელთან. სტალინი ბუნებით რაციონალიზატორი იყო და ამის არდანახვა არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევაფასოთ და დავაფასოთ ის უზარმაზარი წვლილი, რომელიც სტალინმა არამხოლოდ დიდ სამამულ ომში, არამედ, ზოგადად, მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვებაში შეიტანა. არსებობს სხვადასხვა სარდლების, გენერლებისა და მარშლების მოგონებები იმის შესახებ, რომ სტალინმა ქვეყანა განსაცდელისგან ბევრჯერ იხსნა. სტალინი იყო მსოფლიო მასშტაბის მოღვაწე და კაცობრიობის ფაშიზმის შავი ჭირისგან გათავისუფლება სწორედ მის სახელთან არის დაკავშირებული!

— სტალინის რანგის პოლიტიკოსსა და მხედართმთავარს იცნობთ?

— თქვენს შეკითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, ალბათ, გამიჭირდება. **სტალინს შეიძლება შეადარო ალექსანდრე მაკედონელი, ნაპოლეონი...** მოგეხსენებათ, სტალინს უდიდეს პატივს სცემდა ჩერჩილი... სტალინი რომ მსოფლიოს ყველა დროის დიდ ლიდერთა შორის გამორჩეული ფიგურაა, ამას ყველა მისი თანამედროვე აღიარებდა. სტალინის პირადი მტრებიც კი ვერ მალავდნენ, რომ ის განსაკუთრებული შესაძლებლობების ადამიანი იყო.

— სტალინს უდიდეს პატივს მიაგებდა პაბლო პიკასოც, რომელმაც ის ცეზარზე, ოქტავიანე ავგუსტუსსა და ყველა დიდ ბელადსა და მხედართმთავარზე მაღლა დააყენა! ეთანხმებით პიკასოს ამ შეფასებას?

— დიახ, ვეთანხმები!

— რა სიკეთე მოუტანა სტალინმა საქართველოს?

— როცა ამ საკითხზე მსჯელობას ვიწყებთ, ერთი რამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ — **სტალინი არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს ლიდერი, ის გახლდათ საბჭოთა კავშირის მეთაური, სადაც ერთხანს თექვსმეტი მოკავშირე რესპუბლიკა შედიოდა!** აქედან გამომდინარე, სტალინთან თავს იყრიდა დიდძალი ინფორმაცია, ის წყვეტდა უამრავ საჭირბო-

გაგრძელება მე-2 გვერდზე

★ აკადემიკოსის სიტყვა

დასაწყისი პირველ გვერდზე

საბჭოთა დაზვერვის რეზიდენტი რუდოლფ აბელი

რონინ მეტრეველი:

რუდოლფ აბელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სწორედ ლავრენტი ბერიამ!

როტო პრობლემას, რომელიც ამ თექვსმეტ რესპუბლიკას აწუხებდა. ამ ფონზე ძნელია, მას მოსთხოვო საქართველოსადმი განსაკუთრებული მზრუნველობის გამოჩენა. **მიმაჩნია, რომ სტალინმა ძალიან ბევრი რამ რუსეთს გაუკეთა! რუსეთი, როგორც დერჟავა, სწორედ სტალინმა შექმნა...**

— მერედა რუსეთმა სტალინს სამსახური დაუფასა?

— *(იცინის)* ეს სხვა საკითხია! თუმცა, მაქვს ინფორმაცია, რომ რუსი ხალხი, უბრალო ადამიანები, სტალინს დიდ პატივს მიაგებენ. აი, მაგალითად, სულ ცოტა ხნის წინათ ციმბირის რომელიღაც ქალაქში სტალინს ძეგლი ხალხმა დაუდგა. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ ასე მოხდა. საერთოდ, ისტორია ისეთი რამ გახლავთ, ადრე თუ გვიან ყველას თავის საკადრის ადგილს მიუჩენს. თავის დროზე **ოლივერ კრომველმა** და **ნაპოლეონმა** სისხლის ტბები დააყენეს, მაგრამ დღეს ერთსაც და მეორესაც კეთილად მოიხსენიებენ. უფრო მეტიც, ნაპოლეონი საგანგებოდ, დიდი პატივით დაასაფლავეს ინვალიდების სასახლეში, რომელიც ისეა გაკეთებული, რომ გინდა-არ გინდა, ქედი უნდა მოიხარო ნაპოლეონის ცხედრის წინაშე.

— გორში მაინც არ უნდა დარჩენილიყო სტალინის ძეგლი?

— რას ვიზამთ, ეგრეა... *(იცინის)*

— რაც შეეხება ლავრენტი ბერიას, როგორ შეაფასებთ მის პიროვნებას?

— ბერია უდავოდ საინტერესო პიროვნება იყო. ძნელია რეპრესიების პერიოდის გახსენება... რასაკვირველია, იქ დიდი გადაცდომებიც არის დაშვებული და დიდი შეცდომებიც. **„ასავალ-დასავალი“ პერმანენტულად აქვეყნებს მასალებს რეპრესიების შესახებ, სადაც სანდრო ახმეტელის, ევგენი მიქელაძისა და სხვა ცნობილი ადამიანების უმძიმეს ხვედრში ბერია პირდაპირ არის დადანაშაულებული, როგორც ინკვიზიტორი.** რაც შეეხება სამამულო ომს, აქ ბერიას დამსახურება მნიშვნელოვანია. ბერია კავკასიის ბრძოლის დროს უმძიმეს პერიოდში ჩამოვიდა, სასწრაფოდ მოახდინა ცვლილება უმაღლეს ხელმძღვანელობაში და **კონსტანტინე ლესელიძე** 46-ე არმიის სარდლად დანიშნა. 1943 წლიდან ფაშისტები რომ კავკასიას მოშორდნენ, ეს მისი დამსახურება იყო.

— ფაქტია, რომ ატომური ბომბი ამერიკელებს სწორედ ბერიამ მოჰპარა!

— 60-იან წლებში შევხვედრივარ ცნობილ საბჭოთა რეზიდენტს **რუდოლფ აბელს,** რომელიც ამერიკელ მფრინავ **პაუერსში** გაცვალეს. სხვათაშორის, აბელი ქართველი ეგონათ და ვკითხე კიდეც ამის შესახებ, მაგრამ ეროვნებით ებრაელი აღმოჩნდა. **რუდოლფ აბელმა** გვიამბო, თუ როგორ „მოიპარა“ საბჭოთა აგენტურამ ატომური ბომბის პროექტი და როგორ ჩამოიტანა ეს ყველაფერი საბჭოთა კავშირში. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სწორედ **ლავრენტი ბერიამ.**

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: პიროვნებათა შეფასებისას აუცილებელია დიფერენცირებული მიდგომა! ოთხმოც წელზე მეტი გავიდა სამამულო ომის დაწყებიდან. ქართველი ხალხის დიდი ამაგი გამარჯვებაში უდავოა. დღესდღეობით კიდევ გვყავს ამ ომის მონაწილეები, ჭეშმარიტი გმირები. ეჭვი არ მეპარება, რომ საქართველოსა და ქართველი ერის ღვაწლი ისტორიის მიერ სამარადჟამოდ იქნება დაფასებული!

ესაუბრა ** დიტო ჩუბინიძე**

გიორგი ბეზირგანი

«დიდი მეგრელის» აღსასრული

დასაწყისი იხ. „გენერალისიმუსი“ №6-7

1953 წლის 24 ივნისი, ოთხშაბათი. მოსკოვი, ბერიას სასახლე.

— ლავრენტი პავლოვიჩ, მომიტევეთ, რომ დილაადრიან გაწუხებთ, დილა მშვიდობისა, — ისმის სელექტორში მორიგე ადიუტანტის ხმა, — თქვენ თბილისი გიძახებთ, ხაზზე მარტა ივანოვნაა, — დაელაპარაკებით?

— აუცილებლად.

და ლავრენტიც აღელვებულ დედას უსმენს.

— ლავრო, — გენაცვალე, როგორა ხარ? რა ხდება შენკენ...

— ყველაფერი რიგზეა, კარგად ვარ, შენ როგორა ხარ, დედი?

— ეხ, ჩემს ასაკში, შვილო... მაგრამ მედგრად ვარ... ისე, სიზმარი ვნახე ცუდი, ძალიან ცუდი.

— რა სიზმარი, დედა, რას ამბობ?

— ჩვენს სახლთან სოსო მოვიდა შავი ფაეტონით. შემოვიდა შინ და მითხრა, — შენი შვილის სულის წასაყვანად მოვედი, მოხუცო, ნუ მალავო. მთელი ოთახები შემოიარა, ყველგან გეძება და ვერ გიპოვა.

— ხომ ხედავ, ვერ მიპოვა, ასე რომ, ნუ ღელავ, დაწყნარდი...

— მეშინია ამ კაცის, ლავრო, საშინელი კაცია, სატანაა, შვილო.

— რომელი კაცი, დედა? აბა, რას ამბობ?! მოკვდა, აღარ არის ის კაცი, მორჩა, გაიგე?! წევს თავისთვის მარმარილოს მავზოლეუმში და ვერავის ვერაფერს დაუშავებს.

— ეხ, შვილო, არ ვიცი, რა ვქნა, წინათგრძნობა მაქვს ძალიან ცუდი. თანაც შავი ფაეტონი ცუდის ნიშანია... — სიკვდილის ნიშანი. ღმერთო, ჩემზე იყოს, თუ რამე უბედურება ხდება!

— კარგი, დედა, გეყოფა, ნუ მაბრაზებ. ყველა კარგად არის, შენც ერთი ასი წელი კარგად იქნები კიდევ. მე მალე ჩამოვალ, რაღაც საქმეებია მოსაგვარებელი, მოვრჩები თუ არა, ჩამოვალ და მერხეულში წავალთ ერთად, სოხუმში, გესმის?! მე, შენ და ანიკო, სხვა არავინ, რას იტყვი?

— გელოდები, შვილო, გელოდები. ძალიან გთხოვ, ლავრო, ანიკოს გაფიცებ, ძალიან გაფრთხილდი. ღმერთი იყოს შენი მფარველი...

იგივე დღე, მოსკოვი, კრემლი.

მალენკოვი, ბულგანინი, ხრუშჩოვი და ბერია მინისტრთა საბჭოს შენობიდან გამოდიან.

— რაღას ვაწვალოთ მანქანები, — ამბობს ბერია, — ჩემით წავიდეთ, გზა ხომ მაინც ერთი გვაქვს. აბა, საით, აგარაკზე თუ სახლში?

— სახლში, სახლში, — ყველას ნაცვლად პასუხობს ხრუშჩოვი, — აგარაკზე კვირას წავალთ.

— ესე იგი, ერთი მარშრუტი გვაქვს, თქვენ ხომ ყველა ერთ სახლში ცხოვრობთ, მოხერხებულად ხართ მოწყობილი.

— ყველას კი არა აქვს სასახლე, — იღიმება მალენკოვი.

— მე რომ შენი ბუნაგი მომცა, გიორგი, — იგივე ტონით პასუხობს ბერია, — გინდა, გაგიცვლი ჩემს სასახლეში?

— მეგობრებო, ყველაფერი, რაც გვაქვს, — აგარაკები, სახლები, ბინები სახაზინოა; რასაც გვაძლევენ, იმას ვყაბულდებით, ჩვენ ხომ ხალხის მსახურნი ვართ, — პასუხობს ხრუშჩოვი.

— მაშ, მაშ, — ამბობს ბერია, — არადა, საკუთარი კუთხეც ხომ უნდა გქონდეს კაცს, შავი დღისთვის, ასე ვთქვათ. მე ასეთი იდეა მაქვს — მოდით, ავაშენოთ ჩვენთვის თითო აგარაკი, მხოლოდ საკუთარი, აი, სადმე, სოხუმის მიდამოებში, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა ადგილებია იქ. მე პროექტებიც მზადა მაქვს, ჩემთვის და ყველა თქვენგანისთვის. გიორგიმ ნახა, ძალიან მოეწონა, ხომ იცით, მიყვარს ხოლმე ხაზვა მოცალეობის ჟამს.

— კი მაგრამ, რა ჭირით ავაგებთ? — კითხულობს ხრუშჩოვი.

— როგორ რა ჭირით? იმ ჭირით, რაც გოგრაში გიყრია.

— რა გოგრა, რის გოგრა, ნუ მკრეხელობთ, ლავრენტი.

— შენ რა, სრული სახელმწიფო კმაყოფის პერიოდში, ნუთუ ორი კაპიკიც არ გამოიზოგე?

— რა დანაზოგზეა ლაპარაკი...

— ბევრი ამას არც უნდა. მე ძვირს არ ვიღებ. თანაც აგარაკი იაფი დაგიჯდებათ, პროექტი კი ძველი მეგობრობის ხათრით სულაც უფასო იქნება. სამაგიეროდ, მეზობლები ვიქნებით, ერთმანეთთან სტუმრად ვივლით ჩაის დასალევად.

— ეს როდესაც, ასე ვთქვათ, დამსახურებულ პენსიაზე გავალთ? — კითხულობს მალენკოვი.

— სწორედ რომ მაშინ. თან დიდხანს ლოდინი არც მოგვიწევს. ხომ იცით, ასაკი თავისას შვრება.

— რა ასაკზე ლაპარაკობ, ლავრენტი, შენ ორმოცდათოთხმეტის გახდი თებერვალში, მე კი მომავალი წლის აპრილში სამოცის ვიქნები უკვე, — ამბობს ხრუშჩოვი.

— სქელშუბლამ უკვე გადაალაჯა სამოცს, — იცინის ბერია.

— სქელშუბლა? — აიტაცა ბულგანინმა. — კლიმი სამოცდაათზე მეტისაა უკვე, თითქმის „მოხუცის“ ტოლია.

— ეხ, ბიჭებო, — მხიარული განწყობა ემატება ბერიას, — რა ორმოცდაათი და რაღა სამოცი, — ერთი ჭირია ორივე. მართლაც დროა, მომავალზე ვიფიქროთ. ავიშენოთ აგარაკები, კარგი საქმეა, მერწმუნეთ. აი, გიორგიმ უკვე აირჩია თავისთვის. ის პირველი გვიდგას რიგში, თუმცაღა, ყველაზე ახალგაზრდაა. ასე რომ, გადაწყვიტეთ. აგერ ჩემი სახლიც. უკვე მოვედი. ხვალამდე.

როგორც კი კარი დაიკეტა, ხრუშჩოვმა მალენკოვს ჩასჩურჩულა:

— შენ პირველი ხარ რიგში, გაიგე? — უკვე გვმარხავს ეგ ახვარი...

— ჩუმად, — აწყვეტინებს მალენკოვი, — გაგიჟდი?!

და შეშინებული თვალებით მძღოლის ზურგზე ანიშნებს, რომელიც სალონისგან გამჭვირვალე, ხმაგაუმტარი შუშით არის გატიხრული.

შეთქმულების ანატომია, ანუ როგორ მოიშორეს ლავრენტი ბერია

24-25 ივნისის ღამე. მოსკოვი. ბერიას სასახლე.

— ლავრენტი პავლოვიჩ, — რეკავს ბერიას თანაშემწე, — ორდინცევი გაწუხებთ, ინფორმაცია გვაქვს.

— მომახსენე.

— პირველი თავის ბინაში შევიდა და იქ დარჩა. მეორე და მესამე თავიანთ სართულზე ავიდნენ, მერე ჩამოვიდნენ და აგარაკებზე წავიდნენ. ამასთან მეორემ თავისთან ბინაში შეიარა, მესამე კი ისე ჩამოვიდა და წავიდა, რომ არც შეუხედავს შინ.

— ერთი მანქანით წავიდნენ?

— არა, თავთავიანთი მანქანებით.

— სულ ეს არის?

— დიახ, ლავრენტი პავლოვიჩ.

— კეთილი, — გააგრძელეთ თვალთვალი.

25 ივნისი, ხუთშაბათი. ძველი მოედანი, ნ.ს. ხრუშჩოვის კაბინეტი.

ხრუშჩოვი ბულგანინს ურეკავს.

— მისმინე, ცნობისათვის მინდა, გკითხო, ვინმესთვის ხომ არ გითქვამს, რომ ჩვენ აგარაკზე წავედით? არა? კი მაგრამ, ბერიამ საიდანღა იცის? ეს წუთია, დამირეკა და მითხრა: „თუ შენ და ბულგანინი აგარაკზე აპირებდით წასვლას, რაღას მიმალავდითო“. იცი, ბოლო დროს რაღაც უცნაურად იქცევა. მირეკავს, მეკითხება — „რატომ არ მირეკავო“ და რა ვიცი, ნეტა, რამ შეაყვარა ჩემი თავი ასე, როგორ ფიქრობ?

იგივე დღე. კრემლი. გ.მ. მალენკოვის კაბინეტი.

— გაითვალისწინე, გიორგი მაქსიმილიანოვიჩ, ეს ორი რაღაცას ურევს, — ამბობს ბერია და ხრუშჩოვსა და ბულგანინზე უთითებს, — ჩვენ გვითხრეს, რომ სახლში მიდიან, თვითონ კი აგარაკზე წავიდნენ.

— სახლში ძალიან ცხელოდა და მაგიტომ, — თავს იმართლებს ბულგანინი, — რა არის ამაში ცუდი?

— მოიცა რა, — აწყვეტინებს ბერია, — შენ ბინაში არც შესულხარ, საიდან უნდა გცოდნოდა, ცხელა თუ ცივა. ლიფტით დაბლა ჩამოხვედი და წახვედი. ხრუშჩოვი მართლა შევიდა ბინაში. მერე კი ისიც შენ გამოგყვა და აგარაკზე წავიდა.

— საიდან იგებ ასეთ წვრილმანებს, — ირონიულად შენიშნავს ხრუშჩოვი, — შენ რა, გვითვალთვალებ?

— რა თვალთვალი, რის თვალთვალი, რა შუაშია თვალთვალი, — უარზეა ბერია, — უბრალოდ, ნათელმხილველი ვარ, შენ რა, არ იცოდი? დღესაც მე წაგიყვანთ ჩემი მანქანით და სჯობია, თავიდანვე მითხრათ, ვინ სად მიდიხართ, სულ ერთია, მაინც გავიგებ.

ხუთი წუთის შემდეგ ბერიას მანქანა უკვე მალაია ნიკიტსკაიაზეა, იგი ემშვიდობება მეგობრებს, თან პენსნეს მიღმა მოთრითინე თვალებს ჭუტავს, — „ხვალამდე, მეგობრებო!“

— ქვეწარმავალო, — კბილებში ცრის ხრუშჩოვი, — ეს უკანასკნელი გამომშვიდობებაა, ხვალ ხელს კი არ ჩამოგართმევთ, დედას...

25-26 ივნისის ღამე. ბერიას სასახლე.

ბერიას არ ეძინება. თავში ათასი აზრი უტრიალებს. შავი ფაეტონი, სოსო. მაინც ასრულებს თავის სიტყვას ბებერი ცოდვილი, მაინც მოაკითხა ბერიას სულს. მიდი, ეძებე დიდი მეგრელი! დაითრიე ლაყუჩებით... ვერ მოგართვი, ფხა არ გეყოფა. დედასაც რა სიზმრები ესიზმრება... და მაინც, ბერია გრძნობს, შინაგანად გრძნობს, რომ რაღაც ცუდი ტრიალებს. იქნებ, მართალია ბახჩო? მაგრამ ეს გლეხუჭები ძალიან მშვიდად არიან, ან იქნებ ქარიშხლისწინა სიწყნარეა? იქნებ არც არიან გლეხუჭები? თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე ეშინია, გაურბის ბერიას, მაგრამ ერთ ხროვად რომ შეიკრან? იქნებ ბერია შეცდა რაღაცაში? სადღაც ვერ მოზომა, დროზე ადრე გახსნა ბანქო? კმარა, იგი ხვალვე გაარკვევს ყველაფერს, მოსკოვში შინაგან საქმეთა სამინისტროს დივიზიებს უხმობს. მაღალ ეშელონებში კადრებს გადააადგილებს, ყველა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე თავისი ხალხი უნდა ჰყავდეს, პირველ რიგში, თავდაცვის მინისტრი უნდა იყოს სანდო კაცი და, თავისთავად, პარტაპარატი. გოგლიძემ გააფრთხილა კიდევაც — ნუ გაუშვებ ხელიდან პარტაპარატს, იქ შენი ხალხი უნდა გეჯდესო... ხვალ... ხვალ...

ლავრენტი ბერია ფანჯარას მიუახლოვდა. აღმოსავლეთი ვარდისფრად იყო შეღებილი, 26 ივნისი, ვნების პარასკევი თენდებოდა...

გაგრძელება შემდეგ ნომერში

★ პუბლიცისტის ჩანაწერები

დასაწყისი იხ. „გენერალისიმუსი“ №7

ომარ გოცაძე:

რომ არა სტალინი, საბჭოთა კავშირს ლენინის, გერშელ ზინოვიევისა და ლეიბა ტროცკის მსგავსი პედერასტები წალეკავდნენ!

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ომარ გოცაძემ „გენერალისიმუსის“ წინა ნომერში ტროცკიზმის ბნელი და გარყვნილი მხარეების შესახებ ისაუბრა და რუს ისტორიკოს სოკოლოვის სკანდალური წერილი გამოამზეურა, სადაც კონკრეტულ დოკუმენტურ მასალებზე დაყრდნობით დადასტურებულია, რომ ტროცკი მამათმავალი იყო! პროფესორი გოცაძე ზემოხსენებულ წერილს ამჯერად სრულად მიმოიხილავს და იმ შოკისმომგვრელ და გარყვნილ წერილებს ასაჯაროებს, რომლებსაც გერშელ ზინოვიევი და ლენინი ერთმანეთს სწერდნენ:

— 1981 წელს დაბეჭდილ **„ვლადიმერ ილიას ძე ლენინის ბიოგრაფიის“** ბოლო, მეექვსე გამოცემაში ვკითხულობთ, რომ 1917 წლის 8 ივლისს **სერგეი ალილუევმა და იოსებ სტალინმა** ლენინი სადგურ რაზლივში გააცილეს, სადაც ის მუშის **ნ.ა. ემელიანოვის** ფარდულში დაბინავდა. ეს ზომები იმისთვის მიიღეს, რომ პროლეტარიატის ბელადი ოფიციალური ხელისუფლებისთვის დაემალათ. მოგეხსენებათ, დროებითი მთავრობა ლენინს, როგორც დამნაშავეს ეძებდა. ლენინის თანამოაზრეებს შეეშინდათ გარშემო მყოფი დამსვენებლების — წვრილბურჟუაზიული პუბლიკის, რის გამოც **ემელიანოვმა** რაზლივის ტბასთან იჯარით აიღო სათიბი ნაკვეთი, სადაც **ლენინი და გერშელ ზინოვიევი** ნავით გადაიყვანეს და დააბინავეს ქოხში, რომელიც უერთდებოდა თივის ზვინს. იქ იყო „დასაძინებელი ორისთვის“...

— კი მაგრამ, ბატონო ომარ, ზინოვიევი ლენინთან საიდან გაჩნდა?

— ლენინის ოფიციალურ „ბიოგრაფიაში“ ვკითხულობთ, რომ „ლენინი ძალზე გადატვირთული იყო, ბევრს მუშაობდა და წერდა სტატიებს“. დიახ, ლენინმა იქ მართლაც დაწერა რამდენიმე სტატია, რომლებსაც მოანდომებდა დიდი-დიდი ხუთშვიდ დღეს. ქოხში კი ლენინი იყო 6 აგვისტომდე. შემდეგ ვკითხულობთ, რომ *„ლენინი დადიოდა, სეირნობდა, იწვა მზეზე, საღამოობით ბანაობდა ტბაში, იჭერდა თევზს. ლენინმა კარგად დაისვენა ერთი თვე და შემდეგ წავიდა ფინეთში.“* მართლაც, თუ ლენინი წერდა და ისვენებდა, რას აკეთებდა ამ დროს იქ **გერშელ ზინოვიევი?** რატომ არის, რომ ბიოგრაფიაში დეტალურად არის აღწერილი, თუ რომელი ქუჩით დადიოდა ლენინი, რომელ თხრილზე გადადიოდა, ვინ იყო ამ მომენტში მის გვერდით და ამ დროს არაფერია ნათქვამი იმ ერთ თვეზე, როცა მასთან ერთად ქოხში გერშელ ზინოვიევი ცხოვრობდა? ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატმა ი. ვ. სოკოლოვმა ამ კითხვაზე პასუხი პოლიტბიუროს წევრისა და ლენინგრადის საოლქო კომიტეტის პირველი მდივნის გრიგორის, ანუ იმავე **გერშელ ზინოვიევის** პირად არქივში იპოვა და სკანდალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით მოამზადა წერილი — **„ლენინი — რუსი ხალხის ჯალათი და ჩვეულებრივი პედერასტი“,** რომელიც 1996 წელს პეტერბურგში გამომავალ გაზეთ „რუსკი ვზგლიადის“ მე-3 ნომერში გამოქვეყნდა.

— მაინც რას წერს სოკოლოვი ზინოვიევისა და ლენინის ურთიერთობაზე?

— ი.ვ. სოკოლოვი, უპირველეს ყოვლისა, აქვეყნებს 1917 წლის ივლისით დათარიღებულ **ლენინის წერილს გერშელ ზინოვიევისადმი,** რომელშიც ვკითხულობთ:

„გრიგორი! ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, აუცილებელია ჩემი პეტროგრადიდან წასვლა. შორს ვერ გავემგზავრები, საქმე ასე მოითხოვს. მეგობრები მირჩევენ ერთ უსაფრთხო ადგილს, მაგრამ იქ მარტო მოვიწყენ, განსაკუთრებით ასეთ დროს. შემომიერთდი და არაჩვეულებრივ დღეებს გავატარებთ. თუ შეგიძლია ჩემთან ერთად განმარტოება, დამიკავშირდი. გავცემ განკარგულებას, რათა იქ ორი ადამიანისთვის გაამზადონ ყველაფერი!“

— ეს ჯერ კიდევ არაფერს ნიშნავს და არ ადასტურებს, რომ ლენინი ნამდვილად გარყვნილი სოდომისტი იყო!

— დაიცათ, ჯერ სად ხართ! „რაზლივი“, სადაც ლენინი დაბანაკდა, შემდეგ ბოლშევიკებმა აქციეს მითიურ „შალაშად“, სადაც **ლენინისა და გერშელ ზინოვიევის** ბილწმა ურთიერთობამ თავისი განვითარება პოვა. მათ იქ გაატარეს საკმაო ხანი, რამაც ზინოვიევს თავგზა აუბნია და იმავე წლის სექტემბერში ვლადიმერ ლენინს პეტროგრადიდან ფინეთში წერილი მისწერა —

„ძვირფასო ვოვა! არ დაიჯერებ, როგორ მოვიწყინე უშენოდ, როგორ მაკლიხარ შენ და ჩვენი ალერსი. რაც შენ გაემგზავრე, არ დაიჯერებ, მაგრამ მე არავის მივკარებივარ. დარწმუნებული იყავი შენდამი ჩემს გრძნობებში, ჩემს ერთგულებაში. დამიჯერე, არ მივკარებივარ არც მამაკაცს და, მითუმეტეს, არც ქალს! არ მივკარებივარ და არც მივეკარები! მხოლოდ და მხოლოდ შენ ხარ ჩემი უახლოესი. ჩამოდი, ნუ გეშინია, მე ყველაფერს მოვაწყობ არაჩვეულებრივად!“

როგორც ჩანს, ლენინი ამ წერილს ვერ ან არ გამოეხმაურა, რასაც ერთ კვირაში მოჰყვა **გერშელ ზინოვიევის** უკვე მეორე წერილი —

„საყვარელო ვოვა! შენ არ მპასუხობ, ალბათ, დაგავიწყდა შენი გერშელი. მე კი ჩვენთვის მოვამზადე არაჩვეულებრივი დასასვენებელი კუთხე. ეს არის ბინა, სადაც ვიქნებით კარგად და ვერავინ შეუშლის ხელს ჩვენს სიყვარულს. ეს სიყვარული ისეთივე კარგი იქნება, როგორც ადრე. ვიხსენებ, თუ რა ბედნიერი იყო შენთან შეხვედრა. გახსოვს, ჟენევაში იმ ქალს რომ ვემალებოდით, ვერავინ გაიგებს ჩვენს გრძნობებს, ჩვენს ურთიერთლტოლვას... სასწრაფოდ ჩამოდი, გელოდები, ჩემო ყვავილო! შენი გერშელი!“

რას იტყვით, არიან პედერასტები?

— ამ წერილებს თუ დავუჯერებთ, წყალი არ გაუვა, კონჩიტები არიან!

— (იცინის) 1917 წლის ოქტომბრის ბოლოს პარტიული ბრძოლის მეგობრები და სინამდვილეში პედერასტები — ლენინი და ზინოვიევი ერთმანეთს შეხვდნენ. სწორედ ამ დროს მოხდა ოქტომბრის გადატრიალება და ლენინი დაბრუნდა პეტროგრადში. ზინოვიევი კი გაამგზავრეს მოსკოვს, სადაც მას ე.წ. ოქტომბრის რევოლუცია უნდა დაესრულებინა. გერშელ ზინოვიევმა ლენინს მორიგი წერილი სწორედ მოსკოვიდან მოწერა —

„ილიჩ! რაც შენ დამავალე, ყველაფერი შევასრულე, ხოლო, რაც ჯერ ვერ მოვასწარი, აუცილებლად გავაკეთებ! აქ ყოფნა ძალიან მძიმეა და იოლი არ არის, მაგრამ მათბობს ის აზრები, რომ უკვე რამდენიმე დღეში გნახავ და ჩაგიხუტებ. ინახავ ჩვენს ბუდეს? იქ სხვა ხომ არ მიგყავს? მე აქ ძალიან ვნერვიულობ და მხოლოდ შენი ერთგულების იმედი მათბობს. გკოცნი შენს მარქსისტულ ტაკუნებზე. შენი გერშელი!“

ბუნებრივია, იბადება კითხვა — **ვინ იყო ის ქალი, რომელსაც ჟენევაში ლენინი და ზინოვიევი ემალებოდნენ და ამ ორ პედერასტს შორის, რომელი იყო აქტიური და რომელი პასიური?** ქალის ვინაობა მალე გაირკვა, რადგან 1918 წლით დათარიღებულ წერილში ზინოვიევი უკვე კონკრეტულად წერს ამ ქალის შესახებ —

„ვოვა! ყოველთვის, როცა შენგან შორს ვარ, საშინლად ვიტანჯები. მუდმივად მგონია, როცა აქ შენზე ვნაღვლობ, ამ დროს შენ მღალატობ. ხომ ვიცი, რომ შენ დიდი თუქსუსი ვინმე ხარ, ცდუნებას ყოველთვის ვერ გაუძლებ, განსაკუთრებით, როცა დაშორებული ხარ საყვარელთან. მე კი მაგრად ვდგავარ და თავს არაფრის უფლებას ვაძლევ! შენ კი ცუდ ყოფაში ხარ — უნდა იყო მუდმივად ნადიასთან!“

— ე.ი. ის ქალი, რომელსაც ლენინი და ზინოვიევი ჟენევაში ემალებოდნენ, ლენინის „ცოლი“ ნადეჟდა კრუპსკაია იყო?

— დიახ, **ზინოვიევის წერილით** სწორედ ეს დასტურდება! როგორც მკვლევარი ი. სოკოლოვი ვარაუდობს, ლენინსა და ზინოვიევს, როცა საწოლში ნებივრობდნენ, ნადეჟდა კრუპსკაია თავზე წაადგა. **ცხადია, ლენინი იძულებული გახდა, „ცოლს“ გამოსტყდომოდა, რომ პედერასტი იყო და გადახრები ჰქონდა. კრუპსკაია შეეგუა „ქმრის“ გადახრებს და ნადეჟდას არც შეუშლია ხელი ლენინისა და ზინოვიევის რომანისთვის, რომელიც მართლაცდა მგზნებარედ მიმდინარეობდა.** რაც შეეხება იმას, თუ რომელი იყო ამ ორ პედერასტს შორის აქტიური და რომელი პასიური, ამაზე პასუხს გვაძლევს ზინოვიევის წერილი, რომელიც გამოგზავნილია ფრონტიდან. გერშელ ზინოვიევი ლენინს ხუმრობით ეკითხება —

„ვოვა! ჩვენი განშორების პერიოდში ხომ არ წამოგეზარდა ტაკუნები? როგორც კი საქმეებს თავს გავართმევ, ჩამოვალ და ჩვენ შევუდგებით შენი საყვარელი ტაკუნების გამოწმენდას!“

აშკარაა, რომ ლენინი პასიური პედერასტი იყო, ხოლო ზინოვიევი — აქტიური! ეს სხვა წერილითაც მტკიცდება. 1918 წლის გაზაფხულზე, როცა წითელი არმია ესტონეთის საზღვარზე შეჩერდა, ზინოვიევი გამარჯვებული აპირებდა პეტროგრადში დაბრუნებას... გახარებულმა გერშელმა სიფრთხილე დაკარგა და ლენინს ასეთი წერილი გაუგზავნა —

„ვოვა! მე მალე დავბრუნდები და აღარ გაგიშვებ ჩემი მკლავებიდან, რაც არ უნდა გელაპარაკოს ეს ბუზღუნა, ბურტყუნა დედაკაცი! მტერი გარბის და ვფიქრობ, ამ მხარეს ვერ შემოძვრება. ასე რომ, მელოდე და იჩქარე ჩაბანვა. მე მალე მოვალ!“



ზინოვიევი ლენინს:

ვოვა, მე მალე დავბრუნდები და აღარ გაგიშვებ ჩემი მკლავებიდან!

— დავიჯეროთ, სტალინმა ამ სიბილწის შესახებ არაფერი იცოდა?

— სტალინმა ყველაფერი იცოდა და ბერიას სწორედ იმიტომაც არ გაანადგურებინა ეს საარქივო მასალები. სტალინის აზრით, შთამომავლობას, ბოლოს და ბოლოს, უნდა გაერკვია, თუ რა ზნეობისა და მორალის ხალხი უპირისპირდებოდა მას! თუმცა, მივყვეთ ლენინისა და ზინოვიევის გარყვნილ ურთიერთობას, რომელიც კიდევ არაერთ სკანდალურ წერილს ითვლის... 1918 წლის ზაფხულში ლენინსა და ზინოვიევს შორის განხეთქილება მოხდა. „საყვარლებმა“ იჩხუბეს, რაც ნათლად ჩანს ლენინის მიერ ზინოვიევისათვის გაგზავნილი წერილიდან, როცა ეს უკანასკნელი კავკასიაში იმყოფებოდა. რატომღაც ლენინი ამ წერილს გერმანულად წერს, მაგრამ ხელს რუსულად აწერს — **„მუდამ შენი ვოვა!“** წერილში ვკითხულობთ:

„ძვირფასო გერშელ, შენ არ უნდა იყო ჩემზე ნაწყენი. მე ვგრძნობ, რომ შენ განგებ ახანგრძლივებ კავკასიაში ყოფნას, აშკარად ნაწყენი ხარ ჩემზე. მაგრამ მე დამნაშავე არ ვარ. ეს მხოლოდ შენი სულელური მოსაზრებებია. რაც შეეხება ლეიბას და მე, ეს იყო ერთხელ და მეტი აღარ განმეორდება. შენ გელოდები. ჩვენ შევრიგდებით ჩვენს არაჩვეულებრივ ბუდეში!“

მოგეხსენებათ, ეს კონკრეტული წერილი „გენერალისიმუსის“ წინა ნომერში დაიბეჭდა და სწორედ ამ წერილით დასტურდება, რომ **ლეიბა ბრონშტეინ-ტროცკიც** გარყვნილი პედერასტი იყო! ყოველივე ამის შემდეგ ბუნებრივად იბადება კითხვა — **რა დაემართებოდა რუსეთსა და საბჭოთა კავშირს ამ გარყვნილი და ბილწი ხალხის ხელში?** პასუხი ერთადერთია — **რომ არა სტალინი, საბჭოთა კავშირს ლენინის, გერშელ ზინოვიევისა და ლეიბა ტროცკის მსგავსი პედერასტები წალეკავდნენ!** ვლადიკავკაზში მყოფმა ზინოვიევმა ლენინს ზემოხსენებულ წერილზე ასე უპასუხა —

„ილიჩ! არავითარი სულელური მოსაზრება შენსა და ლეიბაზე არ გამაჩნია. ყველა ხედავდა, თუ როგორ ტრიალებდი მის ირგვლივ ამ ბოლო დროს. ყოველ შემთხვევაში, თვალები მაქვს და ისე კარგად გიცნობ, რომ შემიძლია, შენზე ვიმსჯელო. განა მე არ ვიცი, თუ როგორ გიწითლდება თვალები, როცა ხედავ მამაკაცს დიდი (მსხვილი) იარაღით. თვითონ გაქვს ნათქვამი, რომ პატარა ტანის კაცს შესანიშნავი იარაღი აქვსო! მე ბრმა არ ვარ და გადასარევად ვხედავ, რომ შენ მზად ხარ, დაივიწყო ჩვენი სიყვარული რომანტიკოს ლეიბას გულისთვის. რა თქმა უნდა, ის ახლა შენ გვერდითაა და მას არ გაუჭირდება შენი შეცდენა. თუ პირიქით, შენ აცდენ მას?“

როგორც ვხედავთ, ყოველგვარი კომენტარი ზედმეტია...

„სტალინმა ყველაფერი იცოდა და ბერიას სწორედ იმიტომაც არ გაანადგურებინა ეს საარქივო მასალები!“

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

ზაჰესი 95 წლისაა!

ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური ზაჰესი საზეიმოდ გაიხსნა ზუსტად 95 წლის წინათ — 1927 წლის 26 ივნისს, რომელიც მთელ სსრ კავშირში, ვოლხოვის ჰიდროელექტროსადგურის შემდეგ, პირველი დიდი ელექტროსადგური იყო. იმავე პერიოდში ჰესის ტერიტორიაზე გახსნეს ლენინის ძეგლიც, რომელიც სსრ კავშირში დადგმულ ლენინის ძეგლთაგან ერთ-ერთ პირველად ითვლებოდა.

ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური თავის 95-ე საიუბილეო თარიღს ექვსი დამწვარი ტრანსფორმატორით შეხვდა და რომ არა მეხანძრე-მაშველთა 20 ჯგუფი, შესაძლოა, თბილისი კარგა ხნით ჩაბნელებულიყო. **როგორც ზაჰესში მცხოვრებლებმა განაცხადეს, ამა წლის 30 მაისს ხანძარი ჯერ ერთ ტრანსფორმატორს გაუჩნდა და არასწორი ქრობის შედეგად ხუთს გადაედო.** საბედნიეროდ, არავინ დაშავებულა. 95 წლის მანძილზე ზაჰესზე ორი დიდი ავარია მოხდა, მაგალითად, 1935 წლის საბედისწერო შემთხვევის შემდეგ კარგა ხნის განმავლობაში თბილისს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. ამ ინციდენტიდან ორი წლის თავზე **ლავრენტი ბერიამ** ზაჰესის მშენებლები დაადანაშაულა და ბრალი დასდო, ჰესი ამ ადგილას არ უნდა აშენებულიყო, რადგან თბილისი-მოსკოვის სარკინიგზო ხაზზე დგასო. 1937 წლის სექტემბერში დახვრიტეს ზაჰესის მშენებლობის მთავარი ინჟინერი **ნიკოლოზ ალნიაშვილი.** იგი დააპატიმრეს ზაჰესის გახსნიდან ზუსტად 10 წლისთავზე — 1937 წლის 26 ივნისს. ამავე წელს დახვრიტეს ზაჰესის მშენებლობის ხელმძღვანელი, შრომის წითელი დროშის კავალერი **შალვა ელიავა,** ასევე სამშენებლო სამუშაოთა მთავარი მწარმოებელი **ბაგრატ მიქელაძე.** ყველა მათგანს ბრალად დაედო ანტისაბჭოთა შეთქმულებაში მონაწილეობა.

საქართველოს დედაქალაქისთვის ზაჰესის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისი იყო. მშენებლობაზე მუშაობდა 4 ათასი მუშა, დაიხარჯა 16 მილიონამდე მანეთი. პირველად ზაჰესი 18 000 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა, შემდეგ სიმძლავრე 36 000-მდე გაიზარდა და თბილისი და მისი შემოგარენი ელექტროენერგიის მიღების უწყვეტი რეჟიმის სივრცეში მოექცა.

1927 წლის 26 ივნისს გაზეთ „კომუნისტში“ საგანგებოდ დაიბეჭდა ზაჰესის მშენებელთა ფოტოები. მიუხედავად იმისა, რომ 1927 წლის ივნისში სტალინი სოჭში ისვენებდა, ზაჰესის გახსნას არ დასწრებია, თუმცა, ამ ადგილას ის ერთი წლით ადრე — 1926 წელს იმყოფებოდა და მშენებლებთან ერთად ფოტოც გადაუღია.

ჩვენს კორესპონდენტთან უწყინარი საუბრისას ედუარდ შევარდნაძემ საკუთარი დაბადების ზუსტი თარიღიც გაამხილა – 1927 წელს, როდესაც ზაჰესი გაიხსნა, ორი წლის ვიყავიო. ინტერვიუზე დამსწრე ერთ-ერთმა პირმა მას ცენზორული სიფხიზლით შეახსენა – ბატონო ედუარდ, მაშინ თქვენ დაბადებულიც კი არ იყავითო, რაზეც შევარდნაძემ პროტესტი გამოთქვა – შენ მასწავლი, დაბადებული ვიყავი თუ არაო?!

ზაჰესის გახსნიდან 50 წლის შემდეგ, 1977 წელს, ედუარდ შევარდნაძემ ჰესის ნახევარსაუკუნოვანი იუბილე აღნიშნა. მოგვიანებით კი, ჩემს კოლეგასთან — **ნონა ბენდელიანთან** უწყინარი საუბრისას საკუთარი დაბადების ზუსტი თარიღიც გაამხილა — 1927 წელს, როდესაც ზაჰესი გაიხსნა, ორი წლის ვიყავიო. ინტერვიუზე დამსწრე ერთ-ერთმა პირმა ედუარდ შევარდნაძეს ცენზორული სიფხიზლით შეახსენა — ბატონო ედუარდ, მაშინ თქვენ დაბადებულიც კი არ იყავითო, რაზეც მან პროტესტი გამოთქვა — შენ მასწავლი, დაბადებული ვიყავი თუ არაო?!

ზაჰესის 60 წლისთავზე, 1987 წლის აგვისტოში, წყალდიდობის დროს, სადერივაციო არხის დაზიანების წუთებში, მის სიახლოვეს ამ სადგურის თანამშრომელი **ვლადიმერ ნაირაშვილი** რომ არ აღმოჩენილიყო, სერიოზული კატასტროფა იყო მოსალოდნელი. **საქართველოს რესპუბლიკის მაშინდელ პირველ პირს ჯუმბერ პატიაშვილს ვლადიმერ ნაირაშვილისთვის მადლობაც კი არ გადაუხდია.** შემდეგში არც სააკაშვილს უზრუნია ჰესის გამართული მუშაობისათვის და 2009 წელს, როდესაც **ვლადიმერ ნაირაშვილმა** საწარმოთა მართვის სააგენტოს ზაჰესის გადარჩენისთვის გარკვეული მატერიალური წახალისება სთხოვა, ბანალური პასუხი მიიღო — ზაჰესი პრივატიზებულია, მაგრამ ჰიდროელექტროსადგურის გადარჩენისთვის თბილისის მოსახლეობა მადლობას არ დაგამადლითო.

დღევანდელი მდგომარეობით, საუკუნეს მიღწეული ჰესი მუშაობს, მაგრამ მისი შუქი ვეღარ აღწევს იმ ადამიანთა გონებამდე, რომლებიც ქვეყნის ჩაბნელებასა და ქართული ევრომაიდნის მოწყობას ლამობენ.

ქეთევან ხამიცაშვილი

★ ჩვენი ვიქტორინა

1. პირველი საბჭოთა ჯილდო, რომელიც ი. სტალინმა მიიღო, იყო

ა) ლენინის ორდენი; ბ) წითელი დროშის ორდენი; გ) ხალხთა მეგობრობის ორდენი; დ) წითელი ვარსკვლავის ორდენი.

2. ი. სტალინის საპროგრამო სტატიას, რომელიც „ქალაქისა და სოფლის კაპიტალისტურ ელემენტებზე სოციალიზმის გადამწყვეტ შეტევას“ ეძღვნებოდა, ერქვა

ა) „დიადი გარდატეხის წელი“; ბ) „პარტიის მორიგი ამოცანები“; გ) „წარმატებისაგან თავბრუს დახვევა“; დ) „პირველი ხუთწლედის შედეგები“.

3. ქართველ სოციალ-დემოკრატთა ორგანიზაციას, რომელშიც რევოლუციური მოღვაწეობის დასაწყისში იოსებ ჯუღაშვილი შევიდა, ეწოდებოდა

ა) „პირველი დასი“; ბ) „მეორე დასი“; გ) „მესამე დასი“; დ) „მეოთხე დასი“.

4. ვიდრე მუდმივი ფსევდონიმისა — „ლენინი“ — ვლადიმერ ულიანოვი ზოგ ნაშრომს ხელს აწერდა ფსევდონიმით

ა) ტონინი; ბ) ტულინი; გ) ტომინი; დ) ტიომინი.

5. ავლაბრის არალეგალურმა სტამბამ, რომელიც სტალინმა ტფილისში შექმნა, იარსება

ა) 1901-დან 1903 წლამდე; ბ) 1903-დან 1906 წლამდე; გ) 1906-დან 1909 წლამდე; დ) 1909-დან 1912 წლამდე.

6. სამოქალაქო ომის წლებში საბჭოთა ხელისუფლების მთავარი ხელმძღვანელი ორგანო იყო

ა) სახალხო კომისართა საბჭო; ბ) შრომისა და თავდაცვის საბჭო; გ) მუშურ-გლეხური თავდაცვის საბჭო; დ) რკპ (ბ) ცკ.

7. პირველი გადასახლება ი. სტალინმა მოიხადა

ა) ტურუხანსკის მხარის სოფ. კურეიკაში; ბ) კრასნოდარის მხარის ქ. აჩინსკში; გ) ირკუტსკის გუბერნიის სოფ. ნოვაია უდაში; დ) ვოლოგდის გუბერნიის ქ. სოლვიჩეგოდსკში.

8. წითელ არმიაში პოლიტკომისართა ინსტიტუტი გაუქმდა და პოლიტნაწილში მეთაურის მოადგილით შეიცვალა

ა) სამოქალაქო ომის შემდეგ; ბ) კონსტიტუციის მიღების შემდეგ; გ) გერმანიასთან ომის დაწყების წინ; დ) დიდი სამამულო ომის წლებში.

9. დიდი სამამულო ომის პერიოდის რომელმა ბრძოლამ დააყენა, ი. სტალინის სიტყვით, „გერმანია კატასტროფის წინაშე“?

ა) მოსკოვთან ბრძოლამ; ბ) სტალინგრადის ბრძოლამ; გ) კურსკის რკალმა; დ) ბელორუსიის ოპერაციამ.

10. რუსეთის ფედერაციის კალინინგრადის ოლქს, რომელიც 1945 წლამდე გერმანიის ისტორიული პროვინცია იყო, ერქვა

ა) აღმოსავლეთ სილეზია; ბ) აღმოსავლეთ საქსონია; გ) აღმოსავლეთ პრუსია; დ) აღმოსავლეთ ტიურინგია.

★ ბელადზე უთქვამთ

პაბლო პიკასო, *ფრანგი მხატვარი:* იყო სტალინი, ჩემი წარმოდგენით, ძალიან ბევრს ნიშნავს. ის გენიალური ადამიანი გახლდათ და ამაში ეჭვი არავის ეპარება — არც ქუჩის მხატვარს მონმარტრიდან, არც მეცნიერს, რომელიც ბრწყინავს „წოდებით“ აკადემიაში და არც „როლს-როისის“ ინჟინერს.

ის მაღალი ხელოვნების თვალსაზრისითაც გენიალურია, უბრალო ადამიანური თვალსაზრისითაც კი...

მასში თავმოყრილი იყო სახელმწიფო მოღვაწის — იულიუს კეისრის ჭკუა და მარკუს ოქტავიუსის ეშმაკობა, ალექსანდრე მაკედონელის მხედართმთავრული გენია, ციცერონის მჭევრმეტყველება და აზრის გადმოცემის სისხარტე, მაგრამ ის მათზე მაღლა დგას, ბევრად უფრო მაღლა, მასში არიან ყველა ისინი. და, თუ მსოფლიო ისტორიაში სამი-ოთხი კაცის სახელი დარჩება, ერთ-ერთი მათგანი სტალინი იქნება.

(პარიზი, 1961 წლის აგვისტო)

შეკითხვების პასუხები ჩაწერეთ შესაბამის გრაფებში და მიიღებთ იმ მარშლების გვარებს, რომელთაგან ერთი, სტალინის ბრძანებით, 1945 წლის 24 ივნისს გამარჯვების აღლუმს მეთაურობდა, მეორემ კი ეს აღლუმი ჩაიბარა.



1. ქალაქი, რომელიც სტალინის მმართველობის პერიოდში აშენდა საქართველოში და სამრეწველო ცენტრად იქცა; 2. საბჭოთა მწერალი, ავტორი რომანისა „როგორ იწრთობოდა ფოლადი“; 3. სტალინის რეზიდენცია მოსკოვში; 4. ქალაქი, რომლის გასათავისუფლებლად გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა 1943 წლის ზაფხულში; 5. სტალინის პირველი ცოლის გვარი; 6. პოპულარული საბჭოთა მსახიობი ქალი; 7. სტალინის პირადი დაცვის უფროსი; 8. თეატრის საბჭოთა რეჟისორი, მსახიობი და პედაგოგი, რომელმაც მსახიობისთვის სისტემა შექმნა; 9. გერმანელი ფელდმარშალი, რომელმაც ხელი მოაწერა კაპიტულაციის აქტს; 10. საბჭოთა ავიაკონსტრუქტორი; 11. გერმანული ქალაქი, განთქმული მხატვრული ტილოების გალერეით; 12. რუსი და საბჭოთა მოჭადრაკე, მსოფლიო ჩემპიონი; 13. საბჭოთა პარტიული და სახელმწიფო მოღვაწე; 14. დიდი თეატრის პრიმა ბალერინა, სტალინური პრემიის 4-გზის ლაურეატი; 15. სარაკეტო-კოსმოსური სისტემების კონსტრუქტორი; 16. საბჭოთა რეჟისორი, კინოეპოპეა „განთავისუფლების“ რეჟისორი; 17. ქალაქი ევროპაში, სადაც სტალინი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა 1913 წელს; 18. „აყვავდი ტურფა ქვეყანავ, ილხინე ... მხარეო“.

ვიქტორინის პასუხები:

1. წითელი დროშის ორდენი; 2. „დიადი გარდატეხის წელი“; 3. „მესამე დასი“; 4. ტულინი; 5. 1903-დან 1906 წლამდე; 6. მუშურ-გლეხური თავდაცვის საბჭო; 7. ირკუტსკის გუბერნიის სოფ. ნოვაია უდაში; 8. დიდი სამამულო ომის წლებში; 9. კურსკის რკალმა; 10. აღმოსავლეთ პრუსია.

კროსვორდის პასუხები:

1. რუსთავი; 2. ოსტროვსკი; 3. კრემლი; 4. ორიოლი; 5. სვანიძე; 6. ორლოვა; 7. ვლასიკი; 8. სტანისლავსკი; 9. კაიტელი; 10. ილიუშინი; 11. დრეზდენი; 12. ალეხინი; 13. ჟდანოვი; 14. ულანოვა; 15. კოროლიოვი; 16. ოზეროვი; 17. ვენა; 18. ივერთ.
გვარები: როკოსოვსკი და ჟუკოვი

ზენერალისიმუსი
2022 წლის 27 ივნისი. № 8 (132)

სარედაქციო კოლეგია
„ასავალ-დასავალის“ საგამომცემლო სახლი. ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.com** ელ-ფოსტა: **mail@asavali.com** ფეისბუქი: **www. facebook.com/Asavali.com** გამოდის **2003 წლის 7 აპრილიდან.**

ვახტანგ ხარჩილავა

ნაციონალები ქართველ ხალხს ქართველ ხალხთან საომრად ეპატიჟებიან!

საქართველო ჰგავს უფსკრულის თავზე გადაჭიმულ ბაგირზე მიმავალ ადამიანს, რომელიც ცდილობს, როგორმე მეორე ნაპირზე მშვიდობიანად გადააღწიოს, ქვემოდან კი აჯაგრული ბრბო მჭახე ხმით უყვირის, რომ დაიბნეს, წონასწორობა დაკარგოს და უფსკრულში ჩავარდეს.

30 წელიწადია, ეს ამბავი გრძელდება, **30 წელიწადია,** ქართველთა ერთი ნაწილი ფსკერისკენ ექაჩება საქართველოს, მეორე ნაწილი კი მის გადარჩენას ცდილობს და ამ ჭიდილსა და ურთიერთგაქაჩვის პროცესში უზარმაზარი ძალა და ენერგია იხარჯება.

ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მისი წინამორბედის მსგავსად, სახელმწიფო **გადატრიალების გზით მოვიდა ხელისუფლებაში,** ხელისუფლების დაკარგვის შემდეგ **ისევ არეულობით, სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირებით, ძალადობრივი მეთოდებით ცდილობს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას.**

პოლიტიკურ პარტიად წოდებულ ორგანიზაციას, რომელიც გარკვეულ სამართლებრივ ნორმებსა და ჩარჩოებში უნდა ჯდებოდეს, **ასეთი ღია, უტიფარი, თავხედური ანტისახელმწიფოებრივი „მოღვაწეობა“,** ყველგან, ყველა ქვეყანაში უმძიმეს დანაშაულად ჩაეთვლებოდა და აუცილებლად აეკრძალებოდა პოლიტიკურ ასპარეზზე საქმიანობა, მაგრამ საქართველოში ამის მიღწევა ვერა და ვერ მოხერხდა, თუმცა, **საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა დაჟინებით ითხოვდა და დღემდე ითხოვს ნაცმოძრაობის გასამართლებას.**

— ხელისუფლება უნდა გადადგეს, ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, რომ ქვეყნის მართვის სადავეები ისეთმა პოლიტიკურმა ძალამ აიღოს ხელში, რომელიც „ქართული ოცნებასავით“ ევროპას კი არ დაგვაშორებს, არამედ ევროპას შემოიყვანს საქართველოში! — აცხადებს რადიკალური ოპოზიცია და ქართველ ხალხს ამ ამოცანის შესასრულებლად საყოველთაო მობილიზაციისკენ მოუწოდებს.

— **ომში ვეპატიჟებით ქართველ ხალხს!** — წამოსცდა **ნიკა მელიას,** თუმცა, ის არ დაუზუსტებია, ომი, ხელისუფლების დასამხობად რომ ამზადებენ, ავტომატურად ქართველი ხალხის იმ ნაწილისკენაც იქნება მიმართული, რომელიც ამ ხელისუფლებას უჭერს მხარს და იმ ადამიანების მიმართაც, რომლებიც შეიძლება „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები არ იყვნენ, მაგრამ ნაცმოძრაობის სახელის გაგონებაც არ უნდათ.

გამოდის, რომ **ნაციონალები ქართველ ხალხს ქართველ ხალხთან საომრად ეპატიჟებიან!**

სამოქალაქო დაპირისპირების, სისხლისღვრის და უბედურების გარეშე იმ პროექტის განხორციელება, რომელიც ნაციონალებს და მათთან ერთად მათ თანამოაზრეებს აქვთ ჩაფიქრებული, შეუძლებელია.

ნაციონალები პოლიტიკაში შემოსვლის დღიდან, იქცევიან როგორც ოკუპანტები, რომლებიც ვერ ახერხებენ რა არჩევნების გზით გამარჯვებას, ცდილობენ, ძალადობრივი გზით დაიპყრონ ქვეყანა, დაიმორჩილონ, დააბეჩავონ, დააშინონ ადამიანები.

ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს ეროვნული უბედურებაა, რომელიც ამ ქვეყანას უეჭველად შეიწირავს, თუ მისი ალაგმვა ერთხელ და სამუდამოდ ვერ მოხერხდა.

დღეს სწორედ ის ავბედითი მომენტია ქვეყნის ცხოვრებაში, როცა არსებობს ყველაზე ხელსაყრელი შანსი, ყველაზე ხელსაყრელი ფაქტორები ქვეყნის ასაყირავებლად, რაშიც ნაციონალებს გარე ძალებიც წააშველებენ ხელს, ოღონდ ხელისუფლებას „ქართული ოცნება“ ჩამოაშორონ, რომელიც ქართული სახელმწიფოს, ეროვნული ინტერესების პრინციპული დამცველი აღმოჩნდა და არავითარ დათმობაზე არ წავიდა, რომ აქ მეორე ფრონტი გახსნილიყო.

სწორედ ამიტომ დაისაჯა საქართველო ამ ე. წ. ევროპული პერსპექტივით, ანუ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის გაურკვეველი ვადით გადაწევით, რამაც ფრთები შეასხა რადიკალური ოპოზიციის პოლიტიკურ ოცნებებს და იმედი ჩაუსახა, რომ მომავალ ბატალიებში ევროპა მათ მხარეს დაიჭერს.

საქართველოსთვის უარის თქმით წაქეზებულმა და გათამამებულმა ნაცმოძრაობამ მართლაც რომ გაბედოს აქ არეულობისა და დესტაბილიზაციის მოწყობა, როგორი ევროპული პერსპექტივა იქნება ეს ქვეყნისთვის?

ყოველგვარი გადაჭარბებისა და გაზვიადების გარეშე შემიძლია თამამად ვთქვა: დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ საქართველოს არ ჰყოლია უფრო დემოკრატიული, უფრო ჰუმანური, ევროპული ღირებულებებისკენ მიდრეკილი ხელისუფლება, ვიდრე „ქართული ოცნებაა“.

მართალია, მის მუშაობაშიც იყო და დღესაც არის გარკვეული ხარვეზები და შეცდომები, მაგრამ ეს არ იყო იმ ტიპის შეცდომები, უფრო ზუსტად, კრიმინალური ხასიათის დანაშაულები, როგორიც ნაცმოძრაობის რეჟიმს ჰქონდა, რომელიც მთლიანად კრიმინალზე იყო აგებული, რისი დამამტკიცებელი უამრავი ფაქტი არსებობს.

რატომ ვერ შეძლო ამის დანახვა და ობიექტური შეფასება ევროპარლამენტმა?

რაც საქართველოსთან მიმართებაში მოხდა, ეს უსამართლობაა და სწორედ უსამართლობად აღიქვამს ამას ქართველი ერი.

ევროკავშირზე ჩანაფიქრიც კი არ არსებობდა ბუნებაში, როცა მტრების ალყაში მოქცეული ქრისტიანული საქართველო მარტოდმარტო იცავდა ევროპულ ღირებულებებს, რომელიც მისი იდენტობის საძირკველი და ფუნდამენტია.

გამოაკელით საქართველოს ბიძინა ივანიშვილის მიერ მისთვის გაკეთებული სიკეთეები და ნახავთ, რანაირი ქვეყანა შეგრჩებათ ხელთ!

ამ ოცსაუკუნოვანი მარტოობის შემდეგ ისევ მარტო გვტოვებთ, პატივცემულო ბატონებო ევრო-პარლამენტიდან?

რით ვერ გაიგეს ჩვენმა დასავლეთელმა პარტნიორებმა, რომ ნაცმოძრაობის მხარდაჭერა და, მითუმეტეს, მისი ხელისუფლებაში ხელახლა მოყვანის მცდელობა, ქართველი ხალხის დიდი უმრავლესობის შეურაცხყოფაა, მისი აბუჩად აგდებაა, მის სურვილზე ძალადობაა, ამას კი არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიასთან და არც იმ 12 მუხლთან, რომლის შესრულება ევროპარლამენტმა სავალდებულო ნორმად დაგვიწესა.

წყალობად ბოძებულ **ევროპულ პერსპექტივას პერსპექტივა რომ ჰქონდეს,** ევროპარლამენტი მოითხოვს, დავაჩქაროთ **დეოლიგარქიზაცია,** თუმცა, გაუგებარია, როგორ უნდა გავიგოთ ეს მოთხოვნა, ან როგორ უნდა შევასრულოთ იგი?

თუ დეოლიგარქიზაციაში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლას გულისხმობენ, ივანიშვილი ისედაც დიდი ხანია, წასულია პოლიტიკიდან და ქვეყნის მართვაში არავითარ მონაწილეობას არ იღებს.

ის არასდროს ყოფილა ოლიგარქი იმ გაგებით, როგორც ეს ტერმინი იშიფრება. ის არის თავის ქვეყანაზე შეყვარებული პატრიოტი, მეცენატი, ქველმოქმედი, რომელმაც საქართველოს და ქართველ ხალხს უამრავი სიკეთე გაუკეთა.

გამოაკელით საქართველოს ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული სიკეთეები და ნახავთ, რანაირი ქვეყანა შეგრჩებათ ხელთ!

ამის გამო უნდა დავსაჯოთ **ბიძინა ივანიშვილი,** ამის გამო უნდა შევრისხოთ და **„დეოლიგარქიზაცია“** მოვუწყოთ?

ეს რომ ჩავიდინოთ, მაშინ რა ხალხი ვიქნებით, რა ქვეყანა ვიქნებით, როგორ უნდა გავუსწოროთ თვალი მომავალს?

ნაცმოძრაობა **განგაშს ტეხს და პანიკას ქმნის:** რადგან საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად არ მიიღეს, თუ სიტუაცია სასწრაფოდ არ გამოვასწორეთ, საქართველო დაიღუპებაო. **ცრუ განგაშია ეს** გულუბრყვილო და მიამიტი ადამიანების შეცდომაში შესაყვანად და მათში საპროტესტო განწყობის გასაორმაგებლად გადმოგდებული.

თუ ქართველმა ერმა თავის ხელისუფლებასთან ერთად სიმტკიცე გამოიჩინა და ქართული სახელმწიფოს ინტერესები ბოლომდე დაიცვა, არ დაიღუპება საქართველო.

მთავარია, მშვიდად და მტკიცედ გავაგრძელოთ ის გზა, რომელსაც დღეს ვადგავართ.

საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას ქართველი ხალხი და ქართველმა ხალხმა უნდა დაიცვას თავისი ხელისუფლება, ორივემ ერთად კი უნდა დაიცვას საქართველო მოძალადეთა ხელყოფისგან.

დღეს გმირობისა და საქართველოსთვის თავდადების გადამწყვეტი ჟამია!

ველოსიპედიდან

წინა კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ველოსიპედიდან გადმოვარდა! შემთხვევა დელავერში მოხდა, სადაც 80 წლის მოხუცმა ჯომ, ფაქტობრივად, გაჩერებული ველოსიპედი ვერ დაიმორჩილა და წაიქცა.

პრეზიდენტს არაფერი დაშავებია და როგორც თეთრი სახლი იუწყება, თავს შესანიშნავად გრძნობს... თუმცა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ **მომხდარის გამო ამერიკამ უნდა იგრძნოს თავი ცუდად,** რადგან იმ ფონზე, როცა პუტინის რუსეთმა მესამედი უკრაინა ლამის ჯიბეში ჩაიდო და კაცმა არ იცის, რა ბედი ეწევა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთს, **ამერიკის პრეზიდენტი ჩამოვარდა.** თან ეს მოხდა მაინცდამაინც დელავერში, რომლის გაყინული მდინარეც 1776 წლის შობის ღამეს **ჯორჯ ვაშინგტონმა** გერმანელ დაქირავებულებთან ერთად გადალახა და **ტრენტონის ბრძოლაში** ინგლისელებზე ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა.

ველოსიპედიდან ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი ვარდება, ზოგი ხელს იტეხს, ზოგი — ფეხს და ზოგიც — კუდუსუნის ძვალს, მაგრამ **პრეზიდენტების ჩამოვარდნა და დაცემა,** როგორც წესი, ყოველთვის ყურადღებას იქცევს და ამ ყველაფერს გარკვეული სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. მაგალითად, გაგანია 1982 წელს, როცა ბრეჟნევს ერთ-ერთ საბჭოთა ქარხანაში სტუმრობისას თავზე ხარაჩოები დაემხო, ბევრი სწორედ მაშინ დაფიქრდა, ხომ არ გაიზიარებდა ბრეჟნევის ბედს საბჭოთა კავშირიც? 2013 წლის აპრილში, როცა თურქეთში მყოფი სააკაშვილი ველოსიპედით ორმოში ჩავარდა და ხელი მოიტეხა, ყველა ერთსა და იმავეს ლაპარაკობდა — **2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილმა კისერი ხომ მოატეხინა, მაგრამ, ეტყობა, არ იკმარა და ახლა ხელიც ზედ მიაყოლაო!** სხვათაშორის, მაშინ რესპუბლიკის მოედანზე წამომართული **„გიჟი მიშას ველოსიპედის“** ძეგლი ნაცმიდრეკილმა აქტივისტებმა ყვავილებით შეამკეს და ველოსიპედით ორმოში ჩავარდნილ სააკაშვილს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ეს სწორედ ის ველოსიპედია, რომელსაც საჭე ორივე მხარეს აქვს და კვლავ თბილისის სამარცხვინო ლაქად რჩება.

სამწუხაროდ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ გაბედა და „გიჟი მიშას ველოსიპედი“

ისევე, როგორც გმირთა მოედნის შუაგულში წამოყენებული ფალოსის ქანდაკება, საქართველოს ვერ მოაშორა!

გაზეთმა „ასავალ-დასავალმა“ წლების წინათ სწორედ **„გიჟი მიშას ველოსიპედზე“** შესვა პრემიერი **გიორგი კვირიკაშვილი** და ამით გააპროტესტა ის „წაჯექ-უკუჯექობა“, რაც კვირიკაშვილის მთავრობაში ტრი-

ველოსიპედიდან ბაიდენის გადმოვარდნა იმის მანიშნებელია, რომ მსოფლიო გეოპოლიტიკურმა მაფიამ აშკარად რაღაც ვერ გათვალა და ლავთრები აერია!



ტრენტონის ბრძოლა

ჯორჯ ვაშინგტონი

ეს მოხდა მაინცდამაინც დელავერში, რომლის გაყინული მდინარეც 1776 წლის შობის ღამეს ჯორჯ ვაშინგტონმა გერმანელ დაქირავებულებთან ერთად გადალახა და ტრენტონის ბრძოლაში ინგლისელებზე ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა!

კვირგვინოსნები

ჯო ბაიდენი
აშშ-ის პრეზიდენტი



ჩვენ გვჭირდება მეტი ფული **მეორე პანდემიისთვის — კიდევ ერთი პანდემია იქნება.**

„აიპრესი“

ლევან ნიქოლეიშვილი
ექსპერტი

თუ ოპოზიციას ან სხვა შარლატანებს **საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები არ აინტერესებთ,** პირდაპირ თქვან. მათ გარეშე ნატოში გაწევრიანება, ფაქტობრივად, მათ აღიარებას ნიშნავს.

„იმედინიუსი“

გია გაბრიჭიძე
ექსპერტი

„ნაწილ-ნაწილ“ ნატოში შესვლის იდეა **აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს საბოლოოდ დაკარგვას ნიშნავს.**

„იმედინიუსი“

დავით ზურაბიშვილი
პოლიტიკოსი

შესაძლოა, **რევოლუციური გზით წასვლაც მოგვიწიოს,** თუ „ოცნება“ არაადეკვატურობაში გადავარდა.

„აიპრესი“

ოთარ ფანცულაია
„დევნილთა პოლიტიკური ცენტრის“ თანამშრომლობის დამფუძნებელი

თავმოყვარე ერმა **„ქართული ოცნება“ კაბინეტებიდან უნდა გამოყაროს** და პოლიტიკურ მოუსავლეთში გაუშვას, შემდეგ **უკან მიაყოლოს ყველა ოპოზიციური პარტია!**

„ალია“

ნუგზარ ერგემლიძე
მუსიკოსი

ქართველებს ევროპის მოქალაქეობა ჩვენი წარსულის გამოც გვეკუთვნის: **მე-12 საუკუნეში უკვე რენესანსი გვქონდა, შოთა რუსთაველი გვყავდა!**

„კვირის პალიტრა“

ჩამოვარდნა

ალებდა. **აღარაფერს ვამბობთ იმის შესახებ, რომ კვირიკაშვილს „გარდარეული სიყვარული“ ჰქონდა ხაზარ-ფაშა მამუკას მიმართ, რომელმაც ანაკლიის პორტის „ასაშენებლად“ ჯერ ამერიკელი აფერისტების „კონტი ჯგუფი“ შემოიხუნა, მაგრამ კვირიკაშვილთან ერთად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმური ჩამოწველა რომ ვერ გაჩარხა, ქოში უკუღმა ყარა და ანაკლიის პროექტიდან მოცოცხა.**

დღეს **მამუკა ხაზარაძე** გარყვნილი სააკაშვილის გემზე მოწყობილ პოლიტიკურ ბორდელში მეგიტარე სუტენიორად მუშაობს. ასე დაატარებს ის ნაცსექტანტთა მიტინგებზე **ლაშა ბუღაძეს, რატი ამაღლობელს, შოთა დიღმელაშვილსა და პაატა ზაქარეიშვილს** შეფუთავს… ბიას, რომელიც ამ ბოლო დროს ყველა უბედურებასთან ერთად ჭუტელიც გახდა და ყოველ საღამოს „პირველის“ სტუდიაშია გამოჭიმული.

ყველა ნაძირალა და მოღალატე – პირცხვირ-შერცხვენილი

სალომე სამადაშვილი, რომელიც ამ ბოლო დროს მართლაცდა სამგლე გოჭივით გახლავთ ატეხილი და ანა ნაცვლიშვილი, რომელიც მამამისის მიერ „გასუხარებული“ ქუთაისის საავტომობილო

ქარხნის ფულებით ვარდენის ქალიშვილივით მოსუქდა, სწორედ მამუკა ხაზარაძის „ლელოში“ მუზმუზებს.

ეს ის ხალხია, რომელმაც საქართველოს კარში წარმატებით დადო ლელო და მტერი და გახარია გაახარა!

მართალია, ირაკლი ღარიბაშვილმა მთელი ეს პოლიტიკური ბორდელი აბორდაჟზე აიყვანა, მაგრამ **ხაზარაძე,** რომელიც ოლიგარქობაში **ქეზერაშვილს** ეჯიბრება, საქართველოს 1,5 მილიარდ დოლარს ედავება და სასამართლოში ჩივის, რათა ქვეყნის ბიუჯეტის სისხლი მოწოვოს!

აი, ნამდვილი სახე წურბელა ოლიგარქისა, რომელმაც ჯერ ქართველი ხალხი გაძარცვა და ახლა სახელმწიფოს მოდგა — ფულები დაყაჭეო!

ოხრად დაგრჩება, მამუკა, ეგ ნაპარავი!!!

ვის შერჩენია, შენ შეგრჩეს!!!

ახლა კი ისევ მივუბრუნდეთ ბაიდენის ველოსიპედიდან ჩამოვარდნას! **აშკარაა, რომ მსოფლიოს პოლიტიკურმა მაფიამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დივერსია მოუწყო!** მაშინ კვირიკაშვილი „**ბიჭი მიშას ველოსიპედზე**“ იმიტომ შევსვით, რომ ქართველი ერი გამოგვეფხიზლებინა. ვფიქრობთ, ამ ჟესტით ხალხსა და ქვეყანას სარგებელი მართლაც მოვუტანეთ! მაგრამ, **ვინც ოთხმოცი წლის ჯო ბაიდენი ველოსიპედზე შესვა, რომ იქიდან გადმოვარდნილიყო, იმან ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალს ყელი გამოჭრა და ზესახელმწიფო, რომელიც მსოფლიოს აზანზარებდა, დაამცირა!**

ბიზო ნიშნიანიძე წერდა — სიბერე სიჭაბუკის გვირგვინიაო! ფილოსოფიურად ეს შესაძლოა, მართლაც ასეა, მაგრამ ბაიდენის სიბერე და მთელი მისი ადმინისტრაციის პოლიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის გვირგვინი კი არა, **ის დიდი კითხვის ნიშანია, რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირს ლეონიდ ბრეჟნევის, იური ანდროპოვისა და კონსტანტინე ჩერნენკოს ხრწნილების ჟამს შემოეპარა.**

დღეს ამერიკა სწორედ იმ დღეშია, რა დღეშიც საბჭოთა კავშირი იყო მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს! ამ ყველაფრის მიზეზი ერთადერთია — უსინდისოდ გაყალბებული არჩევნები, რომლითაც პრეზიდენტი ტრამპი შინ გაუშვეს და საეჭვოდ გაამარჯვებინეს ბაიდენს, რითიც შეერთებული შტატები 160 წლის შემდეგ ისევ სამოქალაქო ომის ზღურბლზე დააყენეს!

ბაიდენი რომ წაქცეულია და ამერიკა თავის სიმაღლეზე ვერ დგას, ამის უპირველესი დასტური უკრაინაში ატეხილი უბედურებაა, სადაც პუტინის არმადა ნელ-ნელა წინ მიიწევს და რუსეთის იმპერიის საზღვრებს დღითი დღე აფართოებს.

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული გაზეთი

მთავარი მაინც მამული არის, განსაცვიფრებლად არის მთავარი!

ჯანსუღ ჩარკვიანი

ასავალ დასავალი WWW.ASAVALI.GE

2017 წლის 13 - 19 ნოემბერი N46 (1200)

ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

«ქართული ოცნება» სააკაშვილის ველოსიპედიდან უნდა ჩამოვიდეს!

გიორგი კვირიკაშვილი წყეული მოქალაქეთა კავშირის დეპოდან ჯერაც არ გამოსულა!

კადრები არაფერს წყვეტენ!

მიპასუხე პრემიერ-მინისტრო კვირიკაშვილო, რა სიკეთე მოუტანა „გერმანიის გამაერთიანებელმა“ და „ბერლინის კედლის დამანგრეველმა“ ედუარდ შევარდნაძემ საქართველოს, თავის სამშობლოს?

არაფერი იცვლება!

ვიდრე ჰხვალ?!

საქართველოს ერთადერთი და ყველაზე მთავარი „საკადრო“ ცვლილება სჭირდება – ხელისუფლებაში „9 და ჩუგოშვილის“ მაგივრად „9 ძმა ხერხეულიძე“ უნდა მოვიდეს!

კომუნისტი

№ 161 კვირა, 16 ივლისი 1922 წ.

ამხანაგ კამოს

კამო (სიმონ) ტერ-პეტროსოვი.

ამხ. კამოს

კამო (სიმონ) პეტროსოვის

100 წლის წინათ, 1922 წლის 14 ივლისს, ელბაქიძის აღმართთან მიმავალ კამოს **(სიმონ არშაკის ძე ტერ-პეტროსიანს თუ პეტროსოვს)** ადგილობრივი ჩეკას სატვირთო მანქანა დაეჯახა და იმქვეყნად გაისტუმრა. არადა, თბილისში იმხანად ათიოდე მანქანა თუ დადიოდა. **მავანის აზრით, სტალინს არ სურდა, ჰყოლოდა იმ უდიდესი ექსპროპრიაციის ცოცხალი მოწმე, რომელიც მასთან ტანდემში განხორციელდა.** მოგვიანებით დედაქალაქში კამოს ძეგლიც აიღეს და მისი დაც დააპატიმრეს. არსებობს მოსაზრებაც, რომ კამომ ვერ შენიშნა მომავალი ავტომობილი 1905 წლის თბილისის აჯანყების დროს კაზაკის მიერ ხიშტით დაზიანებული თვალის მძიმე მდგომარეობის გამო.

სავარაუდოდ, შორს აღარ არის ის დრო, როცა რუსის ჯარი ბალტიის ქვეყნებსაც მიადგება და პოლონეთსაც უჯიკებს, რადგან პრეზიდენტ კაჩინსკის თვითმფრინავი სმოლენსკთან ტყუილად არ ჩამოვარდნილა...

ველოსიპედიდან ბაიდენის გადმოვარდნა იმის მანიშნებელია, რომ მსოფლიო გეოპოლიტიკურმა მაფიამ აშკარად რაღაც ვერ გათვალა და დავთრები აერია!

სანამ ეს დავთრები არეულია, მანამ პუტინი თავის შიდა ეზოს — უკრაინას ღობავს და წინ მიიწევს!

ვიდრე ბაიდენი ველოსიპედიდან მეორეჯერ გადმოვარდება, მანამდე რუსთხელმწიფე, მგონი, ევროკავშირსაც შემოღლობავს!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

თინა ხიდაშელი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

ახლა სწრაფად მოქმედებაა საჭირო, რომ გაჩნდეს პოლიტიკური მზადყოფნა ახალი **პროევროპული მოძრაობის** დასაწყებად. ნებისმიერ ოდნავ თავმოყვარე ქვეყანაში ასეთი ამბის შემდეგ **მთავრობა აუცილებლად გადადგებოდა,** ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ამწუთას **მთავრობა უკვე გადამდგარი იქნებოდა.**

„კვირის პალიტრა“

ნინო ღარასელი
ჟურნალისტი

ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ეს დრო დადგებოდა, რომ **უკვე დამოუკიდებელ საქართველოს ევროპაში, ანუ შინ დაბრუნების შანსი მიეცემოდა** და ამ დროს ჩვენს ქვეყანაში იცხოვრებდა ხალხი, რომელიც იტყოდა, აშშ-ს და დასავლეთს **აქ მეორე ფრონტის გახსნა** სურთო!

„კვირის პალიტრა“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი



საფრანგეთში **მილიონი კაცი გამოვიდა ერთნაირსქესიანი ქორწინების წინააღმდეგ,** იტალიაში ბევრი არ აკლდა მილიონს და ქვეყანა არ დარჩა ევროპაში, სადაც დიდი აქციები არ ჩატარდა. განსაკუთრებით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან წინააღმდეგი და ანგარიში თუ არ გაუწიეს მათ მოთხოვნებს დასავლეთ ევროპის ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებმა, **მაშინ დაიშლება ევროკავშირი!**

„ალია“

კახა გოგოლაშვილი
რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი

ჩვენ მივიღეთ **ევროპული პერსპექტივა,** რისი იმედიც არ გვქონია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ვცდილობდით, მაგრამ არ ვიცოდით, როდის მივიღებდით. **ევროპერსპექტივა** სახუმარო საქმე არ არის.

„კვირის პალიტრა“

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №20-26

რა სადღეგრძელო წარმოთქვა 1967 წელს ედუარდ შევარდნაძემ საქართველოს შესახებ?

ცნობილი ჟურნალისტი მაყვალა ბერიანიძე იმ ზესაიდუმლო გეგმის დეტალებს ახმაურებს, რომლის თანახმადაც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ედუარდ შევარდნაძე საქართველოში უნდა დაბრუნებულიყო. ჩვენი კოლეგა ადასტურებს, რომ 1988 წლის ნოემბრის აქციების უკან, როცა გიორგი ჭანტურიას ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ და თამრიკო ჩხეიძისა და ზურაბ ჭავჭავაძის ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ შიმშილობა დაიწყეს, სინამდვილეში ედუარდ შევარდნაძე იდგა:



„ჯანსუღ ჩარკვიანის ეს ხელნაწერი შენახული მაქვს და რასაც გეუბნებით, ამას წყალი არ გაუვა!“

— ერთ რამეზე შევთანხმდეთ — შევარდნაძე პოლიტიკის ჭადრაკს სათავისოდ კარგად თამაშობდა! დღევანდელ ე.წ. პოლიტიკოსებს დიდი ხანია, **პოლიტიკაში მოხვედრილ ადამიანებს** ვუწოდებ, ხოლო შევარდნაძე, კარგი იყო თუ ცუდი, პოლიტიკოსი იყო! რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც 1992 წლიდან ვიცნობ, შესანიშნავი კრიზისმენეჯერია, რომელსაც კიდევ უფრო შესანიშნავი დედა ჰყავდა — ქალბატონი ციცინო. მე მას ძალიან კარგად ვიცნობდი, ღმერთმა გაანათლოს, არაჩვეულებრივი ქალი იყო. **დიახ, შევარდნაძე პოლიტიკის დიდ ჭადრაკს თამაშობდა, რომელიც მან სათავისოდ ბრწყინვალედ და უშეცდომოდ ჩაამთავრა და მისმა ოჯახმა და სანათესაომ ამით დიდი მატერიალური ხეირიც ნახეს.**

რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ის შევარდნაძისგან განსხვავებით, გულწრფელია, საქართველოს წინაშე დიდი დამსახურება აქვს, ყველაფერზე გული შესტკივა და აქედან გამომდინარე, შეცდომებსაც უშვებს!

— ქალბატონო მაყვალა, შევარდნაძეს საქართველოს მიმართ რა განცდა ჰქონდა?

— შევარდნაძესთან, როგორც რესპონდენტთან, ხანგრძლივი ურთიერთობა მქონდა და მსგავსი ცივი გონების ადამიანი იშვიათად შემხვედრია. **შევარდნაძე ერთს ფიქრობდა, მეორეს — ელაპარაკებოდა და მესამეს — სჩადიოდა!** ის ძალიან ჩაკეტილი კაცი იყო, თუმცა, შიგადაშიგ შეცდომას ისიც უშვებდა და რაღაც-რაღაცებს წამოიძახებდა-ხოლმე. ხაზგასმით ვაცხადებ: **შევარდნაძე პოლიტიკაში დაუნდობელი იყო, მაგრამ პირად ცხოვრებაში როგორი გახლდათ, არ ვიცი!**

სოხუმის დაცემის შემდეგ მხოლოდ შევარდნაძის მსგავსი ადამიანი თუ გაბედავდა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ ქართველ ერს არ უყვარდა. **შევარდნაძეს ჩემთვის აქვს ნათქვამი — ვიცი, ქართველებს არ ვუყვარვარ!**

ახლა ისეთ რამეს გეტყვით, რაც თქვენ და საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა არ იცით! აწ განსვენებულ **ჯანსუღ ჩარკვიანს** რაღაც შეკითხვები გავუგზავნე და პასუხები წერილობით გამომიგზავნა. ერთ-ერთი პასუხი ასეთია — **„ედუარდ შევარდნაძემ 1967 წელს ერთ ხუთკაციან სუფრასთან სადღეგრძელო სთქვა — ოცდახუთი წლის შემდეგ რომ იქნება, იმ საქართველოს გაუმარჯოსო! ჩემის ღრმა რწმენით, იყო ამ გამონათქვამში წინასწარმეტყველება!“**

ბატონი ჯანსუღ ჩარკვიანის ეს ხელნაწერი შენახული მაქვს და რასაც გეუბნებით, ამას წყალი არ გაუვა. მიხეილ სააკაშვილი სწორედ 1967 წელს დაიბადა, ხოლო ოცდახუთი წლის შემდეგ, ანუ **1992 წელს** საქართველოში მოსკოვიდან ჩამოვიდა **ედუარდ შევარდნაძე,** რომელმაც 14 აგვისტოს დაიწყო აფხაზეთის ომი. **1967 წლის შემდეგ გადის ხუთი წელი და შევარდნაძე ხდება საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი; 1985 წელს ის გადაჰყავთ მოსკოვში; 1995 წელს გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად, რომელიც სინამდვილეში ჯუმბერ პატიაშვილმა მოიგო, შევარდნაძე ხდება პრეზიდენტი;** კიდევ ხუთი წლის შემდეგ შევარდნაძე მეორეჯერაც ხდება პრეზიდენტი და ამასობაში შევარდნაძის წიაღში იქმნება სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა, რომლის საარჩევნო ნომერი გახლავთ სწორედ „5“.

— თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი სიმბოლურია?

— ამაში დარწმუნებული ვარ! სოხუმის დაცემის შემდეგ „იმელის“ შენობაში პარლამენტის ერთ-ერთ სხდომაზე ჩხუბი ატყდა და **მამუკა გიორგაძემ** შევარდნაძეს უთხრა — **თქვენ რისი პოლიტიკოსი ხართ, ორი-სამი დღის შემდეგ რა მოხდება, იმას ვერ ხვდებით!** ამაზე შევარდნაძემ უპასუხა — **ვაი, შენს პატრონს, ორი-სამი დღის შემდეგ რა მოხდება, ამას შენ ვერ ხვდები, თორემ მე ოცდახუთი-ოცდაათი წლის შემდეგ რა იქნება, ის ვიცი!**

ვფიქრობ, ეროვნული მოძრაობის აზვირთება და დიდი პოლიტიკისათვის მოუმზადებელი **ზვიად გამსახურდიას** ხელისუფლებაში მოსვლა რაღაც დიდი გეგმის ნაწილი იყო, რათა მერე ყველაფერი ამ გამოუცდელი კადრებისთვის გადაებრალებინათ და საქართველო აერიათ.

— ამით რისი თქმა გსურთ, ზვიად გამსახურდია მართული იყო?

— არა, მაგას არ ვამბობ! ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა გულწრფელად იბრძოდნენ და ნამდვილი პატრიოტები იყვნენ, მაგრამ პოლიტიკური პროცესი იყო ვიღაცების მიერ მართული, რათა **მხსნელისა და მშველელის მანტიით** შევარდნაძე ჩამოეყვანათ! გამოუცდელ ზვიად გამსახურდიას არ მისცეს მუშაობის საშუალება და მთელი საქართველო გადააყირავეს — **არიქა, პრეზიდენტი დაჯავნილი „მერსედესით“ დადის და ქუჩებს კეტავსო!** ქუჩების გადაკეტვა კი არა, თავზე გადაიმხეს ქვეყანა და კაციშვილი ხმას არ იღებს.



„შევარდნაძე ენდობოდა და ეყრდნობოდა შოთა კვირაიასა და ავთანდილ იოსელიანს, რომლებიც ზვიად გამსახურდიას დევნიდნენ და არ ენდობოდა იგორ გიორგაძეს, რომელმაც შევარდნაძის ბრძანება არ შეასრულა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის წინააღმდეგ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია არ განახორციელა!“

1990 წელს, როცა ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდა, მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილების პროცესი დაწყებული იყო და გეგმა ამის შესახებ არსებობდა. **როგორ ფიქრობთ, ვის უფრო ეცოდინებოდა ამ გეგმის შესახებ — დისიდენტ ზვიად გამსახურდიას თუ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედუარდ შევარდნაძეს?** პასუხი მარტივია — ცხადია, შევარდნაძეს! ზვიადი ინტუიციითა და ანალიზით ხვდებოდა, დიდი ქვეყნები რასაც გეგმავდნენ მაშინ, როცა ეს გეგმა გორბაჩოვსა და შევარდნაძეს მაგიდაზე ედოთ. ამერიკელებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო სისტემები არ მუშაობდა, ამიტომ ოც და ოცდაათ კაცს, რომლებსაც ძალაუფლების ბერკეტები ექნებოდათ, თავისუფლად შეეძლოთ ამოდენა იმპერიის დანგრევა. ამერიკაში კი სისტემები მუშაობს და, მაგალითად, პრეზიდენტმა ბაიდენმა საერთოდ რომ დაკარგოს აზროვნების უნარი, ქვეყნის განვითარებას მაინც ვერავინ და ვერაფერი შეაფერხებს. **საბჭოთა კავშირი რომ უნდა დაენგრიათ, შევარდნაძემ ეს ძალიან კარგად იცოდა. აქედან გამომდინარე, იყო ერთი პრობლემა — შევარდნაძე მერე სად უნდა წასულიყო? ცხადია, სამშობლოში, საქართველოში!**

— მაშინ რა გამოდის, 1988 წლის ნოემბრის აქციების უკან, რომელიც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ და ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ დაიწყეს, შევარდნაძე იდგა?

— დიახ, სწორედ შევარდნაძე იდგა! გეგმა ასეთი გახლდათ — **ყველაფერი უნდა დაბრალებოდა ეროვნულ მოძრაობას, რათა მომხდარიყო მისი დისკრედიტაცია და მერე გამოჩენილიყო შევარდნაძე.** 1992 წლის 6 იანვარს ამ გეგმის პირველი ნაწილი შესრულ-

მაყვალა ბერიანიძე:

ისეთ რამეს გეტყვით, რაც თქვენ და საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა არ იცით!

კვირგვინოსნები

მაკა ჩიხლაძე
ჟურნალისტი

მიკვირს იმათი, ვინც ახლა იფურთხებით და მოთქვამთ, სწორედ ამ **ურთიერთფურთხების, ურთიერთსიძულვილის და ერთმანეთის თვალისდაუხამხამებლად გაწირვის** გამო არ ვუნდივართ არავის. „ალია“

კახაბერ ბუჩუკური
სამხედრო მიმომხილველი

ვისაც შეგიძლიათ, ოღონდ უწმაწური სიტყვებისა და გინების გარეშე, აუხსენით ამ მავნებელ „ოცნების“ ლიდერებს, **რომ დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს დებიძინაივანიშვილიზაციას.** ცოტა ძნელი წარმოსათქმელია, ახალი ტერმინია და შევა საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოში.

„ალია“

ეკა მოსიაშვილი
ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი

მოვითხოვ: უზრდელმა ცენზორმა, კაცთმოძულემ, არაევროპელმა, გოიმმა **ნანკა კალატოზიშვილმა** არ წაიყვანოს მომდევნო აქცია და იქ მისულ ათიათასობით **მიხეილ სააკაშვილის** მხარდამჭერს აღარ მოგვაყენოს შეურაცხყოფა!

„GTMEDIA“

ლევან ჟორჟოლიანი
ყოფილი პარლამენტარი

ნაცებს არ დავაბრუნებთ ხელისუფლებაში, მაგრამ არც პუტინი გვინდა.

„ახალი თაობა“

და, როცა ხალხის ამიერ არჩეული კანონიერი პრეზიდენტი და პარლამენტი დაამხეს და ქვეყნიდან განდევნეს.

გეგმის მეორე ნაწილი დაიწყო 1992 წლის 7 მარტიდან, როცა ქალბატონი ნანული ცაგარეიშვილის დაბადების დღეს შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში დაბრუნდა.

— მაინც რა იყო ამ გეგმის მთავარი მიზანი?

— გეგმის მეორე ნაწილის მთავარი მიზანი გახლდათ საქართველოს მოსახლეობის გაძარცვა და ფულისა და ქონების გარეშე დატოვება! ამ ჩანაფიქრის სისრულეში მოსაყვანად შევარდნაძემ ჩაატარა სუპერაფერა და ხალხს ტელევიზიით მიმართა — **ვინც შემნახველ სალაროში ფულს შემოიტანს და ანაბარს გახსნის, იმას ფულს გავუორმაგებთო!** ხალხმა არამხოლოდ დანაზოგი შეიტანა ბანკში, არამედ სახლები და სამკაულები გაყიდა, რათა თავიანთ შვილებს პურის ფული ჰქონოდათ. როგორც კი 1992 წლის 1 აგვისტოს ამ დეკრეტს ვადა გაუვიდა და ქართველმა ხალხმა შევარდნაძესა და მის ხელისბიჭებს **მამუკა ხაზარაძესა და მისთანებს** მთელი თავისი ავლა-დიდება ჩააბარა, ორ კვირაში, ანუ 1992 წლის 14 აგვისტოს, შევარდნაძემ აფხაზეთში ომი დაიწყო და ამით საქართველოს, ფაქტობრივად, ყელი გამოჭრა.

სოხუმის დაცემის, ჟიული შარტავას დახვრეტისა და ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის შემდეგ შევარდნაძემ საქართველოში პოლიტიკური გეგმის მესამე ნაწილის განხორციელება დაიწყო! საქმე ის გახლავთ, რომ 1993 წლის 27 სექტემბრის, ანუ სოხუმის დაცემის, შემდეგ საქართველოში 5 ათასზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე აფხაზებმა და რუსებმა მოკლეს, მაგრამ მსოფლიოს ამაზე ხმა არ ამოუღია. როცა უკრაინელები ამბობენ — ჩვენ სისხლით ვიხდით თავისუფლების ფასსო! — ჩვენ რა, არ გადავიხადეთ და არ ვიხდით? ჩვენ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არ გაგვინადგურეს? მოვიდა ვინმე და დაგვეხმარა? 300 ათას დევნილს ვინმემ ლუკმაპური მიაწოდა? მოხუცი პატრიარქი რომ აგროვებდა ცხინვალში დახოცილი ქართველი ბიჭების გვამებს, მაშინ ვინმე შეგვეხიდა? მოკლედ, სოხუმის დაცემის შემდეგ შევარდნაძემ **ირაკლი ბათიაშვილი** უშიშროებას განარიდა და უშიშროების მინისტრად **ავთანდილ იოსელიანი** დანიშნა.

— იოსელიანი თუ იგორ გიორგაძე?

— აი, სწორედ ამაშია შევარდნაძის, როგორც პოლიტიკოსის, მზაკვრობა! მან **ავთანდილ იოსელიანი** ერთ დღით თუ დღე-ნახევრით დანიშნა უშიშროების მინისტრად, მაგრამ მისი დანიშვნის ბრძანება თავისი ხელით დახია და ეს პოსტი **იგორ გიორგაძეს** უბოძა. **შევარდნაძემ იგორ გიორგაძე და ავთანდილ იოსელიანი სამკვდრო-სასიცოცხლოდ გადაჰკიდა ერთმანეთს, თუმცა, ამით ყველაფერი არ დასრულებულა — გიორგაძეს შევარდნაძემ პირველ მოადგილედ სწორედ ავთანდილ იოსელიანი დაუნიშნა!** ამ დღიდან მოყოლებული, ავთანდილ იოსელიანი ყოველთვის აკეთებდა იმის საწინააღმდეგოს, რისი გაკეთებისგანაც სხვადასხვა მოსაზრების გამო იგორ გიორგაძე თავს იკავებდა. ასე, მაგალითად, **თუ იგორ გიორგაძემ სენაკში უარი თქვა ზვიად გამსახურდიას ფიზიკურ ლიკვიდაციაზე, ავთანდილ იოსელიანი შევარდნაძის ამ დავალებას დიდი სიამოვნებით ასრულებდა და სატელევიზიო ინტერვიუებშიც არ მალავდა, რომ ის სამეგრელოს ტყეებში ზვიად გამსახურდიას დევნიდა.**

აქედან გამომდინარე, შევარდნაძე ენდობოდა და ეყრდნობოდა **შოთა კვირაიასა და ავთანდილ იოსელიანს,** რომლებიც **ზვიად გამსახურდიას** დევნიდნენ და არ ენდობოდა **იგორ გიორგაძეს,** რომელმაც შევარდნაძის ბრძანება არ შეასრულა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის წინააღმდეგ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია არ განახორციელა!

როგორც ერთხელ უკვე ვთქვით, ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის შემდეგ ცხონებულ **გურამ შარაძესთან** ერთად იგორ გიორგაძე არის ერთადერთი კაცი, რომელმაც ხელი არ მოაწერა დასკვნას იმის შესახებ, რომ ზვიად გამსახურდიამ თავი მოიკლა. ესეც მეორე სერიოზული მიზეზი გახლდათ იმისათვის, რათა შევარდნაძეს იგორ გიორგაძის წინააღმდეგ პროვოკაცია დაეგეგმა და უშიშროების მინისტრი მოეშორებინა. 1994 წლის თებერვალში საქართველოში აგორდა საერთაშორისო მნიშვნელობის სკანდალი და გასკდა ე.წ. კრედიტების თემა...

— ეს რომელი კრედიტებია, თემურ ჰყონიამ რომ თურქული კრედიტი შეჭამა, ის?

— ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარია იმ კრედიტებზე, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასცა. დასახელდა გვარები — ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი **შალვა ფიჩხაძე,** ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი **დემურ დვალიშვილი და ანზორ ცუცქირიძე-ხაჩიროვი.** 1994 წლის 5 მარტს დაიჭირეს **შალვა ფიჩხაძე,** რომელიც პირადად **შოთა კვირაიამ** დააპატიმრა. 1994 წლის აპრილში მოკლეს გენერალი **გია გულუა...** ისრები მიდიოდა სწორედ **შოთა კვირაიასკენ.** 1994 წლის 1 აგვისტოს მოკლეს **სოლიკო ხაბეიშვილი.** 1994 წლის 10 აგვისტოს **შალვა ფიჩხაძე** თავდებით გაათავისუფლეს, ხოლო **ანზორ ცუცქირიძე-ხაჩიროვის** საქმე ცალკე გამოყვეს.

აი, ამ ყველაფრის ფონზე სამთავრობო პრესაში დაიწყო **იგორ გიორგაძის კრიტიკა და შოთა კვირაიას ქება-დიდება.** პარალელურად სამთავრობო პრესა იცავდა **დემურ დვალიშვილს** და კითხულობდა — როგორ, დემურ დვალიშვილი შევარდნაძის გარეშე ნაბიჯს არ დგამდა და რა ხდება, იგორ გიორგაძე დემურ დვალიშვილს რომ უტევს, ე.ი. ამით შევარდნაძეს ებრძვის? ამასობაში დემურ დვალიშვილი გადადგა და თან გაიყოლა ის ჟურნალი, რომელშიც ვინ რამდენი კრედიტი წაიღო, ყველაზე ყველაფერი ჰქონდა ჩამოწერილი.

— იმავე სამთავრობო პრესაში გაჩნდა განცხადებები, რომ დემურ დვალიშვილი ალაპარაკებას აპირებდა.

— საბოლოოდ, **შოთა კვირაიამ** დაიბარა **დემურ დვალიშვილი,** რომელიც მასთან მიიყვანეს... **კულუარული ინფორმაციით, კვირაიამ დემურ დვალიშვილი თავის მისაღებში დახვრიტა!** მაშინვე გაავრცელეს ხმები, თითქოს დემურ დვალიშვილმა თავი მოიკლა... ამ მკვლელობას შეესწრო შოთა კვირაიას მოადგილე **გურამ ქარქაშაძე,** რომელიც კვირაიამ მაშინვე მოკლა თუ მერე აიძულა, რომ თავი მოეკლა, ზუსტად არ ვიცი! **ფაქტია, რომ გენერალი ქარქაშაძე ნამდვილად დემურ დვალიშვილის მკვლელობას შეესწრა.**

ზუსტად იმ დღეს, 1994 წლის 9 სექტემბერს, როცა კვირაიას მისაღებში დემურ დვალიშვილი მოკლეს, ეროვნული ბანკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა **შალვა ფიჩხაძემ** დატოვა საქართველო და ისრაელში წავიდა. 1994 წლის 3 დეკემბერს მოკლეს **გია ჭანტურია,** რითიც იმ საშინელ წელს ჩადენილი პოლიტიკური მკვლელობები დასრულდა.

როგორც წინა ინტერვიუში მოგახსენეთ, **შევარდნაძემ ჭანტურიას მკვლელობიდან სულ ცოტა ხანში მოულოდნელად დააჯილდოვა იგორ გიორგაძე, რის გამოც მას ირინა სარიშვილი სამკვდრო-სასიცოცხლოდ გადაემტერა. თემურ ხაჩიშვილმა,** რომელიც ციხის ადმინისტრაციის უფროსის კაბინეტში დავკითხე, დამიდასტურა, რომ ამ პოლიტიკური მკვლელობების უკან **შოთა კვირაია** იდგა!



„მამუკა გიორგაძემ შევარდნაძეს უთხრა — თქვენ რისი პოლიტიკოსი ხართ, ორი-სამი დღის შემდეგ რა მოხდება, იმას ვერ ხვდებითო! ამაზე შევარდნაძემ უპასუხა — ვაი, შენს პატრონს, ორი-სამი დღის შემდეგ რა მოხდება, ამას შენ ვერ ხვდები, თორემ მე ოცდახუთი-ოცდაათი წლის შემდეგ რა იქნება, ის ვიცი!“

„1995 წელს გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად, რომელიც სინამდვილეში ჯუმბერ პატიაშვილმა მოიგო, შევარდნაძე ხდება პრეზიდენტი!“

„ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა გულწრფელად იბრძოდნენ და ნამდვილი პატრიოტები იყვნენ, მაგრამ პოლიტიკური პროცესი იყო ვიღაცების მიერ მართული, რათა მხსნელისა და მშველელის მანტიით შევარდნაძე ჩამოეყვანათ!“

„სოხუმის დაცემის, ჟიული შარტავას დახვრეტისა და ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის შემდეგ შევარდნაძემ საქართველოში პოლიტიკური გეგმის მესამე ნაწილის განხორციელება დაიწყო!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

პაატა ზაქარეიშვილი
კონფლიქტოლოგი

როგორც შევარდნაძის დროს იყო, **ყოველდღე ქუჩაში 20 ათასი კაცი უნდა იდგეს, ყოველღამე კი 5 ათასი მაინც რჩებოდეს** და ერთი თვე მაინც ასე თუ გაგრძელდება, „ქართულ ოცნებას“ არაფერი ეშველება — **როგორც შევარდნაძე ჩამოიშალა, ისე ჩამოიშლებიან!**

„რეზონანსი“

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

სტატუსის მიღება „ქართული ოცნების“ გუნდისთვის ნამდვილად ვერ გახდებოდა ხელისუფლების შენარჩუნების საშუალება, **უამრავი ისეთი რამის გაკეთება მოუწევდათ, რაც მათ ძალაუფლებას საფრთხეს შეუქმნიდან.** ჩვენ ხომ მხოლოდ ხელისუფლების პრობლემა არ გვაქვს, **არც ოპოზიციაა დავარცხნილ-დალაგებული.**

„კვირის პალიტრა“

ოთო აბესაძე
ეკონომიკის დოქტორი

ვისაც ჰგონია, რომ **ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობაა,** პირდაპირ გეტყვით, მას ეკონომიკასთან შეხება საერთოდ არ ჰქონია.

„ალია“

გიორგი გაჩეჩილაძე
ყოფილი პარლამენტარი

დედაქალაქის წყალმომარაგება შეიძლება ოკუპანტს ჩაუგდო ხელში? ეს ნორმალური გადაწყვეტილებაა? როგორ შეიძლება, ეს ქართველმა ადამიანმა გააკეთო?

„ახალი თაობა“

პატიმარ სააკაშვილის ციხეში საკითხავი

სააკაშვილის „ძალის გამოღვიძება“ და რუსთავის საპყრობილეში მიძინება!



„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს მიხეილ სააკაშვილის ქართულ ენაზე დასტამბული მემუარების მიმოხილვას. ეს წიგნი ნაცთა ფიურერმა ჯერ კიდევ უკრაინაში ცხოვრებისას გამოსცა და იმდენად არის საინტერესო, რამდენადაც სწორედ ამ ნაშრომით გეგმავდა საქართველოში სარევოლუციოდ „ძალის გამოღვიძებას“, როგორც ადოლფ ჰიტლერი თავისი „მაინ კამპფით“, ანუ „ჩემი ბრძოლით“!

მიხეილ სააკაშვილი თავის მემუარებში, **ზურაბ ჟვანიას** საიდუმლოებით მოცულ სიკვდილზე საუბრის შემდეგ, იმ რეფორმების მიმოხილვაზე გადადის, საქართველოში რომ ჩაატარა! რა თქმა უნდა, მემუარისტი ამ ყველაფერს ისე გადმოსცემს, რომ თავი მსოფლიო მნიშვნელობის პოლიტიკოს-რეფორმატორად წარმოაჩინოს!

სააკაშვილი იმდენად პროფანია, რომ დაუფარავად ამზეურებს, რას ეფუძნებოდა მისი „რეფორმატორული აბსურდი“:

„ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენ ინსტინქტურად გვესმოდა, რომ დერეგულაციით უნდა დაგვეწყო. საჭირო იყო, ყველაფრის უფლება მიგვეცა. ჩინოვნიკები გვეკითხებოდნენ, რისი გაკეთება არ შეიძლებოდა. ჩვენ კი ვპასუხობდით — გააკეთეთ ყველაფერი, რასაც საჭიროდ ჩათვლით, სწრაფად შეცვალეთ ყველაფერი.

დერეგულაციისა და ნებართვების გაუქმების გადაწყვეტილება მე და ჟვანიამ, ახალგაზრდა მინისტრებმა მივიღეთ. შემდეგ ჩვენ შემოგვიერთდა ბენდუქიძე, რომელმაც ამას უფრო სისტემური საფუძველი შეუქმნა. მაგრამ ჩვენ ერთი ინსტინქტი გვქონდა — ყველაფრის გამარტივება“ *(მ. სააკაშვილი, „ძალის გამოღვიძება“, გვ. 92).*

ანუ, როგორც **ბენდუქიძე** ამბობდა — ყველაფერი იყიდება, სინდისის გარდაო! უსინდისობის პირობებში, რა თქმა უნდა!

სააკაშვილი არც მალავს, რომ ისეთი „რეფორმირებული“ დერეგულაციისა და ნებართვების სისტემა შემოიღო, რომ საქართველოში ნებისმიერ უცხოელს შეეძლო, ყველაფერი ეყიდა:

„საქართველოში მოგზაურობთ და რომელიღაც ფერმა მოგეწონათ. რამდენადაც მთელი კერძო საკუთრება საჯარო რეესტრის ელექტრონულ მონაცემებშია დარეგისტრირებული, თქვენ აიპადის ან ტელეფონის საშუალებით ხედავთ, ვის ეკუთვნის ეს ფერმა, რამდენი ჰექტარი უჭირავს და რამდენს შეადგენს მისი გასაყიდი ფასი. დავუშვათ, ფერმის პატრონი დაგთანხმდათ. საღამოს ადგილობრივ რეგისტრატურაში მიდიხართ და რამდენიმე წუთში გარიგებას არეგისტრირებთ, თითქოს ველოსიპედი იყიდეთ. ასეც უნდა ხდებოდეს“ *(იქვე, გვ. 96).*

სააკაშვილი იმასაც ღიად ყვება, უკვე გაპრეზიდენტებულს, როგორ დაუკავშირდა მას თვით ცნობილი მილიარდერი **ჯორჯ სოროსი,** რომელიც მის მთავრობას ხელფასს უხდიდა:

„ჯერ კიდევ ინაუგურაციამდე *(ანუ 2004 წლის 20 იანვრის საპრეზიდენტო კენჭისყრამდე — გ.გ.)* ***ჯორჯ სოროსმა დავოსში მიმიწვია, სადაც გაეროს განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი მალქოლმ ბრაუნი გავიცანი. ძალიან გამიმართლა, ჯორჯ სოროსმა ეს შეხვედრა რომ მოაწყო...სოროსმა ფონდის შექმნა შემოგვთავაზა: ის შემოიტანდა 2 მილიონ დოლარს, დანარჩენს კი — გაეროს სააგენტო. ბრაუნი დათანხმდა. ისინი დიდხანს ფიქრობდნენ, როგორ გაეფორმებინათ ეს იურიდიულად, ვინაიდან მანამდე ეს არასოდეს გაუკეთებიათ. შედეგად საკმარისი ფული — 30-40 მილიონი გამოჩნდა იმისთვის, რომ ხელფასები გადამეხადა საგადასახადოს ათეულობით თანამშრომლისა და გამომძიებლებისათვის, პოლიციისთვის, მინისტრებისთვის და მათი მოადგილეებისთვის, ასევე იმ ჯგუფისთვის, რეფორმებზე რომ მუშაობდა“*** *(იქვე, გვ. 100).*

ანუ როგორც ხედავთ, საქართველო პირველი ქვეყანა იყო მსოფლიო ისტორიაში, პრეზიდენტმა თავისი მთავრობა საერთაშორისო მასშტაბის უცხოელი ავანტიურისტისა და სავალუტო აფერისტის ჯიბის მონად რომ გახადა!

სააკაშვილი ასევე აღიარებით ჩვენებას იძლევა, როგორ დაერია განათლების სისტემას და როგორ გადაარჩინა პირადად **ბიძინა ივანიშვილმა** განადგურებას მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია:

„ჩვენ ბიუჯეტის მაქსიმალური რაციონალიზაცია დავიწყეთ: გავაუქმეთ ბევრი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მათი ხელმძღვანელებიც ხომ, ყველანი, თბილისის ცენტრში ცხოვრობდნენ. ისინი დიდი ხანია, აღარაფერს აკეთებდნენ. მეცნიერებათა აკადემია დარჩა და ეს ჩვენი დიდი შეცდომა იყო, ისიც, რეალურად, არაფერს აკეთებდა. ჩვენ მის დახურვას ვაპირებდით, მაგრამ ივანიშვილმა გვითხრა, რომ აკადემიკოსებს ხელფასს თავად გადაუხდიდა. უსაქმურების შენახვა გინდა? კი ბატონო! როდესაც დრო მოვიდა, მან ეს ჩვენ წინააღმდეგ გამოიყენა“ *(იქვე, გვ. 101).*

აი, ასე, ვითომც აქ არაფერიაო, ყვება სააკაშვილი, როგორ გაანადგურა მსოფლიო დონის ათობით სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი! და ამას დაამატეთ კიდევ უმაღლესი სასწავლებლებიდან 4 ათასამდე ღვაწლმოსილი პროფესორ-მასწავლებლის, მისივე სიტყვებით, „ჩარეცხვა“, უმოწყალოდ, უხელფასოდ, ქუჩაში გაყრა და მათ ადგილზე უმწიფარი, უმეცარი სოროსელი გოგო-ბიჭების მიყრა და გაპროფესორება!

მემუარისტი საოცარ ამბებს ყვება, როგორ ებრძოდნენ კორუფციას და კონტრაბანდას საბაჟოებზე:

„კერძო ტვირთებში არსებულ კონტრაბანდასთან ბრძოლა უფრო ძნელია, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარებაც შესაძლებელია. მთავარია, იყო მკაცრი და თანმიმდევრული. ქალები ბათუმიდან თურქეთში გადადიოდნენ, უკან დაბრუნებულებს, თითოს 30-40 კაბა ჰქონდა გადაცმული. ეს მასობრივი მოვლენა იყო. მათი გაშიშვლება გვიხდებოდა, მხოლოდ ერთ კაბას ვუტოვებდით. ამან იმოქმედა“ *(იქვე, გვ. 103).*

„დემოკრატიის შუქურა“ პირდაპირ ამბობს, ქალებს ვაშიშვლებდითო! „რეფორმატორია“ და...

შემდეგ სააკაშვილი ყვება, საიდან გაჩნდა საქართველოში უცხოელი ინგლისურის მასწავლებლების ჩამოყვანის იდეა:

„ინგლისურენოვანი მასწავლებლების ჩამოყვანის იდეა შემდეგნაირად დაიბადა. ჩემი მეუღლის ძმამ ნიდერლანდებში დაამთავრა ფილოლოგიის ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის შემდეგ ის მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ასწავლიდა ინგლისურ ენას. იყო ნიკარაგუაში, კამბოჯაში და ა.შ. ის არავითარ ანაზღაურებას არ იღებდა, გამოსაკვებად ძლივს ყოფნიდა ფული. ვიფიქრე, თუკი არსებობს ერთი ასეთი იდეალისტი, რატომ არ შეიძლება, სხვებიც იყვნენ?“ *(იქვე, გვ. 106).*

ნახეთ, როგორ ხსნის ამ წამოწყების არსს სააკაშვილი:

„მათ არა მხოლოდ ინგლისური, არამედ თანამედროვე კულტურა შემოჰქონდათ. წარმოიდგინეთ მთის სოფელი, რომლის ბილიკებზე ყოველ დილით დარბის, დავუშვათ, აფროამერიკელი გოგონა აიპადითა და ყურსასმენებით“ *(იქვე, გვ. 106).*

ანუ სააკაშვილმა საქართველო რომელიღაც კამბოჯას გაუთანაბრა, სადაც აიპადიან აფროამერიკელ გოგონას „კულტურა“ უნდა შემოეტანა! ჩვენ კარგად გვახსოვს ეს „კულტურა“, რომელიც, მაგალითად, ზუგდიდის რაიონში გამწესებულმა ერთ-ერთმა ასეთმა „ინგლისურის მასწავლებელმა“, **ვინმე ფლეთჩერმა** რომ შემოიტანა, როდესაც ფეისბუქზე ამაყად თავისი პირში ფალოსიმიტატორგაჩხერილი ფოტოები რომ გამოამზეურა!

თან ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ეს არაფრისმომცემი ავანტიურა საქართველოს ბიუჯეტს ათობით მილიონი დოლარი დაუჯდა: სააკაშვილმა საქართველოში 4 ათასამდე უცხოელი „მასწავლებელი“ ჩამოიყვანა, მათ, მართალია, ფულს არ უხდიდნენ, მაგრამ თავად მემუარისტის თქმით, იმ ოჯახებს, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ყოველთვიურად, კვების ხარჯებისთვის 300 დოლარს აძლევდნენ, ამ „ფლეტჩერებს“ კი წელიწადში ერთხელ ავიაბილეთებს უფინანსებდნენ სამშობლოში უფასოდ გასაფრენად და უკან დასაბრუნებლად!

ეს პროგრამა რამდენიმე წელში მიიხურა, რადგან სრული უაზრობა იყო! თუმცა, სააკაშვილმა საქართველოს თავის მოსაჭრელად ის კი დაწერა თავის მემუარებში, რომ უცხოელი მასწავლებლების ათობით გაუპატიურება მოხდა:

„იყო, რა თქმა უნდა, სიძნელეებიც. პირველ წელს 16 გაუპატიურება მოხდა. ეს კულტურის პრობლემა იყო. ასეთ შემთხვევებზე ძალიან მკაცრად ვრეაგირებდით. ყველა მოძალადე ციხეში ჩავსვით. მომდევნო წელს ექვსი გაუპატიურება იყო, კიდევ ერთი წლის შემდეგ — ორი, შემდეგ კი საერთოდ შეწყდა. ეს პროგრამა ხუთი წელი ფუნქციონირებდა. ახალმა ხელისუფლებამ ის დახურა“ *(იქვე, გვ. 106).*

სააკაშვილი საკადრო პოლიტიკაში თავისი „რეფორმატორული ხედვების“ დემონსტრირებისათვის სრული სერიოზულობით ყვება, როგორ დააინტერესა ვერა ქობალია, დათანხმებულიყო საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვნას:

„როდესაც, მაგალითად, ეკონომიკის მინისტრი გვჭირდებოდა და გვინდოდა, დაგვეინტერესებინა ვერა ქობალია, რომელიც კანადაში ცხოვრობდა, მას ძალიან დიდი ხელფასი დავუნიშნეთ, 10 ათასი დოლარი თვეში. მას იპოთეკური კრედიტი ჰქონდა და ჩვენ, კეთილსინდისიერად, ყოველთვიურად ვუხდიდით მას. აბა, როგორ გინდა სხვანაირად, თუკი უმაღლესი დონის სპეციალისტს იწვევ? ქობალია ძალიან კარგი მინისტრი აღმოჩნდა“ *(იქვე, გვ. 92).*

ვერა ქობალიას ყოველთვიურად 10 ათას დოლარს უხდიდნენ და თან იპოთეკურ სესხს უფარავდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან!

18

მიხეილ სააკაშვილი:

ჩვენ მეცნიერებათა აკადემიის დახურვას ვაპირებდით, მაგრამ ივანიშვილმა გვითხრა, რომ აკადემიკოსებს ხელფასს თავად გადაუხდიდა!

წარმოგიდგენიათ, ქობალიას ყოველთვიურად **10 ათას დოლარს** უხდიდნენ და თან იპოთეკურ სესხს უფარავდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან **„უმაღლესი დონის სპეციალისტს“ მაგიდაზე სტრიპტიზის ცეკვაში!**

ქობალია „კარგი მინისტრი“ კი იმიტომ იყო, რომ სააკაშვილს ყველგან შეეძლო, თან ჰყოლოდა ეს ქალბატონი, რადგან ის მთავრობის წევრად და ეკონომიკის მინისტრად ჰყავდა გაფორმებული!

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

დავით ზილფიმიანი
„ევროპელი სოციალისტების“ წევრი, პარლამენტარი

ნიკა გვარამიას რეკომენდაციას ვუწევ გათავისუფლებაზე — **უბრალოდ, შეგიძლია, შეიწყალო და მორჩა!**

„აიპრესი“

ვანო მაჭავარიანი
ექსპერტი

პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს **დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის მიღება,** მაგრამ ამისთვის „ქართულ ოცნებას“ უნდა მოვთხოვოთ, არ იყოს „ქართული ოცნება“.

„ინტერპრესნიუსი“

ლევან ბერძენიშვილი
პოლიტიკოსი

საქართველოს სირცხვილი, რომელსაც ჰქვია **ბიძინა ივანიშვილი,** უნდა მოვიშოროთ!

„ინტერპრესნიუსი“

კახა სამხარაძე
სამგორის გამგებელი

ჩემს თაობას ვეუბნები: **ვინც აქციაზე მივიდა, ქვეყნის მტრები ხართ** და ვისაც ეს გეტკინათ, ვისაც გინდათ, პასუხი პირადად გაგცეთ, მზად ვარ, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილზე შევხვდეთ.

„ინტერპრესნიუსი“

მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი ***ვახტანგ ნოზაძე*** *ოპოზიციის ბრძოლას არტურ მილერის „სეილემის პროცესს“ ადარებს, სადაც კეთილსინდისიერ ადამიანს დამნაშავედ წარმოაჩენენ, საზოგადოების ორ ნაწილად გახლეჩას ცდილობენ და ბოროტებას ფართო გზას უშლიან:*



ვახტანგ ნოზაძე:

ვინმე არტიომას ბიჭი გიგა მაქარაშვილი ვერ მასწავლის ჩემი ქვეყნის სიყვარულს!

— ეს ჰიბრიდული ადამიანები ქაოსითა და არეულობით იკვებებიან, აანონსებენ აქციებს, ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესებას ითხოვენ და ახალგაზრდების გამოყენებას ცდილობენ. საღ აზრს მოკლებული ადამიანი კი ყველაფერზე წამსვლელია. **„სეილემის პროცესში“** ზუსტად ეს არის — ბავშვები უდანაშაულო ადამიანს წირავენ და მერე ეს უკანასკნელი წუხს — რა ვქნა, შვილები როგორ გავზარდო, გზაზე როგორ დავაყენოო?

ამიტომ დავიცვათ ჩვენი შვილები, არ მოექცნენ ქვეყნის მტრების გავლენის ქვეშ, რომლებიც თავიანთ აქციებს ეროვნულ მოძრაობად ასაღებენ და 1989 წლის 9 აპრილის პროცესებს ადარებენ, თან 9 აპრილის მემორიალის თავზე ფეხებით დადიან!

— ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების წინააღმდეგ ხმამაღალი განცხადებები მსახიობებს არ გაუკეთებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ის მათ დახმარებასაც უწევდა და თეატრის შენობებიც დანგრევისგან იხსნა...

— ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან ბევრი ხელოვანი გადაარჩინა, სპორტსმენები, მეცნიერები... რა უნდა ვთქვა ჩემს კოლეგებზე, რომელთაც არასოდეს ამოუღიათ ხმა იმ საშინელებაზე, რაც თეატრალურ სამყაროში სააკაშვილის დროს ხდებოდა. ნახეთ, როგორ არის გაკეთებული ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრი, სხვა თეატრები, ჩვენი შენობაც ახლა რემონტდება... ამას გარდა, სადაც გვინდა, იქ მივდივართ, რა თემებზეც გვინდა, ვსაუბრობთ... ასე იყო სააკაშვილის დროს? **ნეტავ, კიდევ დაიბადოს საქართველოში ბიძინა ივანიშვილის მსგავსი პიროვნება.**

— ნინო ბურჯანაძეს პრეტენზია აქვს, ჩემს ოჯახს 10-ჯერ მეტი ქველმოქმედება აქვს გაწეულიო...

– ნინო ბურჯანაძეს შუბლის ძარღვი გაუწყდა.

„ნოდარ მელაძე როცა ტელევიზიიდან წავა, მებარგულადაც არავინ მიიღებს!“

ბურჯანაძეებისგან რაც გვახსოვს, 90-იან წლებში მოსახლეობისთვის მიყიდული რეზინივით შავი პურია.

შუბლის ძარღვი გაწყვეტილი აქვს **დავით ზურაბიშვილსაც** — ჩემი მეზობელია, უბანში არავის ესალმება და დაგვინახავს თუ არა, სხვა გზით მიდის. ამასაც პროტესტი აქვს, არჩევნები გამიყალბესო, შენს უბანში 2 ხმას რომ ვერ იღებ, რა არჩევნები გაგიყალბეს?! **აი, ასეთები ითხოვენ ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესებას...**

— ამას ითხოვს ევროპარლამენტიც... ბრიუსელიდან დაბრუნებულმა გიული ალასანიამ განაცხადა — როგორც კი გაიგეს ჩემი შვილის სახელი, სახე გაუნათდათო...

— **ვინ უნდა იყოს ევროპაში ისეთი, ვისაც სააკაშვილის ხსენებაზე სახე უნათდება?!** შეიძლება, ივანიშვილი ვიღაცას არ უყვარს, მაგრამ ვერ გამიგია, როგორ უნდა გიყვარდეს სააკაშვილი?! 9 წელი ერი მაგის გამოხტომებს იტანდა და ახლა მაგისკენ გახედვაც აღარ უნდათ.

ევრო-პარლამენტარები სააკაშვილისგან მოკლული შვილების დედებთან მივიდნენ, ან ნაწამებ პატიმრებთან, ან 300 ათას პრობაციონერთან და მერე გაუნათდეთ სახეები.

ვინც სააკაშვილს მხარს უჭერს, მგონია, რომ მათზე გადაღებული რაღაც კადრები კიდევ აქვს და შანტაჟის ქვეშ ამყოფებს. ამას გარდა, ამ მხარდამჭერის უკან რომ ფინანსებია, ლაპარაკი არ უნდა. **საქმარისია, თუნდაც ელენე ხოშტარიასთვის რუსეთიდან გადმოგზავნილი ფულის გახმაურებული ამბავიც. რუსეთში გადაღებები რომ მქონოდა და ჩემთვის ფული გადმოერიცხათ, ერთ ამბავს ატეხდნენ. ამათ კი დიდი ხნის განმავლობაში მოსდით ეს ფული, თან ორად ვყოფთო.** წარმოუდგენელია ასეთი რაოდენობის ჰონორარის გაცემა! ახლა გამოვიდა ხოშტარია და ჩემი ანგარიშები არასამთავრობოებმა შეისწავლონო... ანგარიშებში ბანკი არავის ახედებს, თანაც ეგენი ვიპკლიენტები არიან და მაგათზე ხელი ვის მიუწვდება? **გოგი ხოშტარია ეროვნულობაზე თავს რომ სდებს, ჯერ ზვიად გამსახურდიას დაუპირისპირდა, მერე შვილს საბჭოთა უშიშროების სკოლა გამოატარა... კიდევ ბედავენ და ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ გამოდიან.**

— თქვენი შეფასება?

– ირაკლი ღარიბაშვილი ნამდვილი ქართველია, უყვარს სამშობლო და ოჯახი, მისი ყველა სიტყვა სამშობლოს სიყვარულის დამადასტურებელია. ვინც აკრიტიკებს, ყველა ქვეყნის მტერია, აქაურებიც და სხვებიც.

მტრად მიმაჩნია **ზელენსკიც** და ვიღაც **არახამიაც.** ჩემი საძმაკაცო აფხაზეთში იბრძოდა, სახლი მაქვს ბიჭვინთაში, ქართველი ვარ და ვერ გავხდები ევროპელი, ჩემი კულტურა ევროპაში გამაქვს, სცენაზე ვდგავარ და ტაშს მიკრავს კულტურული ევროპელი. ახლაც გასტროლზე მივდივარ მალტასა და იტალიაში. **ვინმე არტიომას ბიჭი გიგა მაქარაშვილი ვერ მასწავლის ჩემი ქვეყნის სიყვარულს და იმას, თუ რა სჭირდება მის განვითარებას, მაქარაშვილის დაძახილზე ვერ ივლის საქართველო!**

— გგონიათ, სააკაშვილი მართლა მომაკვდავია და უცხოეთში გადაიყვანენ?

— სააკაშვილი ჯავრით კვდება, მაგას სხვა მომაკვდინებელი დაავადება არა აქვს და არა მგონია, გაუშვან! ამ ხნის განმავლობაში ბოდიში ერთხელაც არ მოუხდია. საკუთარ საქციელს არ ნანობენ სააკაშვილის სატელიტებიც, **ნოდარ მელაძე** როცა ტელევიზიიდან წავა, მებარგულადაც არავინ მიიღებს. ამათ აქციებზე დადიან უნიჭო, თავის პროფესიაში შეუმდგარი ადამიანები და გარეთ დგომაში ფულს ელოდებიან.

მივმართავ ყველას — ნუ გახდებით ბოროტების მსახურნი! ხალხის საწამებელ გილიოტინას სააკაშვილს საქართველოში არ დავადგმევინებთ!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ქეთევან დუმბაძე
ნოდარ დუმბაძის ქალიშვილი, პარლამენტარი

სიკვდილის წინ, იცით, რა გვითხრა მამამ? **შიმშილით რომ კვდებოდეთ, ყველაფერი გაყიდეთ, ოღონდ გულრიფში — არაო,** იმიტომ, რომ ჩემი სული იქ არისო. ამიტომ ვიცი, რომ **აუცილებლად დავბრუნდები აფხაზეთში.**

„სარკე“

მარიკა სამანიშვილი
მსახიობი

არ შემიძლია ისეთ სუფრასთან გაჩერება, სადაც მხოლოდ ჭამაა. **იპოლიტე ხვიჩია, თენგიზ ჩანტლაძე, თემო ჩირგაძე** რომ სუფრას გაუძღვებოდნენ, შეუძლებელი იყო, მოგეწყინა. დილამდე ხალხი სახლში არ მიდიოდა. იქ ვისწავლეთ ლექსი, სიმღერა, ექსპრომტები იწერებოდა... **აი, ეს იყო სუფრის აკადემია!**

„სარკე“

ბელა ალანია
შალვა ნაიდენოვის მეუღლე

დედამთილი ვარ! რას ერჩიან ხოლმე ამ დედამთილებს?! პირობას ვდებ, რომ კარგი ვიქნები. არც შვილიშვილის გაჩენაზე დავაჩქარებ, ყველაფერი თავად უნდა დაგეგმონ, თავად გადაწყვიტონ, როდის არის უმჯობესი მათთვის შვილის გაჩენა. **ჩვენთან ერთად საწოლში ღამე ფისო იძინებს. ბექამ გვითხრა, ძალიან მალე კატის მაგივრად შვილიშვილი გეყოლებათ და ის დაიძინებსო.**

„სარკე“

თამაზ ელიზბარაშვილი
ბიზნესმენი, ძაღლების თავშესაფრის მეპატრონე

იმისათვის, რომ **ქუჩაში შეამცირო ძაღლების რაოდენობა,** უნდა მოხდეს მათი მასობრივი სტერილიზაცია-კასტრაცია და აღარ გამრავლდებიან. **იმ ადამიანებზე, რომლებიც სახლში გაზრდილ ძაღლს მიატოვებენ, მაღალი ჯარიმა უნდა ვრცელდებოდეს.** ასეა ევროპაში — მაღალი ჯარიმაა და პატიმრობასაც კი უფარდებენ.

„სარკე“

ევროკომისიამ ევროსტატუსის მინიჭების ერთ-ერთ პირობად „დეოლიგარქიზაცია" ჩაგვიწერა. *— „რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილია ნაგულისხმევი, აბა, მე რომ ოლიგარქი არ ვარ და მაგის თავი არა მაქვს, ფაქტია",* ***— აცხადებს „კოკა-კოლას" თავკაცი თემურ ჭყონია და ოდნავ უხერხულობასაც არ გრძნობს. და მაინც, ვინ არის საქართველოში ოლიგარქი ან რამდენად სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის პროდუქტი, რასაც მისი კომპანია ქმნის? გვესაუბრება საქართველოში ინტეგრალური მედიცინის დამფუძნებელი, ექიმი, პროფესორი ზურაბ ქუმსიაშვილი:***

„ბედნიერია რუსეთი, რომელმაც „მაკდონალდსის" სახით დიდი ჭირი მოიშორა!"

ზურაბ ქუმსიაშვილი:

როგორც ექიმი, ვიძლევი რეკომენდაციას, რომ „კოკა-კოლა" და მსგავსი სასმელები რაც შეიძლება იშვიათად მივირთვათ!

— სამარცხვინოა, როცა თემურ ჭყონია ბიძინა ივანიშვილის **ოლიგარქობაზე** საუბრობს, კაცზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრობიდან გადადგა და პოლიტიკას საკუთარი ნებით გაერიდა. **კარგად გაერკვეს, ეგ ცნება რას გულისხმობს და ოლიგარქობა, უპირველესად, სააკაშვილს და მის გუნდელებს მოჰკითხოს, მაგალითად, გაქცეულ კეზერაშვილს, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტიდან დღემდე ხაფავს ფულებს.** ყველა ბიზნესის წილში ესენი სხედან, რაც, სხვათაშორის, ისევ და ისევ ამ ხელისუფლების ბრალია, რადგან პასუხი არ გაეცათ იმ დანაშაულებზე, რაც აქამდე უკეთებიათ.

თემურ ჭყონიას ბიზნესი შევარდნაძის ეპოქიდან იღებს სათავეს, როცა ამბროსევიჩმა მას 5-მილიონიანი საბანკო გარანტია, ფაქტობრივად, ხალხის რესურსი უბოძა და „კოკა-კოლას" ქარხანა გაახსნევინა.

— „კოკა-კოლას" ბიზნესს რომ მილიონები მოაქვს, თავისთავად ცხადია. მაგრამ საინტერესოა, რამდენად სასარგებლოა ეს სასმელი ორგანიზმისთვის?

— „კოკა-კოლას" აქვს დადებითი მხარეც, რაც ორგანიზმის დეზინფექციაში მდგომარეობს. მაგალითად, დიზენტერიის დროს „კოკა-კოლა" წამლის დანიშნულებასაც კი იძენს და სპობს კუჭ-ნაწლავში დაბუდებულ მავნე ბაქტერიებს. იგი დადებითად მოქმედებს ენტეროვირუსის დროსაც, მაგრამ ჯანმრთელობისთვის მისი ყოველდღიური მოხმარება არ არის რეკომენდებული, რადგან შეიძლება უამრავი დაავადება გამოიწვიოს.

— კერძოდ?

— დავიწყოთ დისბაქტერიოზით... „კოკა-კოლას" ძალუძს, მთლიანად გაანადგუროს კუჭ-ნაწლავში არსებული სასარგებლო მიკროფლორა, რომელიც საკვების მონელებაზეა პასუხისმგებელი. ცნობისათვის: **„კოკა-კოლა" 1886 წელს ნარკომანმა ჯონ პემბერტონმა გამოიგონა, რომელიც თავიდან ისეთი ალკოჰოლური სასმლის შექმნას ცდილობდა, რომელიც ნარკოტიკს შეცვლიდა, მაგრამ ამერიკის ზოგიერთ შტატში მშრალი კანონი მიიღეს, რის გამოც პოზიციის შეცვლა მოუწია.**

„კოკა-კოლას" შემადგენლობაში შედის ასპარტამი — შაქრის შემცვლელი ხელოვნური პროდუქტი, რომელიც ქიმიური გზით იქმნება. მწარმოებლები უარყოფენ, მაგრამ, რიგი კვლევების თანახმად, ის არის კანცეროგენი, რომელიც ტრანსფორმაციის შედეგად ფორმალდეჰიდად გარდაიქმნება და სიბრმავეს იწვევს. ასპარტამი ხელს უწყობს წონის უკონტროლო მომატებასაც, რაც უნდა გაითვალისწინონ დიეტაზე მყოფმა ადამიანებმა. ასპარტამი სხვა ამინომჟავებთან, მაგალითად, **გლუტამატთან** ერთად, ხელს უწყობს პათოლოგიური პროცესის განვითარებას, რასაც ნერვული უჯრედების დაზიანება და კვდომა მოსდევს.

„კოკა-კოლა" შეიცავს **ორთოფოსფორმჟავას,** რომელიც მჟავატუტოვან ბალანსს არეგულირებს. ის, რომ „კოკა-კოლა" საუკეთესო სარეცხი საშუალებაა, სწორედ ორთოფოსფორმჟავას დამსახურებაა. მასში მეტალი იხსნება. ამ სითხეს ხმარობენ რადიომოყვარულები, როდესაც სარჩილავიდან ნადების მოშორება სურთ. „კოკა-კოლას" შეუძლია, მოგაშოროთ თმაში ჩაწებებული საღეჭი რეზინი, შეუძლია, გაწმინდოს დამწვარი ტაფა, ამოაცილოს სისხლი დალაქავებული პერანგიდან, იგი ერთ-ერთი უძლიერესი საშუალებაა ჟანგის წინააღმდეგ, ასუფთავებს უნიტაზს ნადებისგან. 2 ლიტრი „კოკა-კოლა" საკმარისია ყველაზე ბინძური აუზის გასაწმენდადაც კი! იგი აქრობს ქონით დალაქავებულ ადგილებს პერანგზე, ნავთობიან ადგილებს იატაკიდან და ახლა წარმოიდგინეთ, რას იზამს ეს ნივთიერება ორგანიზმში!

„კოკა-კოლა" შეიცავს E-211 მარკირებით ცნობილ **ნატრიუმის ბენზოატს,** რომელიც საკვებ დანამატად ითვლება. დაუშვებელია „კოკა-კოლას" მირთმევა C ვიტამინის (ასკორბინის მჟავა) შემცველ პროდუქტთან, მაგალითად, ლიმონთან ერთად, რადგან ამ დროს ორგანიზმში წარმოიქმნება მძლავრი კანცეროგენი. „კოკა-კოლას" სისტემატურად დალევა ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. ეს სასმელი შეიცავს საღებავებს, ასევე ნივთიერებას სახელწოდებით „კარამელი", რომელსაც არაფერი აქვს საერთო კანფეტ კარამელთან და იგი უამრავი მავნე ნივთიერების თაიგულს წარმოადგენს. კარამელი რთული ქიმიური რეაქციით მიიღება მაღალი წნევის პირობებში შაქრის, ამიაკისა და სულფიტების მაღალ ტემპერატურაზე გაცხელებით. ამ დროს წარმოიქმნება ორგანიზმისთვის საშიში მთელი რიგი მავნე ნივთიერებები.

— არადა, „კოკა-კოლას" მომხმარებლები ძირითადად ბავშვები არიან...

— სწორედ მათთვის არის განსაკუთრებით სარისკო ეს პროდუქტი, რადგან შარდის გზით ორგანიზმიდან კალციუმის გამოდევნას უწყობს ხელს, რის გამოც ადამიანი უფრო და უფრო მეტ „კოკა-კოლას" ეტანება. ბავშვის განვითარებად ორგანიზმს, მის ძვლოვან სისტემას კალციუმის დიდი რაოდენობა სჭირდება, რის დღიურ ნორმასაც თანამედროვე პირობებში ისედაც ვერ ღებულობს, რადგან მაღაზიებში თითქმის არ იყიდება რძის ნატურალური პროდუქტები.

ცალკე საკითხია შაქარი. ინსულინის დონე ორგანიზმში მნიშვნელოვნად იზრდება „კოკა-კოლას" მილებიდან 20 წუთის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ „კოკა-კოლას" ოფიციალურ გვერდზე სასმელში შემავალი შაქრის რაოდენობა მითითებულია, ლაბორატორიულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ 330 მილილიტრი „კოკა-კოლა" შეიცავს 35 გრამ შაქარს, რაც ძალიან ბევრია, მითუმეტეს, როცა ადამიანი „კოკა-კოლაზე" დამოკიდებული ხდება! საკვებზე „კოკა-კოლას" მიტანებით მას ისედაც მწირი კვებითი ღირებულებაც ეკარგება. როგორც ექიმი, ვიძლევი რეკომენდაციას, რომ „კოკა-კოლა" და მსგავსი სასმელები რაც შეიძლება იშვიათად მივირთვათ!

— რას გვეტყვით საკვებზე, რომელიც „მაკდონალდსში" იყიდება?

— „მაკდონალდსში" გამოტანილი საკვები ჯანსაღი კვების წინაპირობად ვერაფრით ჩაითვლება, თუნდაც ე.წ. „ფრი", როდესაც კარტოფილი იწვება, თუნდაც პალმის ზეთში! დამანგრეველია ასევე ხორცი, რომელიც ჰამბურგერში გამოიყენება. მას სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად აწარმოებენ, შემდეგ ბრიკეტებში აფასოებენ და ყინავენ. საუბარია იმაზე, რომ ჰამბურგერი არანატურალური ხორცისგან, კერძოდ, საქონლის ცხიმისგან მზადდება, რომელსაც წინასწარ ამონიუმის ჰიდროქსიდში ალბობენ. შემდეგ მას ემატება საქონლის ტყავები, შინაგანი ორგანოები, სხვადასხვა ქიმიური ნაერთი, გემოსა და სუნის მიმცემი ნივთიერებები... გადამუშავების შედეგად ჯამში მიიღება ერთგვარი პასტა, რისგანაც კეთდება ჰამბურგერის შიგთავსი. მსგავსი ტექნოლოგიების აღწერით სავსეა ინტერნეტსივრცე. ჩემი, როგორც ექიმის, რეკომენდაციაა — **მოვარიდოთ ბავშვები „მაკდონალდსის" საკვებით ხშირ კვებას!**

— ახლახან გამოჩნდა ინფორმაცია, რომ „მაკდონალდსმა" რუსეთიდან ფეხი ამოიკვეთა, რაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს უკავშირდება.

— რუსეთს ამით არაფერი დაუკარგავს. პირიქით, **ბედნიერია რუსეთი, რომელმაც „მაკდონალდსის" სახით დიდი ჭირი მოიშორა!** დაიმახსოვრეთ: კარგი გემო ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ საკვები ხარისხიანი და სასარგებლოა! **ქარბი გემო და სუნი ხშირად საკვები დანამატებით არის განპირობებული, რასაც საკვების ხარისხთან პირდაპირი კავშირი არ გააჩნია, უფრო მეტიც — ეს საკვები დანამატები ჯანმრთელობისთვის სასტიკად საზიანოა.**

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

არის ასეთი აზრი!

თინათინ გოცაძე: მსოფლიო მუდამ იქნება საფრთხის წინაშე, ვიდრე ბიოლაბორატორიებში ამერიკელი სპეციალისტების მოღვაწეობა არ შეწყდება!

„22 მაისს საქართველო შეუერთდა ამერიკის ბიოლაბორატორიების წინააღმდეგ მებრძოლ საერთაშორისო კოალიციას, რომლის მიზანია, აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ბიოლოგიური ობიექტების დახურვა და ლიკვიდაცია. კოალიციაში შემავალი ყველა ქვეყანა: ***ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, პაკისტანი, ირლანდია, სომხეთი, ბულგარეთი, სერბეთი, უკრაინა, რუსეთი და უკვე საქართველოც*** *— ეწინააღმდეგება ბიოლოგიური იარაღის შექმნას, შემუშავებას, გავრცელებას, გამოყენებას და მოითხოვს ცალკეულ ქვეყნებში მოქმედი ამერიკის ბიოლაბორატორიების შემოწმებას!* ***— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი ექიმმა, ფიზიოლოგმა, მედიცინის აკადემიურმა დოქტორმა თინათინ გოცაძემ:***

—კოალიცია შეუპოვარ ბრძოლას უცხადებს ყველა იმ სამხედრო-ბიოლოგიურ ობიექტს, რომელიც თავისი ფუნქციობითა და აშშ-ის მიერ თავს მოხვეულ საშიშ პროექტებში მონაწილეობით არღვევს 1972 წელს შემუშავებული კონვენციის ნორმებს ბიოლოგიური იარაღის შემუშავების აკრძალვისა და ბიომასალების კონტრაბანდის შესახებ. **სწორედ ამერიკაა ის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის არსებული კონვენციის ჩარჩოებში ეწინააღმდეგება და ყველა საშუალებით ბლოკავს ამ საეჭვო ლაბორატორიათა ერთიანად შემოწმების მექანიზმს.**

— ნუთუ, საშველი არ არის? არადა, მსოფლიო მართლაც სერიოზული საფრთხის წინაშეა!

— მსოფლიო მუდამ იქნება საფრთხის წინაშე, ვიდრე ბიოლაბორატორიებში ამერიკელი სპეციალისტების მოღვაწეობა არ შეწყდება. ვითომდა კაცობრიობის საკეთილდღეოდ გამიზნული მეცნიერული კვლევები, სინამდვილეში ემსახურება მასობრივი განადგურების ბიოლოგიური იარაღის შექმნას, რომელიც მუშაობს **გენეტიკურ დონეზე!** სხვა საკითხია ის, რომ ზოგ ქვეყანაში, მაგალითად, უკრაინაში, ბულგარეთში, ყაზახეთში — ამაზე მწვავედ რეაგირებენ, მაშინ როცა, საქართველოში არავის ადარდებს ეს საკითხი — არც მთავრობას და არც ოპოზიციას.

— უკვე ვინმე დაზიანდა სერიოზულად?

— რა თქმა უნდა! უკრაინაში ბიოლაბორატორიათა ამოქმედების კვალად პერიოდულად შეინიშნებოდა ამა თუ იმ ინფექციის აფეთქებები:

2009 წელს ტერნოპოლში უცნობი ვირუსით გამოწვეული **ჰემორაგიული პნევმონიით** დაიღუპა 450 უკრაინელი;

2010-2011 წლებში ქოლერას აფეთქების გამო 33 ადამიანი გარდაიცვალა;

2014 წელს დაავადდა 800 უკრაინელი;

2016 წლის იანვარში ხარკოვში დაიღუპა 20 სამხედრო მოსამსახურე უცნობი ვირუსისგან, რომელიც გრიპის მსგავსი იყო, 2 თვის შემდეგ კი — 364 ადამიანი.

ეს ინფექციები აღმოცენდებოდა და ვრცელდებოდა იქ, სადაც განთავსებულია ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს ბიოლაბორატორიები!

ეს ფაქტები საგანგაშოდ უნდა აღიქვას მსოფლიომ და, მათ შორის, საქართველომაც, რადგან ერთ-ერთი ასეთი ბიოლაბორატორია საქართველოს დედაქალაქშიც ფუნქციონირებს და მას „ლუგარის ცენტრი" ჰქვია!

რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებისთანავე ჯანდაცვის მსოფლიო

«ეს ფაქტები საგანგაშოდ

ქართველი მეცნიერი, ჰომეოპათი და ექიმი ***კახა საბახტარიშვილი*** ***იმ, ერთი შეხედვით, უწყინარ ფიზიოლოგიურ პროცესს აღწერს, რასაც დაცემინება ჰქვია და აცხადებს, რომ ადამიანმა, რომელიც ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები დაავადების მატარებელია, 2 საათის განმავლობაში რამდენიმე დაცემინებით, შესაძლოა, 150 ადამიანი დაასნებოვნოს:***

საიდან მოდის ტრადიცია, როცა დაცემინების დროს ადამიანს „ჯანმრთელობასა“ და „სიცოცხლეს“ უსურვებენ!

კახა საბახტარიშვილი:

დაცემინებით შესაძლებელია, ზოგიერთი საშიში დაავადება გამოვიცნოთ!



— **დაცემინება,** როგორც ბუნებრივი რეფლექსი, ცნობილი ფიზიოლოგიური მოვლენაა. ცემინება ცხვირში შეღიტინების შეგრძნებით იწყება, რასაც ფილტვებიდან ჰაერის ძლიერი ნაკადის გამოტყორცნა მოჰყვება. ბოლოს პროცესი იმით მთავრდება, რომ პირის ღრუდან და ცხვირის ნესტოებიდან ლორწოსა და ნერწყვის წვეთები აეროზოლის სახით დიდი სიჩქარით გამოიდევნება და სამიდან შვიდ მეტრამდე მანძილზე ვრცელდება. **თუ ჩვეულებრივი სუნთქვის დროს ჰაერი ცხვირიდან დაახლოებით 2,5 კილომეტრი საათში სიჩქარით გამოიტყორცნება, ცემინების დროს ეს სიჩქარე 170 კილომეტრ საათამდეც კი აღწევს.** ცემინების დროს ქვედა სასუნთქ გზებში ძალიან მაღალი წნევა ვითარდება — ნორმაზე რამდენიმე ათეულჯერ მეტი.

— ბატონო კახა, საერთოდ რას ემსახურება ცემინება და რა სარგებლობა ან ზიანი მოაქვს მას ადამიანისთვის?

— ცემინება ადამიანის ერთ-ერთი დაცვითი რეფლექსია. საქმე ის გახლავთ, რომ ცხვირის ღრუს შიდა ლორწოვანი გარსი პირველი ბარიერია იმ ვირუსების, მიკრობების, ალერგენებისა და ბაქტერიებისთვის, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმში შეჭრას ცდილობენ. **როცა ეს მავნე ელემენტები ცხვირის ღრუს ლორწოვან გარსში მოხვდება, სამწვერა ნერვის ერთ-ერთი ტოტის მეშვეობით შემოჭრილი „უცხო სტუმრების“ შესახებ ინფორმაცია მომენტალურად გადაეცემა თავის ტვინს.** თავის ტვინის ნაწილში — მოგრძო ტვინში მდებარეობს **ცემინების ცენტრი,** რომლითაც ხორციელდება ცემინების აქტი და ამ ხერხით ორგანიზმი ცდილობს, პირის ღრუსა და ცხვირის ნესტოების საშუალებით ორგანიზმიდან განდევნოს მავნებლები. აქედან გამომდინარე, ცემინება ნებისმიერ შემთხვევაში სასარგებლო პროცესია და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაზეა ორიენტირებული. თუმცა, ამ პროცესს თან სდევს დიდი უხერხულობა და საფრთხე — **ვინც აცემინებს, ის ცდილობს, გათავისუფლდეს მავნებლებისგან, მაგრამ, თუ გარშემო მყოფებმა ამ მავნებლებით დაბინძურებული ჰაერი შეისუნთქეს, ცხადია, ეს მათი ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდია.** დახურულ სივრცეში ან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გრიპიანმა, კოვიდიანმა, ტუბერკულოზიანმა და, ზოგადად, ინფიცირებულმა ადამიანმა, რომელიც ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები დაავადების მატარებელია, 2 საათის განმავლობაში რამდენიმე დაცემინებით, შესაძლოა, 150 ადამიანი დაასნებოვნოს. მასაჩუსეტის უნივერსიტეტის კვლევების თანახმად, როდესაც დახურულ სივრცეში ინფიცირებული ადამიანი დააცემინებს, მისგან აეროზოლის სახით გამოფრქვეული ლორწო 20-30 წუთის განმავლობაში ჰაერში იმყოფება და შემდეგ ზედაპირზე ილექება. საკმარისია, დროის ამ მონაკვეთში ჯანმრთელი ადამიანი ამ სივრცეში მოხვდეს, რომ ის, დიდი ალბათობით, დასნებოვნდება.

— არსებობს თუ არა ადამიანი, რომელსაც ცემინების უნარი დაკარგული აქვს?

— თუ თავის ტვინში დაცემინების ცენტრი დაზიანებულია, მაშინ ასეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვერ დააცემინებს!

— დაცემინების დროს, როცა საზოგადოების გარემოცვაში ვართ, ვცდილობთ, ცხვირზე ხელი წავიჭიროთ და პირზე ცხვირსახოცი ან ხელი ავიფაროთ, რათა გარშემო მყოფები არ შევაწუხოთ. ეს უესტი ჰიგიენურად ცხადია, გამართლებულია, მაგრამ რამდენად კარგია იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამ გზით დაცემინების პროცესის ხელოვნურად ჩახშობას ცდილობს?

— დაცემინების შეჩერება შეუძლებელია, რადგან პროცესი, რომლის დაწყების შესახებაც თავის ტვინმა ბრძანება გასცა, აუცილებლად უნდა დასრულდეს! მაგრამ, თუ ასეთ დროს ადამიანი ცხვირზე ან პირზე ხელს აიფარებს, ფილტვებიდან დიდი წნევით გამოტყორცნილ ჰაერის ნაკადს გარეთ გამოსვლის საშუალება ვერ ეძლევა, ცხვირ-ხახასა და ფილტვებში დიდი წნევა ვითარდება და ბაქტერიები და ვირუსები, რომლებიც გარეთ უნდა გამოძევებულიყო, ევსტაქის მილის საშუალებით შუა ყურში ხვდება. ეს კი ნებისმიერ შემთხვევაში იწვევს შუა ყურის ანთებას. ამ დროს შესაძლოა, მოხდეს ყურის დაფის აპკის გახეთქვაც...

— მაშ, როგორ მოვიქცეთ, სწორად როგორ დავაცემინოთ?

— **დაცემინების დროს ცხვირსახოცის სახეზე აფარება მიზანშეწონილი არ არის!** ამით ვირუსებსა და ბაქტერიებს ცხვირსახოცზე „დავასახლებთ“ და მერე ჯიბით დავიწყებთ მათ ტარებას, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში ისევ ჩვენს ან სხვის ორგანიზმში მოხვდება. საერთოდ, სჯობს, ვატაროთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი, რომელსაც დაცემინების შემდეგ აუცილებლად გადავაგდებთ. **თუ დაცემინების დროს ცხვირსახოცი თან არ გვაქვს, თავი დაბლა დავწიოთ და მოხრილ იდაყვში დავაცემინოთ!**

— თვალგახელილი დაცემინება წარმოუდგენელია, რატომ?

— საქმე ის გახლავთ, რომ დაცემინების ცენტრი და თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც თვალების დახუჭვას განაპირობებს, ერთმანეთის გვერდიგვერდ არის მოთავსებული. როცა დაცემინების ცენტრი აქტიურდება, იმპულსი მყისიერად გადაეცემა ქუთუთოების კუნთების მამოძრავებელ ცენტრს და მყისიერად იხუჭება.

ბევრმა შესაძლოა, არ იცის, რომ დიდ ბრიტანეთში მხოლოდ დაცემინების შედეგად ავტოკატასტროფაში 2 მილიონამდე მძღოლი ხვდება. განსაკუთრებით საშიშია დაცემინება ველოსიპედით მოძრაობის დროს... დაცემინების პროცესში თვალი მომენტალურად იხუჭება და ადამიანი მართვაზე კონტროლს კარგავს. ამიტომ ჩემი რჩევაა, ვისაც ალერგია აწუხებს, გრიპი აქვს ან გაციებულია, საჭეს არ მიუჯდეს!

რაც გინდა, გასაკვირი იყოს, დაცემინებით შესაძლებელია, ზოგიერთი საშიში დაავადება გამოვიცნოთ! მაგალითად, **თავის ტვინის ანევრიზმა** ერთ-ერთი საშიში დაავადებაა. ადამიანი შესაძლოა, აბსოლუტურად ჯანმრთელად გრძნობდეს თავს და წარმოდგენაც არ ჰქონდეს, რომ თავის ტვინში რომელიმე სისხლძარღვი დეფორმირებულია, გათხელებულია და ნებისმიერ წამს გასასკდომად არის მზად. სწორედ ეს არის თავის ტვინის ანევრიზმა, რომლის აღმოჩენაც მხოლოდ და მხოლოდ თავის ტვინის კომპიუტერული დიაგნოსტიკით არის შესაძლებელი. **როდესაც ადამიანი დააცემინებს და თავის ძლიერ ტკივილს იგრძნობს, სასწრაფოდ უნდა ჩაიტაროს თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია, რადგან შესაძლოა, მას სწორედ ანევრიზმა ან ქალას შიდა სხვა პათოლოგია აღმოაჩნდეს!** ანევრიზმის გახეთქვის შედეგად მსოფლიოში ყოველწლიურად ასიათასობით ადამიანი იღუპება.

— კიდევ რა პათოლოგიების პროგნოზირება არის შესაძლებელი დაცემინებით?

— **თუ ქალს დაცემინების დროს ერთ-ერთ საკვერცხეში ძლიერი ტკივილი აქვს,** შესაძლოა, გარე ორსულობასთან გვქონდეს საქმე. **დაცემინებისას ყელის ტკივილი** შესაძლოა, სასუნთქი გზების ინფექციაზე, ან ყელის ანთებაზე — ფარინგიტზე მიგვითითებდეს! **დაცემინებისას ყურის ტკივილი** ხშირად ყურის ანთების მანიშნებელია, ხოლო **ზურგის მკერდის ტკივილი** — ოსტეოქონდროზის. საერთოდ, უნდა ვიცოდეთ, რომ დაცემინებისას ორმოცდაათამდე კუნთი აქტიურდება. დაცემინების აქტს ორგაზმს ადარებენ... დაცემინების დროს ადამიანი ზუსტად იმ სიამოვნებას განიცდის, რასაც ორგაზმის დროს! არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როცა ადამიანს სექსის დროს ცემინება აუტყდება. **საერთოდ, სასქესო ორგანოების სტიმულაციას თავის ტვინი აღიქვამს, როგორც გარეშე გამაღიზიანებელს, ამიტომ ტვინი გასცემს ბრძანებას, რომ მოხდეს განმუხტვა ორგაზმის ან ცემინების სახით.**

როცა ადამიანი სიბნელიდან მზის შუქზე გამოდის, შესაძლოა, ცემინება აუტყდეს, რადგან მხედველობის ცენტრი და ცემინების ცენტრი ერთმანეთთან ახლოს დგას. მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარში საფრანგეთში მოდაში შემოვიდა ბურნუთის შესუნთქვა, რაც დაცემინებას იწვევს. მაშინ მიაჩნდათ, რომ ხშირი დაცემინება სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საწინდარი იყო, რადგან ასეთ დროს ტვინი სუფთავდებოდა. სწორედ აქედან მოდის ტრადიცია, როცა დაცემინების დროს ადამიანს ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს უსურვებენ!

ესაუბრა ***დიტო ჩუბინიძე***

არის ასეთი აზრი!

„ეს ინფექციები აღმოცენდებოდა და ვრცელდებოდა იქ, სადაც განთავსებულია ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს ბიოლაბორატორიები!“

ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა **ტედროს ადჰანომ გებრეიესუსმა** ეს საფრთხე გაამჟღავნა, როცა უკრაინის მხარეს მოუწოდა საშიშ ინფექციათა გამომწვევების გაუვნებელყოფისაკენ. სწორედ მაშინ ყველამ გააცნობიერა მოსალოდნელი საშიშროება. რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ძალიან კარგად იცის, რა ექსპერიმენტები ტარდებოდა აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ, უკრაინის ტერიტორიაზე განთავსებულ ობიექტებში. ორგანიზაციამ, რომელიც მსოფლიოს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს, კარგად იცოდა და იცის, რას ემსახურებოდა ის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ხარკოვში, ლვოვში, კიევსა და ოდესაში სამხედროებისგან აღებულ სისხლის ნიმუშებს იკვლევდნენ. როგორც პროექტის ანგარიშშია მითითებული, სისხლის ნიმუშებს იღებდნენ 4 ათასი ჯარისკაცისგან **ჰანტავირუსებზე** ანტისხეულების გამოსაკვლევად, 400 ჯარისკაცისგან კი — **ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების** გამომწვევ ვირუსზე ანტისხეულების შესასწავლად. განსაკუთრებით საყურადღებოა და უნდა გამოიყოს ჰანტავირუსები, რომლებიც ადამიანს მღრღნელებისგან გადაეცემათ, რადგან ისინი სწორედ ჯანმოს მიერაა შეტანილი საგანგებო აგენტების ჩამონათვალში, რომლებიც ბიოლოგიური იარაღის სახით გამოიყენება. როგორ შეიძლება, ყოველივე ეს არ იწვევდეს შეშფოთებას?!

— საქართველოზე რას იტყვით?

— შეგახსენებთ, ეპიდემიოლოგები საქართველოშიც აღნიშნავდნენ, განსაკუთრებით საშიში დაავადების **ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების** შემთხვევების გახშირების ფაქტს. პირველად ამ დაავადების დიაგნოსტირება საქართველოში რამდენიმე წლის წინათ მოხდა, მაგრამ არავინ დაინტერესებულა არც დაავადების გახშირების მიზეზებით და არც მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები მოუკვლევიათ ისევე, როგორც ცრუ პანდემიის მოწინააღმდეგეთა გარდა არავის აუტეხავს ჩვენს ქვეყანაში განგაში, როდესაც პანდემიის დაწყების პირველ ეტაპზე პანდემიის ერთ-ერთმა ქურუმმა კმაყოფილმა გვამცნო, პისიარტესტირებით მოპოვებული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეთა ნიმუშები გამოსაკვლევად აშშ-ში გადაიგზავნაო.

ეს მაშინ, როცა, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის რამდენიმე თანამშრომელმა მოითხოვა იმ კვლევის გასაჯაროება, რომელიც მიზნად ისახავდა უკრაინის სხვადასხვა რეგიონის, ცალკეული კუთხეების მოქალაქეთა ბიოლოგიური ნიმუშების აღებას იმ მიზნით, რომ შეესწავლათ ადამიანის ორგანიზმზე სხვადასხვა საშიში ვირუსების, მათ შორის, ჰემორაგიული ცხელების, ჰანტავირუსების და სხვათა ზემოქმედება. **ცხადია, ამერიკულ მხარეს ამით ხელში ჩაუვარდა სხვადასხვა გენოტიპის ადამიანთა ნიმუშები.** ეს კარგად იციან რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის მფლობელ ქვეყანაშიც, მაგრამ აქ ყველა დუმს, მათ შორის, უსაფრთხოების სამსახურიც. არადა, საინტერესოა, როდემდე უნდა იყვნენ სირაქლემის პოზაში ჩვენთან?

ამიტომაც ფიქრობს ბევრი ქვეყანა და, მათ შორის, საქართველოც ჯანმოს დატოვებას! ამიტომაც შეუერთდა საქართველო ამერიკის ბიოლაბორატორიების წინააღმდეგ მებრძოლ საერთაშორისო კოალიციას და ბოლომდე იბრძოლებს!

ესაუბრა ***ზაზა დავითაია***

უნდა აღიქვას მსოფლიომ!»





ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: 1. მდინარის სადენი ჩაღრმავება; 6. პარლამენტის პერიოდული სხდომა; 9. დარბაზობა, საზეიმო წვეულება; 10. მზის ქოლგა; 11. მატარებლის სამოძრაო ძელი; 12. სოკოს გამრავლების ორგანო; 13. მსხვილი მონოპოლისტური კაპიტალის წარმომადგენელი; 17. წარსული დრო; 18. ხელოვნების დარგი; 20. პირის ლორწოვანი გარსის ანთება; 21. ჯუჯა ცხენი; 23. ფრანგ მეფეთა დინასტია; 24. საჯარისო ქვეგანყოფილება; 25. მდინარე აღმოსავლეთ საქართველოში.

ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: 1. ასლი; 2. გადამდნარი ღორის ქონი; 3. სააღდგომო ნამცხვარი; 4. ერთგვარი კანფეტი; 5. რისამე გრაგნილი; 6. ფრანგი მწერალი ... დე ბერჟერაკი; 7. გ. ფლობერის რომანი; 8. მჟავების ჭარბი შემცველობა სისხლში; 14. სახელმწიფო ლიეტუვას ძველი სახელი; 15. შეუღლებასთან დაკავშირებული სიტყვის ნაწილი; 16. ელემენტების თანაბარზომიერი პერიოდული მონაცვლეობა; 18. ახალზელანდიური უფრთო ფრინველი; 19. ციფრობრივი ნიშანი, აღნიშნავს სიდიდის არარსებობას; 21. თითოეული წევრის მიერ შეტანილი წილი საერთო საქმეში; 22. ქართული ნ-ს სახელი.

ᲛᲙᲕᲚᲔᲚᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲐᲨᲙᲐᲠᲐᲕᲔᲑᲐ

— თქვენ ის აქ, კაბინეტში ნახეთ?

— დიახ, ბატონო ინსპექტორო, ეს ყველაფერი საშინელებაა. ის ხომ ჩემი საუკეთესო მეგობარი იყო. ჩვენი მეგობრობისათვის ხელი იმ გარემოებასაც კი არ შეუშლია, რომ ის ჩემს საცოლეზე იყო შეყვარებული და უცებ ასეთი უბედურება.

— თქვენ ამტკიცებთ, რომ, როცა ეს მოხდა, შინ იმყოფებოდით?

— დიახ, ბატონო ინსპექტორო, მე შინ ვიყავი. უცებ გაისმა ტელეფონის ზარი, ავიღე ყურმილი და მომესმა ჩემი მეგობრის პაულის ხმა, რომელიც საშველად მიხმობდა. შემდეგ რაღაც ხმაური გავიგონე, თითქოს ყურმილი დავარდა, მაგრამ ტელეფონი კვლავ მუშაობდა. ამრიგად, მე უნებლიეთ აღმოვჩნდი შემთხვევის მოწმე. დავდე ყურმილი და შემდეგ დავრეკე პოლიციაში, მერე აქ მოვედი.

— თქვენ მართალს არ ამბობთ, იძულებული ვარ, დაგაპატიმროთ, როგორც მკვლელობაში ეჭვმიტანილი.

ᲠᲐᲢᲝᲛ ᲛᲘᲕᲘᲓᲐ ᲘᲜᲡᲞᲔᲥᲢᲝᲠᲘ ᲕᲐᲠᲜᲘᲙᲔ ᲐᲛ ᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲐᲛᲓᲔ?

მოკლულს ყურმილის დადება რომ ვერ მოესწრო, როგორც ეს განაცხადა მისმა მეგობარმა, მაშინ ეს უკანასკნელი ხაზის ბლოკირების გამო პოლიციაში ვერ დარეკავდა და კიდევ — ეჭვმიტანილს არ შეიძლებოდა ზუსტად სცოდნოდა, სად იმყოფებოდა მოკლული, როცა ის საშველად უხმობდა. ამის მიუხედავად, მან პოლიცია მოკლულის სახლში გამოიძახა.

ᲡᲙᲐᲜᲕᲝᲠᲓᲘᲡ ᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲘ:

ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: 1. კალაპოტი; 6. სესია; 9. რაუტი; 10. პარასოლი; 11. რელსი; 12. სპორა; 13. ოლიგარქი; 17. ნამყო; 18. კინო; 20. სტომატიტი; 21. პონი; 23. ვალუა; 24. ბატალიონი; 25. იორი.
ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: 1. კოპიო; 2. ლარდი; 2. პასკა; 4. ირისი; 5. რულონი; 6. სირანო. 7. სალამბო; 8. აციდოზი; 14. ლიტვა; 15. გამია; 16. რიტმი; 18. კივი; 19. ნული; 21. პაი; 22. ნარ.

10 ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ ᲘᲜᲢᲔᲚᲔᲥᲢᲣᲐᲚᲗᲐᲗᲕᲘᲡ ᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲘ:

1. 101 მ; 2. სამხრეთ აფრიკის დედაქალაქი პრეტორია; 3. თბილისის ზღვა; 4. ორბიტა; 5. მიქელანჯელო; 6. გრენლანდია; 7. მათემატიკოსი; 8. „მოქცევაი ქართლისაი"; 9. გრძელაძე; 10. გუდიაშვილი;.

ᲙᲠᲝᲡᲕᲝᲠᲓᲘᲡ ᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲘ:

1. როსინანტი; 2. მორზე; 3. იაქე; 4. ნანტი; 5. ანტი; 6. ნოდარ; 7. რვა; 8. ბოა; 9. ზაქი; 10. დარ; 11. მერი; 12. რკინა; 13. იუნგა; 14. პატი; 15. ეცი; 16. რენო; 17. ერი; 18. ბეცი; 19. ვანგა; 20. ნოე; 21. გრიმები; 22. მიდია; 23. მარაო; 24. მაინ; 25. იო; 26. მოა; 27. ჰობოი; 28. რაო; 29. ივ; 30. ფოფოდია; 31. იანი; 32. ვო.

ფოტოები: ლეილა ყიფიანი; ვენეცია; ჟან რენო.





1. საქართველოს ულამაზეს ტბას, რომელიც აფხაზეთში მდებარეობს, **რიწის ტბა** ეწოდება. ის ყველაზე ღრმა ტბაა ქვეყანაში, **რამდენია ამ ტბის სიღრმე?**

2. **რომელი ქალაქია ალმასის საბადოებზე გაშენებული?**

3. 1951 წლის ნოემბერში თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მახათის მთის გადაღმა, მლაშე ტბების ადგილას გაკეთდა დიდი წყალსაცავი. **რა ჰქვია ამ წყალსაცავს?**



4. **რა ეწოდება გზას, რომელზეც ციური სხეულები მოძრაობენ?**

5. ვატიკანში, რომის პაპის რეზიდენციაში, სიქსტის კაპელაში, საკურთხევლის კედელზე, მოხატულია განთქმული ფრესკა **„საშინელი სამსჯავრო". ვინ არის ფრესკის ავტორი?**

6. ამ კუნძულზე მხოლოდ სანაპირო ზოლში ხარობს მცენარეები, მაგრამ მაინც **მწვანე კუნძულს** უწოდებენ. **რა ჰქვია ამ კუნძულს?**

7. რა პროფესიის იყო ცნობილი ინგლისელი მწერალი, ავტორი წიგნისა **„ალისა საოცრებათა ქვეყანაში" ლუის კეროლი?**

8. რომელ ისტორიულ-ლიტერატურულ ძეგლშია აღწერილი ქართველთა განმანათლებლის **ნინოს ცხოვრება და მოციქულებრივი ღვაწლი?**

10. **რომელი მხატვარი ხატავდა ადამიანებს უყუროდ?**

9. რა გვარის იყო **ლუარსაბ თათქარიძის** ცოლი **დარეჯანი?**

როგორ დავიცვათ თავი ოსტეოპოროზისაგან?

*ტერმინი — **ოსტეოპათია** — **ძვლოვანი სისტემის სხვადასხვა დაავადების საერთო დაავადებაზე მიანიშნებს. ამ დაავადებათა შორის საყურადღებო და მნიშვნელოვანია ფართოდ გავრცელებული ძვლოვანი სისტემის პათოლოგია, რომელშიდაც ამ კონკრეტული შემთხვევისათვის მოიაზრება დაავადება — ოსტეოპოროზი, რომელსაც საერთაშორისო ტერმინოლოგიაში ძვლის გამეჩხერებასაც ეძახიან.** აღნიშნული ტიპის ძვლის დაავადება რთულ და სერიოზულ დაავადებათა ნომენკლატურას მიეკუთვნება და ამ დაავადების შემთხვევაში ადამიანის ორგანიზმს — კერძოდ, მის საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. **აღნიშნული დაავადების შემთხვევაში აღინიშნება ძვლის სიმკვრივის პროგრესირებადი შემცირება, ძვალს აკლდება სიმყარე და მოტეხილობათა რისკი იმატებს.** როდესაც ძვალი საღია და ნორმალურ მდგომარეობაშია, იგი თავის ქსოვილში შეიცავს მინერალური ელემენტების გარკვეულ რაოდენობას. აქ აუცილებელია, საკმაოდ ბევრი მინერალური ელემენტი თვისობრივ-რაოდენობრივად მოცემული იყოს გარკვეული რაოდენობით. ამ ელემენტთა აღნიშნული თვისობრივ-რაოდენობრივი ფარდობის მხრივ დარღვევა განაპირობებს სწორედ დაავადება **ოსტეოპოროზის** განვითარებას. მკვლევარები ამ ელემენტებიდან უპირატესობას უფრო მეტად მაინც, ძვალში **კალციუმისა** და **ფოსფორის** შემცველობას ანიჭებენ. ეს ფაქტი იმითაა განპირობებული, რომ სწორედ ეს ელემენტები სძენენ მათ სიმყარესა და სიმკვრივეს. ძვლები მკვრივი რომ იყოს, აუცილებელია, ორგანიზმმა სათანადო ოდენობით მიიღოს **კალციუმი** და სხვა **მინერალური მარილები** და საკმარისი ოდენობით წარმოქმნას ზოგიერთი ჰორმონი, კერძოდ, **პარატ-ჰორმონი, ზრდის ჰორმონი, კალციტონინი, ესტროგენი** (ქალებში) და **ტესტოსტერონი** (მამაკაცებში). ორგანიზმმა საკვებთან ერთად მიღებული **კალციუმი** რომ აითვისოს და იგი ძვლის ქსოვილში ჩართოს, აუცილებელი და საჭიროა **D-ვიტამინი.***



განასხვავებენ ოსტეოპოროზის რამდენიმე სახეს:

1. მენოპაუზის შემდგომი ოსტეოპოროზი განპირობებულია მთავარი ქალური ჰორმონის — **ესტროგენის უკმარისობით, რომელიც კალციუმის ცვლის რეგულაციასა და ძვლებში მის ჩართვაში მონაწილეობს. ოსტეოპოროზის** სიმპტომები ქალებს, ჩვეულებრივ, 51-დან 75 წლამდე ასაკში გამოაჩნდებათ ხოლმე, თუმცა, არ არის გამორიცხული, უფრო ადრეულ ან გვიანდელ ასაკშიც განუვითარდეთ.

2. სენილური ოსტეოპოროზი, სავარაუდოდ, იმ დისბალანსის შედეგია, **კალციუმის ასაკობრივ დეფიციტს და ძვლების დაშლისა და ძვლის ახალი ქსოვილის წარმოქმნის სიჩქარეებს შორის რომ წარმოიქმნება. სენილური ოსტეოპოროზი** ქალებს ორჯერ უფრო ხშირად ემართებათ, ვიდრე მამაკაცებს. იგი 70 წლის ასაკში იჩენს თავს და ხშირად თანხვდება მენოპაუზის შემდგომ ოსტეოპოროზს.

3. მეორეული ოსტეოპოროზი, შესაძლოა, თირკმლების ქრონიკული უკმარისობისას, ფარისებრი და თირკმელზედა ჯირკვლების დაავადებისას, ზოგიერთი პრეპარატის, მაგალითად, **კორტიკოსტეროიდების, ბარბიტურატების, ეპილეფსიის საწინააღმდეგო წამლებისა და ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების მიღების შემდეგ ჩამოყალიბდეს.** ოსტეოპოროზის განვითარებას ალკოჰოლისა და თამბაქოს ჭარბი მოხმარებაც უწყობს ხელს.

4. იდიოპათიური იუვენილური ოსტეოპოროზი ბავშვებსა და ახალგაზრდებს ემართებათ. ამ შემთხვევაში სისხლში კალციუმიცა და ჰორმონებიც ნორმალურ დონეზეა, მაგრამ ძვლის სიმკვრივე მაინც იკლებს. მიზეზი უცნობია.

ქალებისთვის ოსტეოპოროზის განვითარების რისკ-ფაქტორებია:

1. ოჯახის წევრების ოსტეოპოროზი;

2. რაციონში კალციუმის ნაკლებობა;

3. ცხოვრების უძრავი წესი;

4. ანამნეზში ორსულობის უქონლობა (ესე იგი, თუ არასოდეს ყოფილა ორსულად);

5. კორტიკოსტეროიდებისა და ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონული პრეპარატების მიღება;

6. ადრეული მენოპაუზა (კლიმაქსი);

7. სიგარეტის წევა;

8. სპირტიანი სასმელების უზომო სმა;

9. ევროპეიდული ან მონგოლოიდური რასისადმი კუთვნილება.

ვინაიდან ძვლების სიმკვრივე ნელა მცირდება, დაავადება თავდაპირველად უსიმპტომოდ ვითარდება, ზოგიერთს კი ჩივილები არც ხანდაზმულობისას აწუხებს. ტკივილი და ძვლების დეფორმაცია თავს მაშინ იჩენს, როდესაც ძვლის სიმკვრივე იმდენად მცირდება, რომ იგი დაშლას იწყებს ან ტყდება.

ხერხემლის მალის კომპენსირებული მოტეხილობისას, შესაძლოა, წელის არეში ქრონიკული ტკივილი აღმოცენდეს. ასეთი მოტეხილობა სპონტანურად ან მცირე ტრავმის დროს ვითარდება. ტკივილი, ჩვეულებრივ, მოულოდნელად აღმოცენდება ზურგის მიდამოში და სიარულისას ან დგომისას იმატებს. თავდაპირველად დაზიანებული მიდამო შეხებისას შესაძლოა, მტკივნეული იყოს. რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში მტკივნეულობა თანდათან ქრება. რამდენიმე მალის მოტეხილობისას ხერხემალი დეფორმირდება, რაც კუნთების დაჭიმულობას და ტკივილს იწვევს.

ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მოტეხილობაა ბარძაყის ძვლის ყელის მოტეხილობა, რომელიც მოხუცებულთა ინვალიდობის მთავარი მიზეზია. **ოსტეოპოროზის** ფართოდ გავრცელებულ გამოვლინებად ითვლება წინა მხარის სხივის ძვლის მოტეხილობაც. აღსანიშნავია ისიც, რომ **ოსტეოპოროზით** დაავადებულებს მოტეხილობა ძნელად უხორცდებათ.

ოსტეოპოროზის მკურნალობის არსი ძვლის სიმყარის მომატებაა. ვინაიდან ამ დაავადების წარმოშობას უმთავრესად **კალციუმის** ნაკლებობა განაპირობებს, ლოგიკურია, ვიფიქროთ, რომ პათოლოგიის სიმპტომებს ორგანიზმში სწორედ **კალციუმის** შეტანა შეამცირებს ან გააქრობს. არსებობს ოსტეოპოროზის მკურნალობის რამდენიმე კლასიკური სქემა:

1. კალციუმს პლუს **D ვიტამინი** — ეს უკანასკნელი, როგორც ვთქვით, ორგანიზმის მიერ კალციუმის ათვისებას და მის ძვლებში ჩალაგებას უზრუნველყოფს;

2. კალციუმის შემცველ ქიმიურ პრეპარატებს პლუს ქალური ან მამაკაცური ჰორმონები (ამ წამლების ქიმიურობას და სიძვირეს თავი რომ დავანებოთ, ორგანიზმში ამ პრეპარატების მეშვეობითაც კალციუმის საკმაოდ მოკრძალებული ოდენობა ხვდება);

3. ოსტეოპოროზის მკურნალობისას გამოიყენება **ბისფოსფონატები, მაგალითად, ნატრიუმის ალენდრონატი.** ვისაც მისი მიღება მიზეზთა გამო არ შეუძლია, უნიშნავენ **კალციტონინს,** რომლის მიღებაც შეიძლება როგორც აეროზოლის სახით (აეროზოლის ერთი ბალონით ორგანიზმში შედის მხოლოდ 640 მიკროგრამი კალციუმი), ასევე — კუნთებში ინიექციითაც;

4. სამკურნალოდ იყენებენ **ფტორის** პრეპარატებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ძვლის სიმკვრივის ზრდას ისინიც უზრუნველყოფს, მათი მიღება ბევრისთვის არ არის რეკომენდებული, რადგან **ფტორის** მოქმედებით ძვლის სიმყიფე იზრდება.

დაავადების პროფილაქტიკა უნდა დაიწყოს პირველი ნიშნების გამოვლინებამდე გაცილებით ადრე. ძვლების სიმკვრივე ასაკის მატებასთან ერთად იზრდება და მაქსიმუმს 30 წლის ასაკში აღწევს, შემდეგ კი თანდათან იკლებს. ანუ, სავარაუდოდ, სწორედ ამ ასაკიდან ან ცოტა მოგვიანებით უნდა დაიწყოს **ოსტეოპოროზის** პროფილაქტიკა. ოსტეოპოროზის ადრეული პროფილაქტიკისათვის კი საჭიროა ისეთი პაციენტების გამოვლინება, რომლებიც რისკ-ჯგუფებში შედიან.

ოსტეოპოროზის განვითარების რისკ-ფაქტორებია:

1) **კონსტიტუციური ფაქტორები:** სქესობრივი (უპირატესად, ქალებში), მენოპაუზა, დაბერება, გვიანი მენარქე, ოსტეოპოროზის ოჯახური ანამნეზი, ევროპააზიური რასა, სუსტი, ნაზი აღნაგობა, ანამნეზში პათოლოგიური მოტეხილობების არსებობა.

2) **დაავადებები და ზოგიერთი პრეპარატის მიღება. ენდოკრინული დაავადებები:** მამაკაცებსა და ქალებში სასქესო ჰორმონების დეფიციტი, კუშინგის სინდრომი, თირეოტოქსიკოზი — ჰიპერპარათირეოზი (ბოლო ორი დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიაა); მალაბსორბციის სინდრომი: ცელიაკია, ნაწლავის — კუჭის რეზექციის შემდგომი პერიოდი; ღვიძლის, თირკმლის და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ქრონიკული დაავადება; მასის (წონის) დაკარგვა (მაგალითად, ნერვული ანორექსიის დროს); რევმატოიდული ართრიტი და სხვა შემაერთებელქსოვილოვანი დაავადებები;

ზოგიერთი პრეპარატის მიღება: გლუკოკორტიკოსტეროიდები; ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები (გადაჭარბებული დოზით); ჰეპარინი (ხანგრძლივად); კრუნჩხვის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებები; ანტიანდროგენები (იყენებენ პროსტატის ჯირკვლის კიბოს დროს);

3) **დაცემის მაღალი რისკი:** კოორდინაციის დარღვევა, მხედველობის დარღვევა, კუნთოვანი სისუსტე, სედაციური (დამამშვიდებელი, ძილისმომგვრელი) თერაპია, ჰიპოტენზიური (წნევის დამწევი) თერაპია;

4) **კვება და ცხოვრების წესი:** თამბაქოს წევა, ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება, ჰიპოდინამია („ჰი-პოს" — მცირე, „დინამია" — მოძრაობა), იმობილიზაცია, კალციუმის არასათანადო რაოდენობით მიღება, **D ვიტამინის** დეფიციტი.



5 პროდუქტი კარგი ჰემოგლობინისთვის

რკინა — ეს არის მიკროელემენტი, რომელიც აუცილებელია სისხლის წითელი სხეულების (ერითროციტების) გამოსამუშავებლად. ამ სხეულების მთავარი ფუნქცია ორგანოებისა და ქსოვილების ჟანგბადით მომარაგებაა. რკინა, აგრეთვე, შედის ბევრი ცილისა და ფერმენტის შემადგენლობაში, რომლებიც ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში გვეხმარება. იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზმს აკლია ეს ელემენტი, იწყება დარღვევები გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებში, საკვების გადამმუშავებელ და სასუნთქ ორგანოებში.

პროდუქტები, რომლებიც მდიდარია რკინით:

1. პირველ ადგილზეა **ღვიძლი და თირკმლები. ღვიძლი, აგრეთვე, მდიდარია ვიტამინებით, მიკრო და მაკროელემენტებით.**

2. თევზი და ზღვის პროდუქტები რკინის, იოდისა და ვიტამინების შემცველია. ძალიან სასარგებლოა **მოლუსკები.** თევზისა და ზღვის პროდუქტების კერძები, აგრეთვე, კარგად მოქმედებს ნერვულ, გულ-სისხლძარღვთა, საკვების მომნელებელ და სხვა სისტემებზე.

3. შვრია, წიწიბურა, ხორბალი, ლობიო, ბროკოლი, ჭარხალი, სატაცური, სიმინდი, შინდი, ხურმა, ქლიავი, ვაშლი, ბროწეული, თხილი, ნიგოზი.

4. ქათმისა და მწყრის კვერცხები მდიდარია რკინით. კვერცხში, აგრთვე, არის მაგნიუმი და ცხიმმჟავა.

5. შავი შოკოლადი რკინის შესანიშნავი წყაროა.

რადიკულიტის მკურნალობა ვარდის ყვავილის გვირგვინის ფურცლებით

რადიკულიტის (ზურგის ტვინის ნერვთა ფესვების ანთება) **მკურნალობისათვის ვიღებთ 7-10 ცალ წითელი ვარდის ყვავილის გვირგვინის ფურცლებს, ვასხამთ 0,5 ჩაის ჭიქა მაგარ არაყს და ვაყოვნებთ 5-6 დღე. ტკივილის დაწყების დროს აღნიშნული ნაყენით ვახდენთ გავისა და წელის დაზელვას. აღნიშნულ მტკივნეულ ადგილებს ვათბუნებთ შალის ნაჭრებით.**

ოსტეოქონდროზის მკურნალობა კიტრის, ჭარხლისა და სტაფილოს წვენით

ვიღებთ ჩამონათვალ ბოსტნეულს, ვასუფთავებთ, ცალ-ცალკე ვხეხავთ სახეხზე და გამოვწურავთ მისგან წვენს. თითოეულიდან ვიღებთ თანაბარი რაოდენობის წვენს და ვურევთ ერთმანეთში. **მიღება: 0,5 ჩაის ჭიქა დღეში 3-ჯერ, ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე.** აღნიშნული მკურნალობის კურსით დადებითი შედეგებია მიღებული პოდაგრის, ართრიტისა და მარილების დაგროვების დროს. აღნიშნული მეთოდით მკურნალობის დროს აქტიურად ხდება ორგანიზმიდან შარდმჟავას გამოყოფა.

მარილების დაგროვების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკა

ხერხემალში მარილების დაგროვების დროს

ფიტოთერაპიაში ფართოდ იყენებენ ნარევს, რომელშიც შედის **1 ლიმონი** და **1 პატარა თავი ნიორი.** აღნიშნული კომპონენტებიდან დილით ვახდენთ მის თხელ ფაფამდე დამუშავებას.

მიღება: დილით მშიერზე ვიღებთ 0,5 ს/კ-ს.

მკურნალობის კურსი: ერთი თვე — შესვენების გარეშე.

მიხეილ ცაგარელი:

ზოდიაქოს ყველაზე საიმედო ოჯახური წყვილები

— რომელი საერთო თვისება ეხმარება კირჩხიბსა და ღრიანკალს, ერთად ყოფნისას თავი სრულიად უსაფრთხოდ იგრძნონ? რა იზიდავს მეწყვილეში კირჩხიბს ანდა რით იხიბლება ღრიანკალი და რა წარმოადგენს მათი გრძნობის საწყის პირველ წყაროს? რატომ უგებს ერთმანეთს უსიტყვოდ თევზებისა და კირჩხიბის წყვილი? რომელ უნარს ავლენს ყურადღებიანი კირჩხიბი ზოდიაქოთა შორის ყველაზე რომანტიკული ნიშნის თევზების მიმართ? როგორ ეხმარება მათ უბადლო ინტუიცია და, გარდა ამისა, რომელ სფეროში ეთავსებიან ერთმანეთს მშვენივრად? რატომ არის მნიშვნელოვანი, დროულად დაინახო, როდის უნელდება სასიყვარულო გრძნობა პარტნიორს? რით გამოირჩევა შეყვარებული ვერძი ანდა როგორ იქცევა, როცა გრძნობა იწყებს კლებას? რა თავისებურება ახასიათებს შეყვარებულ კუროს და როგორ მოიქცევა იმ შემთხვევაში, თუ ურთიერთობის გაწყვეტა სურს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლენილი ზოდიაქოს ყველაზე საიმედო ოჯახური წყვილების განხილვა. ამგვარად, რით აიხსნება მათი ურთიერთმიზიდულობა, ჰარმონიული ურთიერთობა, ბედნიერი და ხანგრძლივი თანაცხოვრება?

7. ღრიანკალი და კირჩხიბი. კირჩხიბის ნიშნით დაბადებულებზე ამბობენ, რომ სიყვარულის საკითხში მესაკუთრენი არიან და ცდილობენ, პარტნიორის ყურადღება მთლიანად დაისაკუთრონ. ეს თვისება ეჭვიან ღრიანკალსაც ახასიათებს. ის, ერთი მხრივ, პარტნიორის ყურადღებით კმაყოფილდება და გრძნობს, რომ ყველაზე სასურველი და ძვირფასია, მეორე მხრივ კი, ეჭვის შეგრძნება უმცირდება, რამეთუ პარტნიორის ყურადღება მთლიანად მასზეა მიპყრობილი. ასეთ წყვილში ორივე მხარე თავს სრულიად უსაფრთხოდ გრძნობს. ამასთან, ვნებიანი **ღრიანკალი** ყველაფერს გააკეთებს, რომ მორცხვი, გაუბედავი **კირჩხიბი** არ განმარტოვდეს, არ იდარდოს და საკუთარ თავში არ ჩაიკეტოს. **კირჩხიბს ღრიანკალის** შემოქმედებითი საწყისი იზიდავს, ხოლო ღრიანკალს პირველივე წუთიდან **კირჩხიბის** სულის სიღრმეები ხიბლავს. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთს გულები გაუთბონ, სულაც არ არის აუცილებელი საათობით საუბარი. საკმარისია ერთად ყოფნა, რამეთუ სრულ სიჩუმეშიც თავს მშვიდად და უდარდელად იგრძნობენ. ნიშანდობლივია, რომ მათ ერთმანეთთან შეგუება არ უჭირთ. **გრძნობების საწყისს კი სულის ერთიანობა წარმოადგენს,** რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ ყალიბდება და, უმეტესწილად, მთელი სიცოცხლე გრძელდება.

8. თევზები და კირჩხიბი. ამ წყვილის ორივე წარმომადგენელი წყლის სტიქიას ეკუთვნის და ერთად ცხოვრება ამიტომაც არ უჭირთ. ორივე საკმაოდ ნაზი, მეოცნებე, ემოციური, გადამეტებულად მგრძნობიარეა და ერთმანეთს უსიტყვოდ უგებს. უნდა აღინიშნოს, რომ **თევზები** ზოდიაქოს ნიშანთა შორის ყველაზე დიდი რომანტიკოსია და ასევე ყველაზე სათუთიც, ამიტომ არასაკმარისი ყურადღების გამო, შესაძლოა, იოლად განაწყენდეს. სამაგიეროდ, **ყურადღებიან კირჩხიბს** აქვს უნარი, ამოიცნოს პარტნიორის განწყობა და დროულად გაუმეოროს, რომ სწორედ ის არის მისთვის ყველაზე ძვირფასი და ერთადერთი. ამგვარად, **ეს წყვილი იმდენად შერწყმული და ერთიანია, რომ წყვილთა შეჯიბრში პირველ ადგილს თავისუფლად მოიპოვებს. თუმცა, ნიშანდობლივია ისიც, რომ არც კირჩხიბს და არც თევზებს თავიანთი პირადი ბედნიერების გასაჯაროება არ უყვართ.** ორივე მათგანი პარტნიორს ადვილად ეგუება, ობიექტურია მის მიმართ, მეწყვილით გულწრფელად ამაყობს, თანაუგრძნობს და ზოგჯერ უთმობს. **ორივეს უბადლო ინტუიცია გააჩნია და ერთმანეთის მოთხოვნილებებს „მეექვსე გრძნობის“ დონეზე შეიგრძნობს,** რაც ეხმარებათ მყარი, მდგრადი კავშირის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ათწლეულები გაგრძელდება. გარდა ამისა, ისინი მშვენივრად ეთავსებიან ერთმანეთს ინტიმურ სფეროშიც, რადგან ორივეს მოსწონთ ეროტიკული თამაშები და ცდილობენ ერთურთს მაქსიმალური სიამოვნება მიანიჭონ.

ზოდიაქოს ნიშნები და რომანტიკული ურთიერთობის თავისებურებანი

— როგორც აღნიშნეთ, წყვილებს შორის სასიყვარულო გრძნობა ზოგჯერ მთელი სიცოცხლე გრძელდება. ზოგჯერ კი შემცირებას იწყებს და ქრება, რაც ორივე მხარისთვის ერთდროულად არ მოხდება, ამიტომ ერთ-ერთისათვის შესაძლოა, საკმაოდ მოულოდნელი, შოკის მომგვრელი და მტკივნეული აღმოჩნდეს. რას გვირჩევთ, როგორ შეიძლება ყოველივე ამისგან თავის დაცვა. ასტროლოგიური თვალთახედვით, რა გამოსავალი არსებობს?

— იმის დროულად დანახვა და შემჩნევა, თუ როდის უნელდება პარტნიორს გრძნობა თქვენ მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დროისათვის ან ჯერ ისევ შესაძლებელი იქნება სიტუაციის თქვენთვის სასიკეთოდ შემობრუნება, ანდა, ყოველ შემთხვევაში, ეს ამბავი შოკის მომგვრელი მოულოდნელობა აღარ იქნება და შეძლებთ ამ მდგომარეობის ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით მშვიდად გადატანას. ნიშანდობლივია, რომ ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნის წარმომადგენელი, როცა შეყვარებულია, მისთვის დამახასიათებელ რიგ თავისებურებებს ავლენს. ასეთივე თავისებური განსაკუთრებული მახასიათებლები ვლინდება გრძნობის გაცივების პერიოდშიც. ამგვარად, განვიხილოთ ეს თავისებური მახასიათებლები თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანთან მიმართებით. **1. ვერძი,** როცა შეყვარებულია, თავის რჩეულს მუდმივად ქათინაურებს თავს ახვევს, ტკბილად ესაუბრება და აგრძნობინებს, თუ როგორ უყვარს. იმ შემთხვევაში კი, როცა თბილი და ტკბილი სიტყვების რაოდენობა იკლებს ან სულაც ქრება, ეს იმის მანიშნებელია, რომ **ვერძის** გრძნობაც ნელ-ნელა ქრება. ამის შემდეგ მას სულ უფრო მეტი და მეტი საქმე გამოუჩნდება და სულ უფრო და უფრო ნაკლები დრო დარჩება თქვენთან ურთიერთობისთვის. ამავდროულად, ხშირად დაიწყებს საკამათო სიტუაციების პროვოცირებას, მუდმივად იქნება გაღიზიანებული, მისი აზრისა და მოთხოვნების შესრულებას მოგთხოვთ. თუ ეს მხოლოდ სასიყვარულო ურთიერთობაა, იგი შეამცირებს შეხვედრების რაოდენობასა და დროს, თანაც ეცდება, ყოფილ შეყვარებულთან ერთად ხალხში ნაკლებად გამოჩნდეს, რათა მისთვის არასასიამოვნო კითხვები არ დაუსვან. **2. კუროს** რაც შეეხება, დიდ მიღწევად ჩაითვლება, თუ მას დაეკარგება ინტერესი და აღარ მოუნდება სასიყვარულო ურთიერთობის გაგრძელება, რადგან **კურო** ყველაზე მომთმენი ნიშანია და მისი კალაპოტიდან ამოგდება ძალიან ძნელია. **იგი ბოლო მომენტამდე შეეცდება ყველა პრობლემის გადალახვას და რამდენჯერმე ყველაფრის თავიდან დაწყებას. მაგრამ თუ იგრძნო, რომ სიყვარული დასრულდა, აღარ დაიწყებს ხვეწნას.** იგი, უბრალოდ, პარტნიორზე ფიქრს შეწყვეტს და სხვა საქმეების შესრულებას შეუდგება.

კუროს ნიშნით დაბადებული დაცილების სურვილის შემთხვევაში სულ უფრო ხშირად და ღრმად ჩაიკეტება თავის თავში და აღარ მოისურვებს აზრებისა თუ ამბების თქვენთვის გაზიარებას.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

27 ივნისი – 3 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
სამსახური და მოვალეობები მეტ დროს ითხოვს. შესაძლოა, საქმიანობა შეიცვალოთ. შემოქმედებით დარგში მუშაობა სოციალურ სტატუსს გაგიუმჯობესებთ, მაგრამ რევოლუციურ წამოწყებებს და საზოგადოებრივი აზრისა და წესების შეცვლას მოერიდეთ, რათა არავის დაუპირისპირდეთ. მოგზაურობა-გადაადგილებები შემოსავალს გაზრდის. მეგობრული ურთიერთობა კი, შესაძლოა, სასიყვარულოში გადაიზარდოს.

კურო (21.04-20.05)
მიზანდასახული, ენერგიული და ძალიან მობილური გახდებით. შეიძლება ძველი საქმის დასრულებაც და ახლის დაგეგმვაც. მიუხედავად ამისა, შესაძლოა, მოულოდნელი პრობლემები შეგექმნათ, რომლისთვისაც მზად არ იქნებით. ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად რეკომენდებულია ვარჯიში და ქალაქგარეთ სეირნობა. სასიყვარულო კავშირი უფრო საერთო ინტერესს დაეფუძნება, ვიდრე გრძნობას.

ტყუპი (21.05-22.06)
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა შემოქმედებით შემართებას გაგიღვიძებთ და, შესაძლოა, სამსახურის ან საქმიანობის შეცვლაზე დაფიქრდეთ. ინტელექტუალური და ლიტერატურული საქმიანობით, სპორტითა და თამაშით დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. სასიყვარულო ფრონტზე კი ურთიერთობის გარკვევა და არსებული უთანხმოებების მოგვარება მოგიწევთ. კარგი პერიოდია დასვენებისათვის, ოღონდ არა უცხოეთში.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
პროფესიულ სარბიელზე, შესაძლოა, ნათესავთა მეშვეობით, ახალი პერსპექტივა გამოჩნდეს. საქმესა და გეგმებზე ნაკლები ილაპარაკეთ, რათა თქვენგან მიღებული ინფორმაციით სხვამ არ ისარგებლოს. კრედიტის ასაღებად კარგი პერიოდია. შემოსავალს კი შემოქმედება მოგიტანთ. ეცადეთ, ფანტაზიას თავი დააააღწიოთ და თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობა რეალურად შეაფასოთ, რათა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას არ შეცდეთ.

ლომი (23.07-23.08)
კარიერასა და დამატებითი ცოდნის მიღებას ძირითადი ყურადღება დაეთმობა. თქვენი ენერგეტიკული მაჩვენებელი დაბლა დაეცემა, რაც, შესაძლოა მუშაობის ხარისხსა და ჯანმრთელობაზეც აისახოს. მოგზაურობა, უმჯობესია გადადოთ, რათა საქმე არ წაახდინოთ. დახმარებას გავლენიანი ადამიანები და თანამზრახველნი გაგიწევენ. ახალი ვნების მიმართ თავდაჭერა გმართებთ, რათა ამან უკვე არსებულ კავშირს პრობლემები არ შეუქმნას.

ქალწული (24.08-23.09)
საქმიან პარტნიორებთან მეგობრული ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ, რის შედეგადაც, შესაძლოა, თქვენი მოვალეობათა ნაწილი სახლშიც შეასრულოთ. ყველა სირთულეს თავს ადვილად გაართმევთ, თუ სიტუაციას მშვიდად გააანალიზებთ. მატერიალური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად შრომა და ფრთხილი მოქმედება გმართებთ. სასიყვარულო სფეროში აუცილებელია ცვლილებების შეტანა. მოგზაურობა კი უმჯობესია, გადადოთ.

27 ივნისი – 3 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
არაერთგვაროვანი პერიოდია, წვრილმანებს მეტი ყურადღება მიაქციეთ. ფინანსური საკითხის მოსაგვარებლად დამატებითი დრო და ენერგიაა საჭირო. გართობისა და დასვენებისათვის ბევრი ფული დაგჭირდებათ, მაგრამ ეცადეთ, ამის გამო არ ინერვიულოთ, რათა ჯანმრთელობას არ ავნოთ. გადაადგილებისას მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. გადაწყვეტილებების მიღებისას დიდხანს ნუ იყოყმანებთ, რათა გაუგებრობა არ აისახოს ნერვულ სისტემაზე.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
სხვის ფინანსებს პირადი მიზნისთვის ნუ გამოიყენებთ და ეცადეთ, უფრო სულგრძელი და ქველი იყოთ სუსტთა მიმართ, რაც არამარტო თავდაჯერებას შეგმატებთ, არამედ ავტორიტეტსაც აგიმაღლებთ. საქმიანობისას საეჭვო და ავანტიურულ მეთოდს ნუ გამოიყენებთ, რათა ექსტრემალური სიტუაციები არ მიიზიდოთ, რაც, თავის მხრივ, დანაკარგისა და ჯანმრთელობის მიზეზი, შესაძლოა გახდეს. კარგი პერიოდია დაქორწინებისთვის და მოგზაურობისთვის.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
საქმიანი ურთიერთობის დამყარება და განვითარება გაგვიადვილდებათ, ყველა საქმე გეგმაზომიერად შეასრულეთ და წვრილმანებს ყურადღება მიაქციეთ. სირთულის სწრაფად გადალახვის უნარი წარმატებას გიქადით. შესაძლოა, ფულის ყაირათიანად ხარჯვა და დიდი შენაძენისგან თავის შეკავება მოგიწიოთ. ფიზიკურად ნუ დაიტვირთებით და ხშირ-ხშირად დაისვენეთ. მშვიდი ოჯახური ატმოსფერო და ჰარმონია სასიყვარულო სფეროში თავდაჯერებას შეგმატებთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
ენერგიული იქნებით, მაგრამ იმპულსური და უცნაური ქმედებების გამო, შესაძლოა, პრობლემები შეიქმნას. ოჯახის საქმეთა გამო გადაადგილებების და ნათესავ-ახლობლებთან შეხვედრა-ურთიერთობების რაოდენობა მოიმატებს. ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ. ეცადეთ, საცხოვრებელი ადგილი გაალამაზოთ. სასიყვარულო კავშირი კი შემოქმედებისა და აქტიური ქმედებების სტიმული გახდება. უცხოეთში ვიზიტს უფრო საქმიანი დატვირთვა ექნება.

მერწყული (20.01-18.02)
ცვლილებების შიში გაიძულებთ, პერსპექტიული წინადადებების მიმართ გულგრილი იყოთ. ნუ იზარმაცებთ, რადგან წარმატებული საქმიანი თანამშრომლობა თქვენს კონტაქტურობაზე იქნება დამოკიდებული. შესაძლოა, გადახედოთ და სასიყვარულო პარტნიორთან ურთიერთობა სერიოზულად შეცვალოთ. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მეტი პრაქტიკულობა გმართებთ. მგზავრობა, ბინის შეცვლა ან რემონტი დიდ დროს წაგართმევთ.

თევზები (19.02-20.03)
სიახლეთა მოთხოვნილება გაგიჩნდებათ, როგორც ყოფით საკითხებში ისე პირად ცხოვრებაში. ახალი პროექტის განხორციელებისა და შემოქმედებისას არაორდინარულად იაზროვნეთ. მოგზაურობა ფარული ნიჭის რეალიზებაში დაგეხმარებათ. პირად საკითხში გრძნობებს ნუ დამალავთ და ეცადეთ, ოჯახში ჰარმონიული ურთიერთობა აღადგინოთ. ნურაფერზე ნუ ინერვიულებთ, რათა ჯანმრთელობას არ ავნოთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია
28, 29 ივნისი და 1,2 ივლისი
14 ივნისი – სავსემთვარეობა, პიკი – 15.53 საათზე;
29 ივნისი – ახალმთვარეობა, პიკი – 06.52 საათზე.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

27 ივნისი, ორშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.28 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 02.50 საათზე, ჩადის 18.34 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 03.16 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** ხელი შეეწყობა მოგზაურობასა და სეირნობას. გამოთქმები შეარჩიეთ. პარტნიორის მიმართ მეტი მზრუნველობა გამოავლინეთ, ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. არ არის სასურველი უჰაერო სივრცეში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა, ქორწინება, ახალი საქმის დაწყება, თმის შეჭრა-შეღებვა, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. კარგი დღეა რეკლამისა და აუქციონისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, საკომუნიკაციო აპარატურის, კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, ინტერვიუებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, მშენებლობისთვის, კონტაქტებისა და მოლაპარაკებებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, სერდოლიკი, ჰიაცინტი, ამაზონიტი, აკვამარინი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

28 ივნისი, სამშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.29 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (15.55) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 03.29 საათზე, ჩადის 19.31 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 03.45 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 06.38 საათიდან 15.55 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** კონფლიქტური და პროვოკაციული დღეა. ყურადღება გმართებთ! პლანეტა ნეპტუნი რეტროგრადული ხდება, რაც ადამიანებისგან მოითხოვს რწმენის განმტკიცებას, ღრმა სულიერ ძიებას. შესაძლოა, გაძლიერდეს ალკოჰოლური და ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილება, სულიერ ტრავმებთან დაკავშირებული მოგონებანი ან ძველი შემოქმედებითი პროექტები გაგვახსენდეს. დღეს მაღალია ხელმძღვანელთან კონფლიქტის ალბათობა. კარგი დღეა ძველი საქმეების დასრულებისა და ახალზე ფიქრისთვის, კონტაქტებისა და მოლაპარაკებებისთვის, სწავლისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად, მშენებლობისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. მოსალოდნელია გაწყვეტილი კონტაქტების აღდგენა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები, კუჭი, მკერდი. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ჰიაცინტი. **საღამოს:** ზურმუხტი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

29 ივნისი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.29 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 04.15 საათზე, ჩადის 20.21 საათზე (მთვარის 30-დღე იწყება 04.27 საათზე. **ახალმთვარეობაა,** პიკი — 06.52 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ახალმთვარეობა და მზისა და მთვარის ენერგიათა შეერთება კირჩხიბის ზოდიაქოში განაპირობებს ხასიათცვალებადობას, ცუდ აზრებს, ეჭვიანობას, ტრავმებს, ავარიებს, აგრესია-დეპრესიის გამოვლენას და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. ეცადეთ, სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, კარგზე იფიქრეთ, პროვოკაციას არ აჰყვეთ. სასიკეთოა ლოცვა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ტრადიციებში ჩაღრმავებისთვის, ეროვნული ფასეულობების დასაცავად. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, ფულის სესხება ან გასესხება, კაპიტალდაბანდება. მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა. ხელმოწერამდე საბუთები კარგად შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, გიშერი, აქატი, ოპალი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, სასწორისთვის.

30 ივნისი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.30 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 05.09 საათზე, ჩადის 21.04 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 05.23 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 23.15 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს გაღიზიანებასა და აგრესიის გამოვლენას მოერიდეთ. ეს საქმეს წაახდენს. ნუ გაამხელთ გეგმებსაც. ურთიერთობისას იმატებს ემოციურობა, ეჭვიანობა, მზრუნველობა. სასიკეთოა: დიეტის დაცვა, კბილების, ხერხემლის, ძვლოვანი სისტემის მკურნალობა. კარგი დღეა საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობებისთვის, შემოქმედებისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ხალხური შემოქმედების ნიმუშების, ანტიკვარიატის შესაძენად, ტრადიციებში ჩასაღრმავებლად, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, ფულის სესხება-გასესხება. მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა, ხელმოწერამდე საბუთები კარგად შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, გიშერი, ოპალი, აქატი, მალაქიტი, რაუხტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

1 ივლისი, პარასკევი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.30 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (04.41) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 06.08 საათზე, ჩადის 21.41 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 06.30 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 04.41 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** სასიკეთო დღეა აქტიური და ინიციატივიანი ადამიანებისთვის. კარგი დღეა ახალი სამსახურის დასაწყებად, მშენებლობისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ძვირფასი ნივთების, ტანსაცმლის, ლატარიის ბილეთების, საჩუქრების შესაძენად, თმის შეჭრა-მოვლისთვის, ვიზიტებისთვის, შემოქმედებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, ხელშეკრულების დადება, ფიზიკური და ემოციური დატვირთვა, ფინანსური საბუთების გაფორმება, პრეტენზიის გამოხატვა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

2 ივლისი, შაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.31 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 07.10 საათზე, ჩადის 22.11 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 07.45 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** მოვლენათა მსვლელობას თვალი ადევნეთ, მაღალია თვითმოტყუების ალბათობა. დაბნეულობა იმატებს. კარგი დღეა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის, საიუველირო ძვირფასი ნივთების, ტანსაცმლის, პარფიუმერიის შესაძენად, ახალი სამსახურის დასაწყებად, პარტნიორებთან ერთად მოგზაურობისთვის და ვარჯიშისთვის. შედეგიანი იქნება თვალების, ნერვული სისტემის მკურნალობა. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, ხელშეკრულების დადება, ფინანსური საბუთების გაფორმება, ცხოველებით ვაჭრობა, ფიზიკური გადატვირთვა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სარდიონი, ქარვა, სერდოლიკი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის.

3 ივლისი, კვირა

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.31 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.32) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 08.13 საათზე, ჩადის 22.37 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 09.03 საათზე; I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 13.59 საათიდან 16.32 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს აზრები და ემოციები აკონტროლეთ. სასიკეთოა ბუნების წიაღში სეირნობა. ეცდეთ, თქვენი არჩეული მრწამსიდან და გზიდან არ გადაუხვიოთ. კარგი დღეა კულტურული ღონისძიებებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ძვირფასი ნივთების, საჩუქრების შესაძენად, მშენებლობის დასაწყებად, სამკურნალო მცენარეების შესაგროვებლად. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, ნერვიულობა, სიმძიმის აწევა. ურთიერთობისას მეტი ტაქტი და მოთმინება გამოავლინეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ნაწლავთა სისტემა, ხერხემალი, კუჭქვეშა ჯირკვალი, ელენთა. **ქვები:** ბრილიანტი, სერდოლიკი, ქარვა. **საღამოს** — ყვითელი იასპი, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** ყველა დანარჩენი ზოდიაქოებისთვის.

საეკლესიო კალენდარი

✝ **27 ივნისი. ორშაბათი.** წინასწარმეტყველისა ელისესი; მეთოდე კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა.

✝ **28 ივნისი. სამშაბათი.** წინასწარმეტყველისა ამოსისა; მოწამეთა: ვიტესი, მოდესტისა და კრისკენტია მზრდელისა; მოწამისა დულა კილიკიელისა; ღირსისა დულე ვნებადამთმენისა, ეგვიპტელისა; ღირსისა იერონიმე სტრიდონელისა; ნეტარისა ავგუსტინესი, იპონიელი ეპისკოპოსისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა ღირსისა თეოდორე სიკეოტისა, ანასტასიოპოლელი ეპისკოპოსისა; კეთილმორწმუნისა ლაზარესი, სერბეთის მთავრისა; ეფრემისა, სერბეთის პატრიარქისა.

✝ **29 ივნისი. ოთხშაბათი. ღირსმოწამისა ქაიხოსრო ქართველისა;** მოციქულისა ფორტუნეტესი; ტიხონ ამათუნტელი ეპისკოპოსისა.

30 ივნისი – ხსენება შალვა ახალციხელისა

✝ **30 ივნისი. ხუთშაბათი. მოწამისა შალვა ახალციხელისა;** მოწამეთა: მანოელისა, საბელისა და ისმაილისა.

✝ **1 ივლისი. პარასკევი. ღირსისა მიქაელ ულუმბოელისა, ცამეტ ასურელ მამათაგანისა;** მოწამეთა: ლეონტისი, იპატისი, თეოდულესი, პოპლისი და დომეტიანესი; პანუმიდე ეპისკოპოსისა.

✝ **2 ივლისი. შაბათი.** მოციქულისა იუდასი, ძმისა უფლისა; მოწამისა ზოსიმესი; ღირსისა პაისი დიდისა; ღირსისა იოანე განდეგილისა; ღირსისა პაისი ხილანდარელისა.

✝ **3 ივლისი. კვირა.** მოწამეთა: ინასი, პინასი და რიმასი; მოწამეთა: არისტოკლე ხუცისა, დიმიტრი დიაკონისა და ათანასე წიგნის-მკითხველისა; მღვდელმოწამისა მეთოდისა, პატარელი ეპისკოპოსისა; ლევკი აღმსარებელისა, ვრუნტისიოპოლელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა: იოსტოსი და დულასი; მღვდელმოწამისა ავინკრიტესი და მისთანათა; ღირსისა იოსებ განშორებულისა.

ელის უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

ქალბატონი ელი ამაშუკელის საგვარეულო მალამო 14 წელია, უამრავ ადამიანს კურნავს. ჩვენმა უამრავმა პაციენტმა დაამარცხა ძალზე ვერაგი სახსროვანი დაავადებები. შეიმსუბუქეთ მტანჯველი ტკივილები და უარი თქვით ნემსებზე, მედიკამენტებზე, ჰორმონებზე და უშედეგო მკურნალობაზე, გადაყრილ ფულზე.

აჩერებს ართრიტის, ართროზის, კოქსართროზისა და ოსტეოპოროზის (და სხვა) პროცესს ძალიან ეფექტურად; აქრობს ანთებას თიაქარის დროს და უბრუნებს სახსარს ქმედითუნარიანობას; კურნავს მუხლის სახსროვან პათოლოგიებს და ხსნის ტკივილს; კვებავს სახსარსა და ძვალს; აფერხებს სითხის განლევას; ხსნის შეშუპებასა და დასიებას; აცხრობს ვენების ანთებით პროცესს; აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას; ამაგრებს ძსოვილებს და მყესებს; აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და მასაჟის ფონზე ერევა ცელულიტს; ხდის კანს ელასტიკურს; შეიცავს უამრავ ვიტამინსა და მინერალს.

მალამო არის ქართული საგვარეულო რეცეპტი ბუნებრივი კომპონენტებით.

თბილისი, ფალიაშვილის 81, ვაკის პარკთან
599-22-59-09

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა



გიდმედი

გქონდეთ ჩვენი იმედი!

ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90



32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: **1. ვენდეტა; 7. ფინია; 12. ფლაკონი; 13. გრემი; 14. სიზმარი; 15. ნორიო; 16. შპალერი; 17. გოტიე; 18. ასინეთა; 22. კროლი; 23. ტაპირი; 26. კრემი; 27. ლიმუზინი; 28. რიწა; 30. კუტუნიო; 31. ტინი; 33. კამერუნი; 34. სირჩა; 35. ნერგები; 36. რეპი; 37. ფილიპიკა; 41. ნაიკი; 42. ლავიწი; 45. გოლი; 46. დასტა; 47. შიკი; 49. სანთელი; 50. რიო; 52. ატომი; 55. დადიანი; 57. ქირა; 59. კიტრი; 60. ცეროდენა; 61. ალგეთი; 62. მანათი; 63. ნეშტი; 64. მინარეთი; 65. ძიძა.**

შვეულად: **1. ვესტა; 2. ნეზვი; 3. ესაძე; 4. აფიშა; 5. შარადა; 6. მოპედი; 7. ფინიკი; 8. ნარკოზი; 9. აგოგიკა; 10. ცენტნერი; 11. ნიკელინი; 19. სოინარი; 20. ნიუმენი; 21. თაიგული; 23. ტიკინა; 24. პეტარდა; 25. რონდელი; 28. როსინი; 29. წერტილი; 31. ტარიგი; 32. ნაპალმი; 37. ფედრა; 38. ლესკო; 39. პრასი; 40. კლანი; 42. ლიეჟი; 43. ვაიდა; 44. წანდილი; 47. შპატელი; 48. კრიკინა; 50. რატუშა; 51. ონიქია; 53. ტრეკი; 54. მიომა; 56. კეკე; 57. ქამი; 58. რონა; 61. ათი.**

პლატონისანიტარიელიტაბაკარაპირამიდასინიორი
გრაფიკიმონოკლიპიეტაპინიამორიელიოტიტიკიოტო

ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი	უმცროსი მედიცინის მუშაკი	უმაღლესი საზო-გადოება	უმაღლესი ხარისხის ბროლი	გეომეტრიული ფიგურა	იტალიაში ბატონი

ზეგანი	იაპონური ავტო	შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“	ბრტყლად შემწვარი ვარია	საფარიკაო იარაღი	ფრიგიის მეფე (მით.)	ბოსტნეული



ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: **1.** სისხლის აღება სარდინიასა და კორსიკაზე; **7.** გოშია; **12.** სუნამოს ჭურჭელი; **13.** კახეთის სამეფოს დედაქალაქი; **14.** ზმანება; **15.** სოფელი გარდაბნის რაიონში; **16.** კედელზე გასაკრავი ქაღალდის ზოლები; **17.** ფრანგი მწერალი; **18.** ს. თაყაიშვილის როლი ფილმში „დათა თუთაშხია“; **22.** ცურვის სტილი; **23.** ამერიკული ტროპიკული ტყეების ბინადარი ცხოველი; **26.** ტორტის მოსართავი მასალა; **27.** დახურული მსუბუქი ავტომობილი; **28.** ტბა აფხაზეთში; **30.** იტალიელი მომღერალი მამაკაცი; **31.** პიტალო კლდე; **33.** აფრიკის სახელმწიფო; **34.** ერთგვარი სასმისი, კათხა; **35.** რ. ჩხეიძის ფილმი; **36.** მიმდინარეობა მუსიკაში; **37.** მკაცრი, მამხილებელი სიტყვა ვისიმე წინააღმდეგ; **41.** ამერიკული სპორტული ნაწარმის ფირმა; **42.** ფრინველის წინა პირველი ნეკნი; **45.** ბურთის გატანა კარში; **46.** მედუდუკეთა ანსამბლი; **47.** მოჩვენებითი, გარეგნული ბრწყინვალება; **49.** ცვილი; **50.** ოსტაპ ბენდერის ოცნების ქალაქი; **52.** ნივთიერების უმცირესი ნაწილაკი; **55.** ქართველი მწერალი; **57.** მდგმურის გადასახადი; **59.** ბოსტნეული; **60.** შ. პეროს ზღაპარი; **61.** მდინარე აღმოსავლეთ საქართველოში; **62.** აზერბაიჯანის ფულის ერთეული; **63.** გვამი, ცხედარი; **64.** მეჩეთის კოშკი; **65.** სხვისი ბავშვისთვის ძუძუს მაწოვებელი ქალი.

ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: **1.** ყველაზე კაშკაშა მცირე პლანეტა; **2.** დედალი ღორი, ცხვარი; **3.** ქართველი კინორეჟისორი; **4.** გამოკრული განცხადება რაიმე ღონისძიების შესახებ; **5.** თამაშ-გამოცანა; **6.** გაუმჯობესებული მოტოველოსიპედი; **7.** ინდისხურმა; **8.** წინა საოპერაციო ხელოვნურად გამოწვეული ძილი; **9.** მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების დროს ტემპის მცირე შეცვლა; **10.** წონის ერთეული, 100 კილო; **11.** ნიკელის წითელი ალმადანი; **19.** სტვირებისაგან შემდგარი საკრავი; **20.** ჰოლივუდის მსახიობი მამაკაცი; **21.** ბუკეტი; **23.** დედოფალა; **24.** სასიგნალო ასაფეთქებელი ჭურვი; **25.** ქართველი კინორეჟისორი; **28.** იტალიელი კომპოზიტორი; **29.** სასვენი ნიშანი; **31.** მსხვერპლად შესაწირი საკლავი; **32.** ლაბისებრი საწვავი პროდუქტი, გამოიყენება ცეცხლსატყორცნებში; **37.** ჟ. რასინის დრამა; **38.** შევალიე დე გრუს სატრფო მანონ ... (ლიტ.); **39.** ხახვის ერთ-ერთი სახეობა; **40.** გვაროვნული თემი ირლანდიაში; **42.** ქალაქი ბელგიაში; **43.** პოლონელი კინორეჟისორი; **44.** კოლიო; **47.** მხატვრის ფოლადის ფირფიტა საღებავების გასაქნელად და წასასმელად; **48.** ველური ვაზი, უსურვაზი; **50.** ქალაქის თვითმმართველობის შენობა ევროპის ქვეყნებში; **51.** ფრჩხილის ბუდის ანთება; **53.** ველოდრომი; **54.** კეთილთვისებიანი სიმსივნე; **56.** სტალინის დედის სახელი; **57.** ნოეს ერთ-ერთი ვაჟი; **58.** მდინარე საფრანგეთში; **61.** მცნებათა რიცხვი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

სამუშაო გეგმა	უმარტივესი ფოტოობიექტივი	ნახატი ჯვრიდან ჩამოხსნილი იესოს დატირების	იტალიური ფიჭვი	ზოდიაქოს ნიშანი	ყურის ანთება	ქალაქი იაპონიაში

თავადაზნაურული ტიტული დასავლეთ ევროპაში	იაპონური ეროვნული სამოსი	ვიდეორგოლი	სტადია	კლდის თხა	ინგლისელი პოეტი	ტყავის პარკი	... ფონ ბის-მარკი

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



WWW.ASAVALI.COM
mail@asavali.com

რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2022 წლის 27 ივნისი – 3 ივლისი №27 (1439)
გამოდის ორშაბათობით

მეღიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.com**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.com** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.com გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

2007-032096-001

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol